

se zaključiti sa kupcem Kaplan Salmir iz Sarajeva (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva).

#### Član 2.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, na osnovu ove Odluke može potpisati Ugovor iz člana 1. ove Odluke sa navedenim kupcem.

#### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-16764/21

07. aprila 2021. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo  
**Elvedin Okerić, s. r.**

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 10. i 304. stav (2) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Skupština Kantona Sarajevo, na 34. Radnoj sjednici održanoj dana 07.04.2021. godine, donijela je

#### ODLUKU

#### O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

#### Član 1.

U Odluci o uskladivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "VODOVOD I KANALIZACIJA" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 25/09, 22/11, 3/12, 1/13 i 45/19), u članu 18. iza alineje 5. dodaje se nova alineja i glasi: - " - daje saglasnost na osnivanje podružnica, na prijedlog Uprave Preduzeća.".

#### Član 2.

U članu 23. stav (2) iza riječi "statusa" dodaje se zarez i riječi: "donosi odluku o osnivanju podružnice uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora".

#### Član 3.

Član 31. mijenja se i glasi:

#### "Član 31.

- (1) Preduzeće će poslovati kao jedna cjelina, a može osnovati svoje podružnice van sjedišta.
- (2) Podružnice se osnivaju odlukom Uprave uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora, kojom se reguliše djelatnost i obim ovlaštenja u pravnom prometu.
- (3) Podružnice nemaju svojstvo pravnog lica, ali mogu obavljati poslove u okviru djelatnosti Preduzeća upisanih u registar društava i pri tome sticati prava i preuzimati obaveze u ime i račun Preduzeća.
- (4) Podružnice se upisuju u registar društava nadležnog suda kod kojeg je upisano Preduzeće.
- (5) Unutrašnja organizacija Preduzeća utvrđit će se Statutom Preduzeća".

#### Član 4.

Preduzeće će uskladiti Statut sa odredbama ove odluke u roku od 30 dana od njenog stupanja na snagu.

#### Član 5.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-16766/21

07. aprila 2021. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo  
**Elvedin Okerić, s. r.**

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 173. stav (4) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 3. tačka b) Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 39/08, 19/11 i 45/15), Skupština Kantona Sarajevo, na 34. Radnoj sjednici održanoj dana 07.04.2021. godine, donijela je

#### ODLUKU

#### O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE

#### I

Usvaja se Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine.

#### II

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine čini sastavni dio ove Odluke.

#### III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-16768/21

07. aprila 2021. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo  
**Elvedin Okerić, s. r.**

#### PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE

##### Nosilac izrade:

**Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo  
Sarajevo, mart 2021. godine**

#### UVOD

Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa odredbama člana 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10 - u daljem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju) obuhvata: programiranje, planiranje, organizovanje, obučavanje i osposobljavanje, provođenje, nadzor i finansiranje mjera i aktivnosti za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća s ciljem sprečavanja opasnosti, smanjenja broja nesreća i žrtava, te otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih i drugih nesreća.

U članu 168. Zakona o zaštiti i spašavanju, između ostalog, određeno je da se organizovanje i provođenje zaštite i

spašavanja od prirodnih i drugih nesreća vrši se na osnovu programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

Programom razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, utvrđuju se ciljevi, politika i strategija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara sa svih vrsta prirodnih i drugih nesreća na određenom području za period od najmanje pet godina.

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća se izrađuje na osnovu procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i utvrđene politike i strategije razvoja sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, koje proizlaze iz zaključaka iz navedene procjene ugroženosti.

U okviru programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u skladu sa članom 14. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09 - u dalnjem tekstu: Zakon o zaštiti od požara), utvrđuje se i pitanja koja se odnose na programiranje razvoja zaštite od požara i vatrogastva od značaja za kanton, s obzirom da se zaštita od požara i vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine (na način utvrđen u članu 3. Zakona o zaštiti od požara), organizuje i funkcioniše u okviru jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja koji je ureden Zakonom o zaštiti i spašavanju.

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine (u dalnjem tekstu Program razvoja Kantona), predstavlja okvirni i osnovni planski dokument kojim će se politikom i strategijom razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja i razvoja zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona Sarajevo (u dalnjem tekstu: Kanton):

- unaprijediti provođenje Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 39/08, 19/11 i 45/15) i Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/11), te provođenje propisa i drugih akata donesenih na osnovu navedenih zakona,

- odrediti pravci razvoja zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva kroz realizaciju konkretnih planova i projekata iz ove oblasti,

- uskladiti i objediniti funkcionisanje svih subjekata nosioca sistema zaštite i spašavanja na provođenju preventivnih mjer zaštite i spašavanja i zaštite od požara i mjer za postizanje pripravnosti/spremnosti u odgovoru na prirodne i druge nesreće kao i na požare velikog obima i intenziteta (pomoći, oporavak).

Na osnovu prethodno iznesenih elemenata vizije razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona, te realizacijom postavljenih strateških ciljeva (izgradnja i jačanje sistema zaštite i spašavanja, razvoj kapaciteta za upravljanje rizicima od prirodnih i drugih nesreća i jačanje zaštite od požara i vatrogastva kao dijela jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja) iz Programa razvoja Kantona u narednih pet godina, uspostaviti će se sistem zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona, koji će štititi i spašavati život i zdravlje ljudi i materijalna dobra od prirodnih i drugih nesreća, sa snažno razvijenim i efikasnim područjem prevencije, odnosno upravljanja i smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća, kao i razvijenim kapacitetima

odgovora na prirodnu i drugu nesreću, što podrazumijeva i razvijanje kapaciteta za efikasno rukovodjenje akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo (u dalnjem tekstu: KUCZ), nosilac je aktivnosti na pripremi i izradi Programa razvoja Kantona. Kantonalna ministarstva i drugi organi uprave Kantona učestvuju u izradi Programa razvoja Kantona u pitanjima iz oblasti za koju su osnovani i u okviru svoje redovne djelatnosti realizuju zadatke, koji se za njihove oblasti utvrde u tom dokumentu i odgovorni su za stanje zaštite i spašavanja u svojoj oblasti.

Prema odredbama člana 173. Zakona o zaštiti i spašavanju, Program razvoja Kantona na prijedlog Vlade Kantona donosi Skupština Kantona.

Članom 174a Zakona o zaštiti i spašavanju, određeno je da Program razvoja Kantona sadrži:

- zaključke iz Procjena ugroženosti područja Kantona Sarajevo od prirodnih i drugih nesreća (u dalnjem tekstu: Procjene ugroženosti Kantona);

- podatak o stanju organizovanosti civilne zaštite i dostignutom stepenu zaštite i spašavanja od pojedinih prirodnih i drugih nesreća;

- preventivne mjeru zaštite i spašavanja koje će se provoditi;

- osnovne ciljeve, zadatke i način ostvarivanja zaštite i spašavanja sa smjernicama za organiziranje snaga i sredstava civilne zaštite, odnosno snaga zaštite i spašavanja;

- osnove za izradu programa obučavanja i ospozobljavanja u zaštiti i spašavanju;

- smjernice za istraživačku i razvojnu djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje;

- zadatke i način realizacije zadataka utvrđenih u Programu razvoja zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine;

- pregled očekivanih troškova sa izvorima finansiranja.

## 1. ZAKLJUČCI IZ PROCJENE UGROŽENOSTI KANTONA

Prema svim relevantnim procjenama Kanton je u znatnoj mjeri izložen opasnostima od prirodnih i drugih nesreća i s njima vezanim rizicima. Primjenom odgovarajućih postupaka rizici se mogu ublažiti do nivoa socijalne prihvatljivosti njihovih posljedica. Zato bi zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća trebala predstavljati prioritetski opštredruštveni sigurnosni interes, čijim se ostvarivanjem, osim jačanja sigurnosti čitave društvene zajednice, smanjuje broj ljudskih žrtava i materijalne štete.

Sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća puno je više od operativnih resursa i kapaciteta namijenjenih otklanjanju posljedica od prirodnih i drugih nesreća, koji su samo jedna njegova dimenzija. Preventivne i druge stručne mjeru usmjerene na ostvarivanje sigurnosnih i zaštitnih funkcija u svim područjima društvenih aktivnosti druga su njegova dimenzija, koja ujedno predstavlja osnovu učinkovitog, znači i uspješnog sistema zaštite i spašavanja.

Zajedničko djelovanje socijalno-odgovornih faktora cjelokupne društvene zajednice u području zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, od pojedinaca, svih organa vlasti od lokalnog do državnog nivoa, javnih ustanova i institucija, javnih preduzeća i drugih pravnih lica, te udruženja građana i humanitarnih i drugih organizacija, pretpostavka je učinkovitosti sistema zaštite i spašavanja. U skladu sa tim, neophodno je da svi navedeni socijalno-odgovorni faktori na području Kantona, preduzmu neophodne mjeru i aktivnosti kako bi se uspješno ostvarila integracija i

**S L U Ž B E N E N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Broj 15 - Strana 6

Četvrtak, 15. 4. 2021.

zajedničko djelovanje svih dijelova cijelovitog sistema zaštite i spašavanja u Kantonu u sveobuhvatnom odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje od prirodnih i drugih nesreća.

Na osnovu iznesenih podataka koji se odnose na prirodno-geografske karakteristike područja Kantona, kao i pokazatelja o razmještaju privrednih i infrastrukturnih objekata od značaja za Kanton, te procjene činjenica i okolnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesreća i izvršene pojedinačne analize svih vrsta prirodnih i drugih nesreća koje mogu nastati na području Kantona, koje svojim djelovanjem mogu ugroziti život i zdravlje većeg broja ljudi i izazvati materijalne štete većeg obima i iznesenih podataka o trenutnoj organizaciji zaštite i spašavanja na području Kantona (svim snagama zaštite i spašavanja, njihovoj opremljenosti, obučenosti i sposobljenosti), a da bi se stvorile pretpostavke i osnovni pravci i usmjerenja za izradu Plana zaštite i spašavanja, utvrđuju se slijedeći zaključci:

1) Područje Kantona je ugroženo od prirodnih i drugih nesreća koje su prikazane u narednoj tabeli sa podacima o području njihovog djelovanja i njihovim mogućim posljedicama po ljudi i materijalna dobra:

R. br.	Naziv prirodne i druge nesreće	Područje djelovanja
1.	Zemljotresi	Područje cijelog Kantona, posebno urbani dijelovi općina u kojima se nalazi najviše stambenih višespratnih građevina i najviše starih zgrada, kao i njihova ruralna područja gdje su izgradene stambene građevine slabljih konstrukcija.
2.	Poplave	Najugroženija su područja općina: Ilidža, Novi Grad, Trnovo, Hadžići, Vogošća i Ilijaš, dok na područjima općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo, može doći do poplava manjeg intenziteta.
3.	Klizišta i odroni	Sve općine u Kantonu, a najugroženije su područja općina: Vogošća, Novi Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo i Novo Sarajevo.
4.	Visoki snijeg, snježni nanosi, hladnoća i mraz	Područje svih općina u Kantonu, a naročito područja koja se nalaze na većoj nadmorskoj visini.
5.	Olujni ili orkanski vjetar i prolom oblaka (olujno nevrijeme)	Područje svih općina u Kantonu.
6.	Grad (led, tuča)	Područje svih općina u Kantonu, a njegovo djelovanje obično je lokalnog karaktera i zahvata relativno malu teritoriju.
7.	Suša	Područje svih općina u Kantonu.
8.	Epidemije - zarazne bolesti ljudi	Područje svih općina u Kantonu, a posebno ona koja budu pogodena nekom prirodnom i drugom nesrećom.
9.	Epizootije - zarazne bolesti životinja	Područje svih općina u Kantonu.
10.	Biljne bolesti i štetočine	Područje svih općina u Kantonu.
11.	Ekspanzije i eksplozije plinova i opasnih materija	Ugrožena su području-lokacije gdje se nalaze industrijska postrojenja privrednih subjekta koji u svom radu proizvode, koriste i skladisti opasne materije, kao i područja u njihovoj bliskoj i široj okolini zavisno od vrste, svojstava i količine opasnih materija. Kada do ekspanzije i eksplozije plinova i opasnih materija dove za vrijeme transporta ovih materija, ugrožena su području-lokacije gdje se desila nesreća, kao i područja u bliskoj i široj okolini gdje se desila nesreća zavisno od vrste, svojstava i količine opasnih materija, koje su prevožene.
12.	Tehničko-tehnološke nesreće na gasovodu-gasnoj mreži	Ugroženi svi objekti (privredni i objekti za stanovanje) koji koriste prirodn gaš kao energet, kao i objekti u njihovoj neposrednoj blizini, te objekti koji se nalaze u neposrednoj blizini gasovoda.
13.	Velike nesreće u drumskom,	Od velikih nesreća u drumskom saobraćaju potencijalno su ugrožene sve ceste (auto put,

željezničkom i vazdušnom saobraćaju	magistralni, regionalni i lokalni putevi) koje prolaze kroz područje Kantona, posebno njihove dionice u naseljenim mjestima (raskrsnice i pješački prelazi), kao i njihove dionice van naseljenih mjesta (gdje su nepregledni dijelovi, mali radijusi krivina, veliki nagibi, mostovi, tuneli, viadukti i sl.). Najugroženija područja od velikih nesreća u željezničkom saobraćaju su lokacije gdje se nalaze putni prelazi, nezaštićena područja željezničkih pruga koja prolaze kroz naseljena mjesta, kao i dionice željezničkih pruga gdje postoje opasnosti od klizišta i odrona zemljišta. Od velikih nesreća u vazdušnom saobraćaju osim aerodroma, potencijalno mogu biti ugrožena područja koja se nalaze u njegovoj bliskoj i široj okolini.
Radioaktivno i drugo zagadivanje zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla	Područje cijelog Kantona može biti ugroženo od radioaktivnog zagadivanja u slučajevima većih havarija u nuklearnim elektrranama koje se nalaze najbliže našoj zemlji i od eventualne upotrebe nuklearnog oružja u ratu u blizini granica Bosne i Hercegovine, dok su od zagađenosti zraka uslijed ispuštanja štetnih zagadjujućih materija najugroženiji centralni dijelovi gradskih općina, te općina Ilidža, Hadžići i Ilijaš. Kontaminacija vodotoka je najizraženija na područjima koja se nalaze nizvodno od industrijskih i energetskih postrojenja, kao i poljoprivrednih gospodinstava, te u gradskim područjima i drugim većim urbanim naseljima, gdje se komunalne i druge gradske otpadne vode ispuštaju u vodotoke bez prethodnog prečišćavanja. Kontaminacija zemljišta komunalnim čvrstim i drugim otpadnim materijalom, kao i tehnološkim otpadom, prisutna je na području svih općina u Kantonu gdje se nalaze divlje deponije čvrstog komunalnog i drugog otpada. Na području svih općina u Kantonu može doći do kontaminacije namirnica biljnog i životinjskog porijekla, manjeg ili većeg intenziteta uslijed prisustva raznih štetnih bakterija u navedenim namirnicama.
Nesreće izazvane iminsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplozidiranim ubojnim sredstvima	Područje cijelog Kantona može biti potencijalno ugroženo od nesreća izazvanih MES-a i NUS-a. Međutim, najugroženija područja su ona, koja se nalaze u blizini nekadašnjih linija razdvajanja iz proteklog rata, kao i područja gdje su se odvijala borbena dejstva, te područja naseljenih mjesta koja su bila granatirana iz raznih vrsta artiljerijskih oruđa.

2) Kantonalni organi uprave i organizovane snage civilne zaštite Kantona će u skladu sa svojim nadležnostima provoditi sve mjere zaštite i spašavanja (u fazi preventivne zaštite, u fazi spašavanja i u fazi otklanjanja posljedica), koje su navedene u tački 2.4. ove Procjene, a koje su neophodne za pravovremeno i efikasno sprovođenje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća od kojih je ugroženo područje Kantona.

Općine s područja Kantona trebaju u svojim procjenama ugroženosti odrediti mjere zaštite i spašavanja iz tačke 2.4. ove Procjene, koje će provoditi općinske službe za upravu i organizovane snage civilne zaštite općina.

3) Na realizaciji predviđenih mjera zaštite i spašavanja u ovoj Procjeni potrebno je angažovati slijedeće organizovane snage civilne zaštite Kantonta:

- KUCZ u čijem se sastavu nalazi Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona. Poslove iz nadležnosti KUCZ prema sistematizaciji treba da vrši ukupno 308 zaposlenih, a trenutno broj zaposlenih je 209, pa je potrebno da u što kraćem roku KUCZ u saradnji sa Vladom Kantona preduzme mjere i aktivnosti na popuni upražnjenih radnih mesta u KUCZ sa neophodnim stručnim kadrovima, posebno u Sektoru za mjere

zaštite i spašavanja, Sektoru za zaštitu od požara i vatrogastvo i Inspektoratu.

- Štab civilne zaštite Kantona.

- Deset službi zaštite i spašavanja Kantona i to: Služba za radiološku zaštitu, Služba za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unapređenje životne sredine, Služba za medicinsku pomoć, Služba za veterinarske poslove, Služba za zaštitu od požara u šumama, Služba za vodosnabdijevanje, Služba za spašavanje iz lavina, potrage i spašavanje na vodi i pod vodom, Služba za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica, Služba za smještaj ugroženog i nastrandalog stanovništva i snabdijevanje i Služba za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena.

- Jedinica za radiološko-hemijsku i biološku zaštitu.

- Kantonalna komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Ukoliko se ukaže potreba za novim operativnim snagama civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja za realizaciju predviđenih mjeru zaštite i spašavanja, KUCZ treba na vrijeme preduzeti mjeru i aktivnosti na organizovanju tih snaga.

Da bi općine s područja Kantona mogle uspješno provoditi sve predviđene mjeru zaštite, neophodno je da odmah preduzmu mjeru i aktivnosti:

- na popuni svojih postojećih organizovanih struktura zaštite i spašavanja koje su navedene u tački 2.5.4. ove Procjene sa ljudstvom u skladu sa njihovim ličnim formacijama;

- na organizovanju svojih operativnih snaga za spašavanje iz ruševina (samo one općine koji do sada nisu formirale te snage);

- na formiranju i stavljanju u operativnu funkciju jedinice civilne zaštite opće namjene (potrebno je da formiraju jedinice sa određenim brojem pripadnika po gradskim četvrtima, odnosno mjesnim zajednicama);

- da osiguraju neprekidan rad 24 sata svaki dan svojih operativnih centara civilne zaštite u uslovima proglašenja stanja prirodne i druge nesreće ili postojanja opasnosti nastanka prirodne i druge nesreće (općine: Novi Grad, Hadžići, Ilijaš i Trnovo);

- da u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/19) odmah ustroje evidenciju obaveznika civilne zaštite, kako bi se isti na osnovu iskazane potrebe mogli rasporediti (mobilisati) u kantonalne i općinske organizovane strukture zaštite i spašavanja.

4) Vrsta i količina materijalno-tehničkih sredstava koja su potrebna da strukture civilne zaštite mogu kvalitetno izvršavati mjeru zaštite i spašavanja za koje su nadležne, određeni su propisanim okvirnim materijalnim formacijama za sve organizovane strukture civilne zaštite. U skladu s tim, neophodno da KUCZ u narednom periodu preduzme mjeru i aktivnosti na opremanju svih organizovanih struktura zaštite i spašavanja na nivou Kantona sa neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom i to u skladu sa njihovim materijalnim formacijama, kako bi one mogle kvalitetno provoditi mjeru zaštite i spašavanja za koje su nadležne.

KUCZ treba nastaviti aktivnosti na realizaciji projekta: "Sistem za komunikacijsku i informacijsku podršku Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite u KUCZ", čijom kompletnom implementacijom će biti izgrađen kompletan sistem za komunikacijsku i informacijsku podršku organa civilne zaštite (KUCZ i Štaba civilne zaštite Kantona) Centra 112, po modelu zemalja Evropske unije, kojim se omogućuje integracija različitih podistema za pomoć u hitnim

situacijama u integralni sistem zasnovan na sofisticiranom komunikacijskom, informatičkom i logističkom podrškom.

KUCZ i općinske službe civilne zaštite s područja Kantona trebaju osigurati robne zalihe za djelovanje svojih operativnih snaga civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja u velikim prirodnim i drugim nesrećama.

S obzirom da opremljenost općinskih struktura civilne zaštite sa materijalno-tehničkim sredstvima i opremom nije na zadovoljavajućem nivou, potrebno je da sve općine s područja Kantona u najkraćem vremenskom roku preduzmu mjeru i aktivnosti na popuni svojih struktura zaštite i spašavanja sa neophodnim minimalnim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom i to u skladu sa njihovim materijalnim formacijama.

U cilju uspostavljanja evidencije o materijalnim sredstvima u vlasništvu građana i pravnih lica u općinskim službama civilne zaštite, koja je inače propisana članom 32. Uredbe o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06), neophodno je da direktor Federalne uprave civilne zaštite u skladu sa članom 34. navedene Uredbe, doneše propis o sadržaju i načinu vođenja evidencije materijalnih sredstava. Time će se stvoriti pretpostavke da općinske službe civilne zaštite ustroje popisne liste svih materijalno-tehničkih sredstava i opreme, po vrsti i količinama, sa kojom raspolazu kantonalne i općinske strukture civilne zaštite, privredna društva, javna preduzeća i drugi pravni subjekti, kao i ustanove i institucije, te građani, na osnovu kojih bi se kada se desi prirodna i druga nesreće, materijalno-tehnička sredstva i oprema neophodna za preduzimanje akcija zaštite i spašavanja mogla mobilisati za potrebe civilne zaštite.

5) Privredna društva, javna preduzeća i druga pravna lica, ustanove i druge institucije koje se bave poslovima navedenim u odredbi člana 32. stav (1) Zakona o zaštiti i spašavanju dužni su:

- provoditi sve mjeru zaštite i spašavanja, koje su navedene u tački 2.4. ove Procjene;

- organizovati svoje snage zaštite i spašavanja (jedinice, povjerenike ili štabove civilne zaštite) i iste opremiti sa minimalnim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom potrebnim za izvršenje mjeru zaštite i spašavanja iz svoje nadležnosti, kao i zaštitu vlastitog ljudstva i materijalnih dobara, te ljudstva koji boravi u njihovim objektima;

- izraditi svoje planove zaštite i spašavanja po kojim će djelovati u situacijama proglašenja prirodne i druge nesreće.

Pravna lica, javne ustanove i institucije koja obavljaju djelatnost u poslovnim objektima, a posebno u: zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim, trgovinskim i ugostiteljsko-turističkim objektima, kao i u proizvodnim halama, željezničkim i autobuskim stanicama, aerodromima i drugim sličnim poslovnim objektima, trebaju obavezno da nabave i čuvaju u funkcionalnom stanju sredstva i opremu za sprovođenje lične i kolektivne zaštite ljudi u tim objektima, propisanu Odlukom o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za sprovođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 58/06).

6) Imajući u vidu činjenicu, da obučavanje i osposobljavanje struktura zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, pored materijalnog opremanja, predstavlja prvi i osnovni uslov za efikasno, stručno i kvalitetno izvršavanje svih poslova iz oblasti sistema zaštite i spašavanja na području Kantona, neophodno je da što prije Federalna uprava civilne zaštite doneše nove nastavne planove i programe

obučavanja i osposobljavanja struktura sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da prema tim nastavnim planovima KUCZ i općinske službe civilne zaštite s područja Kantona u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, organizuju i sprovodu stručnu i specijalističku obuku:

- organizovanih struktura civilne zaštite odnosno zaštite i spašavanja Kantona i općina (štabova, jedinica i povjerenika civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, zaposlenih u operativnim centrima civilne zaštite, komisija za procjenu šteta);

- potencijalnih predavača-instruktora iz Kantona i svih općina s područja Kantona;

- odgovornih osoba u udruženjima građana i pravnim licima koje se zaštitom i spašavanjem bave kroz redovnu djelatnost, te odgovornih osoba u kantonalnim, gradskim i općinskim organima uprave i javnim ustanovama i institucijama;

- građana za provođenje lične i uzajamne zaštite.

7) Nastaviti aktivnosti na daljnjoj izgradnji i implementaciji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kroz zaokruživanje i poboljšavanje normativno-pravnog okvira, koristeći iskustva susjednih država koje su već uskladile svoje propise iz oblasti zaštite i spašavanja sa zakonodavstvom Evropske unije.

8) Nadležna kantonalna ministarstva trebaju da izrade registar industrijskih zagađivača na području Kantona, te jedinstvenu bazu podataka o svim pravnim licima koje u svom radu koriste, skladište, prevoze ili obavljaju druge radnje s opasnim materijama, sa tačnim lokacijama na kojima se nalaze opasne materije i da iste dostave KUCZ i općinskim službama civilne zaštite s područja Kantona.

9) Svi segmenti društva trebaju razvijati sigurnosnu kulturu i graditi savjestan odnos u korištenju tehnologija, zbrinjavanju otpada, zaštiti okoliša, manipulisuju s opasnim materijama, te umanjivanju i eliminisanju opasnosti, kako bi se rizici koji ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš sveli na socijalno prihvatljiv nivo.

10) Potrebno je putem medija poticati, kao bitnu komponentu prevencije prirodnih i drugih nesreća, jačanje svijesti o postojanju rizika i njihovu uticaju na sve aktivnosti u privredi i društvu u cijelini.

11) Direkcija za robne rezerve Kantona u saradnji sa Vladom Kantona treba da osigura dovoljne količine životnih namirnica, lijekova, energenata, kao i drugih potrepština neophodnih za očuvanje funkcionalnosti vitalnih funkcija društva u vanrednim situacijama.

12) Sredstva za finansiranje predviđenih mjer zaštite i spašavanja, kao i za organizovanje i funkcionisanje kantonalnih i općinskih snaga civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja, te za opremanje tih snaga sa materijalno-tehničkim sredstvima i opremom i za obučavanje i osposobljavanje njihovih pripadnika osiguravaju se:

- iz redovnih budžetskih sredstva Kantona i općina s područja Kantona;

- po osnovu člana 180. Zakona o zaštiti i spašavanju - posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;

- iz donacija i međunarodne pomoći.

Kanton i općine s područja Kantona će u svojim programima razvoja zaštite i spašavanja i godišnjim planovima utroška sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, utvrditi rokove i dinamiku finansiranja projekata opremanja svojih snaga zaštite i spašavanja sa neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima, kao i finansiranje njihovog obučavanja i osposobljavanja.

Prvana lica iz vlastitih sredstava, financiraju troškove koji se odnose na pripremanje, opremanje i obučavanje svojih štabova, povjerenika i jedinica civilne zaštite koje osnivaju radi zaštite i spašavanje vlastitog ljudstva, imovine i drugih materijalnih dobara od opasnosti i djelovanja prirodnih i drugih nesreća.

13) Nastaviti saradnju sa Republikom Srpskom u skladu sa odredbama Sporazuma o saradnji u ostvarivanju zadataka civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/01), koji je zaključen između Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Saradnju sa Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, treba posebno ostvariti u provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, kao i međusobnom obavještavanju o opasnostima, nastanku i posljedicama od prirodnih i drugih nesreća, te međusobnoj pomoći u zaštiti i spašavanju i u otklanjanju posljedica od prirodnih i drugih nesreća.

Potrebno je u situacijama kada nastane prirodna i druga nesreća na području Kantona i kada postojeće domaće organizovane snage zaštite i spašavanja nisu u mogućnosti same da izvrše potrebne mјere u fazi spašavanja i otklanjanja posljedica, planirati preko Federalne uprave civilne zaštite i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, traženje pomoći od susjednih i drugih država i međunarodnih humanitarnih organizacija.

Također, je potrebno nastaviti razvijati međunarodnu saradnju u zaštiti i spašavanju sa susjednim i drugim državama, učešćem na raznim seminarima, radionicama, vježbama čime se osigurava stalna razmjena znanja, iskustava, te jačanje sposobnosti sistema zaštite i spašavanja Kantona u svim segmentima, od prevencije do odgovora na prirodnu i drugu nesreću.

14) KUCZ treba da nastavi sa aktivnostima na uključivanju udruženja građana i nevladinih organizacija čija je djelatnost u funkciji zaštite i spašavanja u sistemu zaštite i spašavanja Kantona u skladu sa odredbama Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona.

15) Potrebno je u situacijama kada nastane prirodna i druga nesreća na području Kantona i kada snage i sredstva civilne zaštite i druge snage i sredstva koji su angažovani na zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara nisu dovoljni da osiguraju efikasnu zaštitu i spašavanje na ugroženom području, tražiti pomoći od Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i to po procedurama propisanim Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 88/05) i Standardnim operativnim procedurama angažovanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge nesreće.

16) Za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona zadužene su općinske komisije za procjenu šteta i Kantonalna komisija za procjenu šteta, koji će poslove iz svoje nadležnosti vršiti u skladu sa odredbama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14).

17) Kantonalni i općinski operativni centri civilne zaštite će vršiti prikupljanje i obradu podataka o svim vrstama pojave i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne i druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojmom prirodne i druge nesreće po ljudi i materijalna dobra na ugroženom području, te o istim informisati javnost po procedurama propisanim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i

Pravilnika o organiziranju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/19).

18) Procjena ugroženosti stvara osnovu za izradu Programa razvoja za naredni period, te predstavlja polazište i osnovne pravce i usmjerjenja za izradu novog Plana zaštite i spašavanja, tako da se navedeni Plan mora da izradi u skladu sa ovom Procjenom i prijedlozima koji su utvrđeni u njenim zaključcima.

## **2. PODACI O STANJU ORGANIZOVANOSTI CIVILNE ZAŠTITE I DOSTIGNUTOM STEPENU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POJEDINIH PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA**

### **2.1. Organizacija civilne zaštite i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja**

Osim civilne zaštite, koja predstavlja osnovnu, odnosno centralnu snagu putem koje se neposredno ostvaruje sistem zaštite i spašavanja na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća dužni su da provode i subjekti zaštite i spašavanja iz člana 7. Zakona o zaštiti i spašavanja: građani, organi vlasti (federalni, kantonalni, gradski i općinski), privredna društva i druga pravna lica (zadruge, ustanove, mjesne zajednice, udruženja građana, samostalni privrednici itd.), te sve organizovane snage civilne zaštite (službe zaštite i spašavanja, štabovi civilne zaštite, jedinice civilne zaštite opće i specijalizovane namjene, povjerenici civilne zaštite i komisije za procjenu šteta) u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i drugim propisima.

Zakonom o zaštiti i spašavanju za sve navedene subjekte su precizno utvrđena prava i dužnosti (obaveze) iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koja se izvršavaju na dva slijedeća načela:

- Prvo se načelo sastoji, u tome da je svaki subjekt dužan neposredno i prvenstveno obavljati one poslove zaštite koji su od značenja za zaštitu i spašavanje njegova ljudstva i njegovih materijalnih i drugih dobara. To znači da građani štite i spašavaju članove svoje porodice i svoju imovinu, dok organi vlasti i pravne osobe i drugi subjekti obavljaju zaštitu i spašavanje svog ljudstva i svojih materijalnih i drugih dobara. Ti se poslovi moraju obavljati, najprije u fazi priprema za zaštitu, a potom u fazi sprječavanja nastanka prirodne nepogode druge nesreće, te na kraju, u fazi spašavanja ugroženih ljudi i imovine i otklanjanja nastalih posljedica. Ovo je načelo prema kojemu svaki subjekt štiti i spašava svoje ljudstvo i svoju imovinu (vlastita zaštita i spašavanje).

- Drugo se načelo sastoji u tome da je svaki subjekt zaštite i spašavanja dužan, pod uslovima utvrđenim Zakonom o zaštiti i spašavanju, uz vlastitu zaštitu, učestvovati i u spašavanju svih drugih ugroženih ljudi i materijalnih dobara. Ovdje se radi o opštoj obavezi, prema kojoj svi subjekti učestvuju u spašavanju ne samo svoga ljudstva i materijalnih dobara, već i svih ugroženih ljudi i materijalnih dobara na određenome području. Ova pomoć i učestovanje u ukupnom spašavanju svih ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara zasnovana je na načelu solidarnosti i uzajamnom pomaganju, a izvršava se u fazi djelovanja prirodne nepogode i druge nesreće i u fazi otklanjanja nastalih posljedica.

U svrhu uspješnog izvršavanja gore navedenih zadataka u zaštiti i spašavanju, Zakonom o zaštiti i spašavanju utvrđeni su konkretni poslovi što ih moraju preduzimati subjekti zaštite i spašavanja. Ti se poslovi sastoje posebno: u planiranju zaštite, te u preduzimanju organizacijskih, kadrovskih, materijalnih, tehničkih, finansijskih i drugih mjera i aktivnosti potrebnih za zaštitu i spašavanje. U okviru tih aktivnosti posebno značenje imaju aktivnosti na organizaciji snaga civilne zaštite, njihovu

opremanju i osposobljavanju i obavljanju drugih poslova zaštite i spašavanja. Svi ti poslovi služe za utvrđivanje odgovarajuće organizacije zaštite i spašavanja svakog subjekta zaštite i spašavanja i uspješno funkcionisanje te organizacije, tj. planirana i izgrađena sistema zaštite i spašavanja.

Jedinstvena organizacija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, prema Zakonu o zaštiti i spašavanju, ostvaruje se organizovanjem i preduzimanjem sljedećih mjera i aktivnosti:

- otkrivanje, praćenje i sprečavanje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća;

- obavještavanje stanovništva o opasnostima i davanje uputstava za zaštitu i spašavanje;

- obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje;

- organizovanje, opremanje, obučavanje i osposobljavanje civilne zaštite i uspostavljanje i održavanje drugih vidova zaštite i spašavanja:

- mobilizacija i aktiviranje snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje;

- otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća do osiguranja osnovnih uslova za život;

- nadzor nad provođenjem propisa o zaštiti od prirodnih i drugih nesreća;

- pružanje pomoći Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, susjednim i drugim državama u slučaju prirodne ili druge nesreće,

- traženje pomoći od Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i susjednih i drugih država u slučaju prirodne ili druge nesreće, u skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju.

Navedene mjere i aktivnosti, ostvaruju se putom civilne zaštite koja predstavlja organizovani oblik zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju organizacija civilne zaštite obuhvata:

- ličnu i uzajamnu zaštitu građana;

- mjere zaštite i spašavanja;

- štabove civilne zaštite;

- povjerenike civilne zaštite;

- službe zaštite i spašavanja;

- jedinice civilne zaštite;

- rukovođenje i upotreba snaga i sredstava civilne zaštite.

U organizaciju civilne zaštite spada i Federalna i kantonalne uprave civilne zaštite, te službe civilne zaštite općina čiji su položaj, ovlaštenja i odgovornosti uredena Zakonom o zaštiti i spašavanju i drugim zakonima, drugim propisima i općim aktima.

Lična i uzajamna zaštitu građana predstavlja najmasovniji oblik pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju. Ta zaštitu se provodi u stambenim zgradama, javnim i drugim objektima, naseljima i pravnim licima. Lična i uzajamna zaštitu obuhvata naročito: obuku građana, mjere i postupke preventivne zaštite, prvu pomoć i samopomoć, zbrinjavanje djece i nemoćnih lica i druge hitne intervencije u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Mjere zaštite i spašavanja predstavljaju organizovane radnje i postupke preventivne i operativne prirode, koje pripremaju i provode organi uprave i drugi organi vlasti i pravna lica (subjekti-nosioci zaštite i spašavanja), koji planiraju i pripremaju:

- mjere i postupci od značaja za provođenje preventivne zaštite kao osnovnog vida sprječavanja nastajanja prirodne ili druge nesreće ili ublažavanja njenog djelovanja;

- mjere i postupke zaštite i spašavanja u slučaju postojanja neposredne opasnosti od nastajanja prirodnih i drugih nesreća;

- mjere i postupke zaštite i spašavanja tokom trajanja prirodnih i drugih nesreća;
- mjere i postupke za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodnih i drugih nesreća.

U slučaju postojanja neposredne opasnosti od nastajanja prirodne i druge nesreće, preduzimaju se slijedeće mjere i postupci zaštite i spašavanja: aktiviraju se štabovi civilne zaštite i drugi organi nadležni za rukovođenje zaštitom i spašavanjem; prikupljaju se podaci o prijetecim opasnostima i utvrđivanje razmjera tih opasnosti; aktiviraju se pravnih lica prema njihovoj djelatnosti u odnosu na vrste opasnosti; mobilišu se i aktiviraju odgovarajuće službe zaštite i spašavanja i sredstava za zaštitu i spašavanje i provode se i druge aktivnosti i mjere značajne za sprječavanje nastajanja i širenja opasnosti, te zaštitu od takvih opasnosti.

U toku trajanja prirodne i druge nesreće, preduzimaju se slijedeće mjere i postupci zaštite i spašavanja: neposredno se angažuju odgovarajuće službe zaštite i spašavanja, jedinice i povjerenici civilne zaštite, kao i odgovarajuća pravna lica na provođenju odgovarajućih mjer zaštite i spašavanja i sklanjanju ljudi i materijalnih dobara u cilju sprječavanju širenja djelovanja nastalih posljedica od prirodne i druge nesreće.

U fazi ublažavanja i otklanjanja posljedica nastalih od prirodne i druge nesreće preduzimaju se slijedeće mjere i aktivnosti: vrši se angažovanje stručnih ekipa zdravstvenih, veterinarskih, komunalnih i drugih službi iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju, kao i odgovarajućih jedinica civilne zaštite za provođenje asanacije terena; na stvaranju uslova za normalizaciju života ljudi i rada na ugroženom području; na prikupljanju podataka i utvrđivanju obima posljedica nastalih od djelovanja prirodne i druge nesreće; na organizovanju prikupljanja i raspodjele pomoći nastrandalom stanovništvu; na provođenju zdravstvenih, veterinarskih i higijensko-epidemioloških mjer zaštite i provođenju drugih aktivnosti i mjer kojima se ublažavaju ili otklanjam neposredne posljedice izazvane prirodom ili drugom nesrećom.

U zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih i drugih nesreća, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju provode se sljedeće aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju:

- sklanjanje ljudi i materijalnih dobara;
- evakuacija;
- zbrinjavanje ugroženih i stradalih;
- zamračivanje;
- zaštita i spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških sredstava;
- zaštita i spašavanje od rušenja;
- zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom;
- zaštita i spašavanje od požara;
- zaštita od neeksplođiranih ubojnih sredstava;
- prva medicinska pomoć;
- zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla;
- asanacija terena;
- zaštita okoliša;
- zaštita i spašavanje u rudnicima;
- zaštita bilja i biljnih proizvoda.

Osim navedenih aktivnosti i mjeru, ako za to postoji potreba, mogu se planirati, pripremati, organizirati i provoditi i druge aktivnosti i mjeru u zaštiti i spašavanju.

Veoma je bito, da se na osnovu iskazanih rizika od prirodnih i drugih nesreća u procjenama ugroženosti Kantona i općina, predviđi adekvatna organizacija sistema zaštite i spašavanja u odgovoru na prijetnje od pojedinih prirodnih i drugih nesreća (mjere zaštite i spašavanja koje treba provoditi,

snage koje treba organizovati, opremiti i osposobiti za vršenje zadataka, sredstva i oprema koja se može koristiti u zaštiti i spašavanju i subjekti zaštite i spašavanja koji se mogu angažirati na zadacima zaštite i spašavanja).

Odredbama člana 3. Zakona o zaštiti od požara propisano je, da zaštita od požara i vatrogastvo čini sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća u Federaciji BiH, koji ureden Zakonom o zaštiti i spašavanju, se radi toga zaštita od požara i vatrogastvo organizuju i funkcionišu u okviru sistema zaštite i spašavanja, a vrši se na način predviđen Zakonom o zaštiti od požara.

Zaštita od požara obuhvata skup mjer i radnji upravne, organizacijske, stručne, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se poduzimaju u cilju sprječavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja, te zaštite ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih, istorijskih i drugih dobara i okoliša.

Vatrogastvo obuhvata skup mjer i radnji upravne, organizacijske, stručne, kadrovske, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se poduzimaju u cilju gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, te pružanje tehničke pomoći u akcidencijalnim situacijama.

## 2.2. Stanje organizovanosti civilne zaštite na nivou Kantona

Sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, organizovan je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i Zakona o zaštiti od požara, kao i odredbama provedbenih propisa donesenih na osnovu navedenih zakona.

Na osnovu navedenih zakonskih i podzakonskih propisa, na nivou Kantona doneseni su između ostalog, slijedeći propisi i planska dokumenta:

- Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;

- Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu;

- Uredba o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/13, 7/16 i 27/19);

- Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/13, 29/19, 15/20 i 22/20);

- Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/20);

- Procjena ugroženosti Kantona čiji je sastavni dio Procjena ugroženosti od požara Kantona;

- Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona;

- Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona za period 2014. - 2018. godina.

Također, je izrađen Plan zaštite od požara Kantona, a KUCZ je pokrenula proceduru njegovog donošenje.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu, kao i provedbenih propisa donesenih na osnovu navedenih zakona, na nivou Kantona do sada su

organizovane (osnovane, formirane) slijedeće strukture civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja:

- Osnovana je KUCZ kao samostalna kantonalna uprava, u čijem sastavu je od 01.02.2013. godine i Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona, kao posebna organizaciona jedinica.

U okviru KUCZ formiran je Kantonalni operativni centar civilne zaštite, kao posebna organizaciona jedinica.

- Osnovan je Štab civilne zaštite Kantona, kao operativno-stručni organ Kantona za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i zaštitu od požara.

- Imenovana je Kantonalna komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

- Na osnovu iskazane potrebe u Procjeni ugroženosti organizovano je deset službi zaštite i spašavanja i to:

1) Služba za radiološku zaštitu je formirana u laboratoriji za analizu radioaktivnosti u Veterinarskom fakultetu Sarajevo, odsjek za radiologiju i atomsku hemiju;

2) Služba za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unapređenje životne sredine je formirana u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;

3) Služba za medicinsku pomoć je formirana u:

- JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakšić" Sarajevo i

- JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;

4) Služba za veterinarske poslove JE formirana u KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo);

5) Služba za zaštitu od požara u šumama je formirana u KJP za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo šume" d.o.o. Sarajevo;

6) Služba za vodosnabdijevanje je formirana u KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo);

7) Služba za spašavanje iz lavina, potrage i spašavanje na vodi i pod vodom je formirana u okviru Gorske službe spašavanja, stanice Sarajevo;

8) Služba za sjeću i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenim površinom i saobraćajnica je formirana u KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo;

9) Služba za smještaj ugroženog i nastrandalog stanovništva i snabdijevanje je formirana u Crvenom križu Kantona Sarajevo;

10) Služba za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena je formirana u okviru pravnog lica "Bosman" d.o.o. Sarajevo.

- U okviru KUCZ formirana je jedna jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene i to jedinica za radiološko-hemijsku i biološku zaštitu.

Po pitanju popunjenoosti navedenih organizovanih struktura zaštite i spašavanja Kantona sa ljudstvom, treba istaći da su iste popunjene u skladu sa njihovim ličnim formacijama, osim KUCZ, čija popunjenošt je samo 67,86% (sistematizacijom radnih mjesata koja je utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizacije odredeno je da poslove i zadatke iz nadležnosti KUCZ vrši ukupno 308 zaposlenih, a trenutno poslove iz nadležnosti KUCZ vrši ukupno 209 zaposlenih).

U cilju pravovremenog i efikasnijeg izvršavanja poslova iz nadležnosti KUCZ, potrebno je da KUCZ izradi novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i da uz saglasnost Vlade Kantona, u skladu sa propisanim procedurama, u toku 2021. i 2022. godine preduzme mjere na popuni upražnjenih radnih mjesata u KUCZ sa neophodnim stručnim kadrovima, posebno u Sektoru za mjere zaštite i spašavanja i Sektoru za zaštitu od požara i vatrogastvo.

Iako je KUCZ, odmah po organizovanju navedenih struktura zaštite i spašavanja Kantona, preduzela odgovarajuće

aktivnosti na opremanju istih sa materijalno-tehničkim sredstvima i opremom u skladu sa njihovim materijalnim formacijama i raspoloživim finansijskim sredstvima, potrebno je da u narednom periodu (2021.-2025. godina) KUCZ u saradnji sa Vladom Kantona iz namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (član 180. Zakona o zaštiti i spašavanju) i redovnih budžetskih sredstava, izvrši opremanje svih organizovanih struktura zaštite i spašavanja Kantona sa nedostajućim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, kako bi te strukture mogle kvalitetno izvršavati poslove iz svoje nadležnosti i pravovremeno odgovoriti na sve potencijalne prijetnje od prirodnih i drugih nesreća.

S obzirom da je u prethodnom periodu u veoma malom obimu vršena obuka organizovanih struktura zaštite i spašavanja Kantona, a imajući u vidu činjenicu da obučavanje i osposobljavanje struktura zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, pored materijalnog opremanja, predstavlja prvi i osnovni uslov za efikasno, stručno i kvalitetno izvršavanje svih poslova iz oblasti sistema zaštite i spašavanja na području Kantona, neophodno je KUCZ inicira aktivnosti prema Federalnoj upravi civilne zaštite, da u što kraćem roku doneće nove nastavne planove i programe obučavanja i osposobljavanja struktura sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da prema tim nastavnim planovima KUCZ u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, organizuje i realizuje stručnu i specijalističku obuku organizovanih struktura zaštite i spašavanja Kantona, posebno Štaba civilne zaštite Kantona, Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća i rukovodioca organizovanih službi zaštite i spašavanja.

## 2.2.1. Kantonalni operativni centar civilne zaštite

Radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojmom prirodne ili druge nesreće po ljudi i materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih podataka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, kao i prenošenje naredbi štaba civilne zaštite u vrijeme funkciranja tih štabova u skladu sa članom 149. Zakona o zaštiti i spašavanju formiraju se operativni centri civilne zaštite 112.

Operativni centri civilne zaštite organizuju se i funkcionišu u skladu sa odredbama čl. 149. do 163. Zakona o zaštiti i spašavanju, a na način predviđen Pravilnikom o organizovanju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite. U skladu sa odredbama navedenog Pravilnika, za rad operativnih centara civilne zaštite moraju se obezbijediti neophodni uslovi koji se odnose na potrebne kadrove, odgovarajuće prostorije, te materijalno-tehnička sredstva i informatička sredstva i opremu.

U skladu sa članom 149. Zakona o zaštiti i spašavanju na nivou Kantona u sastavu KUCZ formiran je Kantonalni operativni centar civilne zaštite, kao posebna organizaciona jedinica, koji radi neprekidno 24 sata dnevno, u kojem je organizovan rad u smjenama svakog dana u godini, što znači i u radne i u neradne dane (subota, nedjelja, državni i vjerski praznici). Trenutno u Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite radi šest radnika (jedan rukovodilac i pet operativaca), čime je osiguran njegov kontinuiran rad tokom godine. Međutim, iskustva iz prethodnog perioda (velike snježne padavine iz 2012. godine, poplave i klizišta iz 2014. godine, koronavirus - COVID-19 iz 2020. godine, te u drugim kriznim situacijama) su pokazala da je za pravovremeno i efikasno

izvršavanje poslova iz djelokruga rada operativnih centara civilne zaštite, potrebno obezbijediti da u Kantonalmu operativnom centru civilne zaštite u svakoj smjeni treba da radi najmanje po dva operativca.

Shodne navedenom, a imajući u vidu projekte koji se trebaju realizovati na izgradnji savremenog komunikacijskog sistema, te da je Sarajevo glavni grad države Bosne i Hercegovine u kojem se nalaze objekti diplomatsko-konzularnih predstavninstava i međunarodnih organizacija i drugi objekti od posebnog značaja i da u Kantonu boravi veliki broj stranih državljanina, neophodno je da se novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji KUCZ poveća broj radnika (četiri namještenika - operativaca sa aktivnim znanjem engleskog jezika i jedan službenik - stručna osoba iz oblasti radio, informacijskih i komunikacijskih tehnologija) u Kantonalmu operativnom centru civilne zaštite, te da KUCZ uz saglasnost Vlade Kantona u periodu 2021.-2022. godina pokrene proceduru prijema navedenih radnika.

S obzirom da je u prethodnom periodu obučavanje radnika u Kantonalmu operativnom centru civilne zaštite bilo svedeno na prisustovanje raznim prezentacijama zbog nedostatka organizovanih posebnih programa za specijalističko obučavanje radnika koje rade u operativnim centrima civilne zaštite, potrebno je da KUCZ u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite u narednom periodu svake godine organizuje stručnu i specijalističku obuku osoblja operativnih centra civilne zaštite s područja Kantona, kojom će zaposleni u operativnim centrima civilne zaštite stići sposobnosti, da u kriznim situacijama pravovremeno i efikasno odgovore izvlačeći maksimum iz raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava i opreme.

Vezano za prostorije, treba istaći da KUCZ u prethodnom periodu realizovala projekt adaptacije i prilagodavanja prostorija Kantonalmu operativnog centra civilne zaštite i njihovo opremanje sa enterijerskom i drugom opremom čime su stvoreni bolji uslovi za rad uposlenih u Kantonalmu operativnom centru civilne zaštite.

Po pitanju materijalno-tehnička sredstva, kao i informatičkih sredstava i opreme, stanje se znatno poboljšalo jer je KUCZ na osnovu projektnog zadatka Federalne uprave civilne zaštite o tehničko-tehnološkom i organizacijskom rješenju sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku operativnih centara civilne zaštite, izradila projekt "Sistem za komunikacijsku i informacijsku podršku Kantonalmu operativnog centra civilne zaštite u KUCZ Kantona", te implementirala dijelove navedenog projekta i to dio IP PBX komutacioni sistemi (opremanje Kantonalmu operativnog centra civilne zaštite sa IP telefonskom centralom i aplikacijom za pozivni centar, kao i IP telefonima, serverom, ruterima, svičevima, UPS-ovima i drugom telekomunikacijskom i informacijskom opremom) i dio VHF/UHF mreže - digitalni sistem radio veze (opremanje Kantonalmu operativnog centra civilne zaštite sa radio-komunikacijskom i informacijskom opremom, čime je uspostavljen sistem digitalnih radio veza u koji su uključeni: Kantonalmu operativni centar civilne zaštite, KUCZ, Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona, Štab civilne zaštite Kantona, kantonale službe zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, te općinski operativni centri civilne zaštite, odnosno općinske službe civilne zaštite).

Komunikacija Kantonalmu operativnog centra civilne zaštite sa općinskim centrima civilne zaštite s područja Kantona vrši se putem sistema radio veza, tele-komunikacijskih i informacijskih veza (telefon, faks, e-mail), dok se komunikacija sa Federalnim i drugim kantonalmu operativnim centrima

civilne zaštite vrši putem tele-komunikacijskih i informacijskih veza (telefon, faks, e-mail).

Uvažavajući značaj koji imaju operativni centri civilne zaštite u sistemu zaštite i spašavanju, potrebno je da KUCZ u narednom periodu nastavi sa materijalno-tehničkim opremanjem Kantonalmu operativnog centra civilne zaštite i to:

- U periodu 2021. - 2025. godina nastavi sa realizacijom projekta "Sistem za komunikacijsku i informacijsku podršku Kantonalmu operativnog centra civilne zaštite u KUCZ Kantona", čijom će implementacijom biti izgrađen kompletan sistem za komunikacijsku i informacijsku podršku organa civilne zaštite (KUCZ i Štaba civilne zaštite Kantona) Centra 112, po modelu zemalja Evropske unije, kojim se omogućuje integracija različitih podistema za pomoć u hitnim situacijama u integralni sistem zasnovan na sofisticiranom komunikacijskom, informatičkom i logističkom podrškom, koji će osigurati KUCZ i Štaba civilne zaštite Kantona njihovo efikasno funkcionisanje i upravljanja u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća.

- U periodu 2021. - 2023. godina realizuje projekat nabavke mobilnog komunikacionog centra veze (pokretnog centra veze), kojim će se omogućiti obavljanje poslove iz nadležnosti operativnih centara veze u naj složenijim situacijama koje mogu izazvati pojedine prirodne i druge nesreće.

- U periodu 2021. - 2025. godina realizuje projekat nabavke VHF radio repetitora i njihovog postavljanja na lokacijama - visinskim kotama (gdje postoji sva potrebna infrastrukturu za njihovu montažu i instalaciju), čime će omogućiti bolja pokrivenost radio signalom područja Kantona, a posebno pojedinih područja općina Iljaš i Hadžići i time znatno unaprijediti funkcionisanje postojećeg digitalnog sistema radio veza.

## 2.2. Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona

Implementirajući odredbe Zakona o zaštiti od požara, Profesionalna vatrogasna brigada Kantona je od 1. februara 2013. godine inkorporirana u sastav KUCZ, kao posebna organizaciona jedinica - Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona. Svi poslovi i zadaci koji su u nadležnosti Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona obavljaju se u okviru Prvog i Drugog operativnog sektora, unutar četa, vodova i odjeljenja, koji sa svojim osam ispostava, uključujući i Međunarodni aerodrom Sarajevo (raspoređenih na području sedam općina) pokrivaju cijelo područje Kantona. Treba istaći, da objekat u Trnovu namijenjen za obavljanje vatrogasne djelatnosti još uvek nije stavljen u funkciju zbog nedovoljnog broja operativnih zaposlenika i nedostataka finansijskih sredstava.

Popuna Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona sa ljudstvom (profesionalnim vatrogascima) nije na zadovoljavajućem nivou jer je popunjeno samo sa 68,8%. Naime, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji KUCZ, predviđeno je da poslove zaštite od požara i vatrogastva u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici obavlja 270 uposlenika, a trenutno popunjeno samo 186 radnih mjeseta, dok je upražnjeno 84 radnih mjeseta.

S obzirom na činjenice, da nedostaje veliki broj vatrogasaca, da vatrogasci rade u turnusu tj. u četiri smjene, da starosna struktura profesionalnih vatrogasaca nije zadovoljavajuća, da na tržištu rada ima veoma mali broj osoba (profesionalnih vatrogasaca) koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o zaštiti od požara za rad u profesionalnim vatrogasnim jedinicama, a da bi se osigurala operativnost Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona sa pozitivnim

zakonskim propisima i da bi ista mogla pravovremeno i efikasno odgovoriti na sve potencijalne požare i druge nesreće na području Kantona, potrebno je da KUCZ u saradnji sa Vladom Kantona:

- U periodu 2021. - 2025. godina u skladu sa Programom planske popune upražnjenih radnih mjesta u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici KUCZ za period od 2021. do 2025. godine, broj 02-04-47441-10.1/20 od 26.11.2020. godine, koji je donijela Vlade Kantona na 43. sjednici održanoj 26.11.2020. godine svojim Zaključkom broj 02-04-47441-10/20, svake godine izvrši prijem novih 20 profesionalnih vatrogasaca na upražnjena radna mjesta u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, kao i prijem minimalno 20 vatrogasaca pripravnika, koji poslije završenog pripravničkog staža, stiču pravo da polažu ispit za profesionalnog vatrogasca.

- U narednom periodu inicirati aktivnosti prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona, da u što kraćem roku u okviru nekih od srednjih škola uvede smjer za zanimanje vatrogasac/vatrogasni tehničar, gdje bi učenici tog smjera praktični dio nastave pohađali u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantona.

Iako je u prethodnom periodu KUCZ u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, opremala Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kantona sa određenim brojem vatrogasnih vozila, opremom i drugim sredstvima, neophodno je da KUCZ u saradnji sa Vladom Kantona kontinuirano svake godine vrši opremanje Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona sa nedostajećim vatrogasnim vozilima, opremom i drugim sredstvima i to iz redovnih budžetskih sredstava jer su namjenska sredstva koja se prikupljaju po osnovu naknade iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila (član 137. Zakona o zaštiti od požara), veoma mala i nedovoljna za materijalno opremanje Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona.

S obzirom na činjenicu, da Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona od 01. februara 2013. godine obavlja poslove vatrogastva iz nadležnosti Kantona i svih općina, potrebno je da KUCZ u saradnji sa Vladom Kantona u toku 2021. godine, ponovo inicira aktivnosti prema općinskim načelnicima s područja Kantona, da se formira zajednička profesionalna vatrogasna jedinica Kantona i svih općina, čijim bi se formiranjem stvorili prepostavke za njeno kontinuirano opremanje sa neophodnim vatrogasnim vozilima, opremom i drugim sredstvima.

### 2.3. Stanje organizovanosti civilne zaštite na nivou općina

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju u svim općinama s područja Kantona formirane su službe civilne zaštite, koje imaju status općinskih službi za upravu. Službe civilne zaštite u općinama: Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Iličići, Vogošća i Iljaš su samostalne općinske službe za upravu, dok su službama za civilnu zaštitu u općinama: Centar, Hadžići i Trnovo pridodati i drugi poslovi, tako su službama za civilnu zaštitu u općinama: Centar i Hadžići pridodati poslovi mjesnih zajednica, a Službi za civilnu zaštitu Trnovo pridodati inspekcijski poslovi.

U svim općinama u Kantona u okviru službi za civilnu zaštitu formirani su operativni centri civilne zaštite, dok nijedna općina u Kantonu nema formiranu svoju profesionalnu vatrogasnu jedinicu.

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kao i provedbenih propisa donesenih na osnovu navedenih zakona, na nivou općina s područja Kantona doneseni su između ostalog, slijedeći propisi:

- Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (donesena od strane svih općina);

- Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu (donesena od strane svih općina);

- Sve općine su donijele odgovarajuće propise o organizovanju (formiranju, osnivanju, imenovanju) općinskih struktura zaštite i spašavanja (štabova, povjerenika i jedinica civilne zaštite, kao i službi zaštite i spašavanja, te komisija za procjenu steta).

Po pitanju planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja sve općine imaju izrađene planske dokumente, koja na osnovu iskazane potrebe ažuriraju.

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kao i provedbenih propisa donesenih na osnovu navedenih zakona, te na osnovu iskazanih potreba u općinskim procjenama ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, do sada su u svim općinama na području KS organizovane (osnovane, formirane) odgovarajuće općinske strukture civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja (službe civilne zaštite, operativni centri civilne zaštite, štabovi, povjerenici i jedinice civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja i komisije za procjenu steta od prirodnih i drugih nesreća).

Popuna navedenih općinskih organizovanih struktura civilne zaštite sa ljudstvom je zadovoljavajuća s tim što je neophodno da sve općinske službe civilne zaštite u narednom periodu u što kraćem roku u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/19) odmah ustroje evidenciju obaveznika civilne zaštite, kako bi se isti na osnovu iskazane potrebe mogli rasporediti (mobilisati) u kantonalne i općinske organizovane strukture zaštite i spašavanja.

Također, je neophodno da općine na osnovu iskazanih potreba u svojim procjenama ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, u periodu 2021. - 2025. godine preduzmu mјere i aktivnosti na formiranju jedinica civilne zaštite opće namjene po mjesnim zajednicama, te da izvrše njihovu popunu u skladu sa njihovim ličnim i materijalnim formacijama.

Općine su odmah po organizovanju svojih struktura zaštite i spašavanja, preduzela odgovarajuće aktivnosti na njihovom opremanju sa neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima i to u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima (namjenskim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća) u svojim budžetima zbog čega je opremljenost općinskih struktura zaštite i spašavanja sa materijalno-tehničkim sredstvima i opremom različita od općine do općine (znatno je bolja opremljenost struktura zaštite i spašavanja u gradskim općinama u odnosu na vangradske općine).

Važno je istaći da je KUCZ u prethodnom periodu u skladu sa odredbama člana 183. stav (1) tačka 8) pomagala općinama (Trnovo, Ilijaš, Vogošća, Hadžići i Iličići) koja imaju mali prliv sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u opremanju njihovih organizovanih struktura civilne zaštite (nabavkom i davanjem na korištenje neophodnih namjenskih vozila i druge opreme i sredstava).

S obzirom, da je popuna općinskih struktura zaštite i spašavanja sa materijalno-tehničkim sredstvima i opremom prema njihovim materijalnim formacijama samo djelomično izvršena, potrebno je da općine iz redovnih budžetskih sredstava, kao i iz namjenskih sredstava od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, u narednom periodu kontinuirano vrše njihovo opremanje sa neophodnom opremom i sredstvima, kako bi iste mogle efikasno djelovati u akcijama zaštite i spašavanja u nastalim prirodnim i drugim nesrećama.

### **2.3.1. Stanje u općinskim operativnim centrima civilne zaštite**

Po pitanju organizovanosti, popunjenošti i opremljenosti općinskih operativnih centara civilne zaštite u skladu sa odredbama Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite, stanje je slijedeće:

- U skladu sa članom 149. Zakona o zaštiti i spašavanju u svim općinama u Kantunu u sastavu općinskih službi civilne zaštite formirani su operativni centar civilne zaštite. Operativni centri civilne zaštite u općinama: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo rade od 08:00 do 16:00 sati svakog radnog dana, dok Općinski operativni centar civilne zaštite Iliča radi stalno 24 sata dnevno, što znači i u radne i u neradne dane - subota, nedjelja, državni i vjerski praznici.

- U svim općinskim operativnim centrima civilne zaštite radi po jedan zaposlenik, osim u Općinskom operativnom centru civilne zaštite Iliča gdje rade četiri zaposlenika.

- Neprekidan rad 24 sata svaki dan operativnih centara civilne zaštite u uslovima proglašenja stanja prirodne i druge nesreće ili postojanja opasnosti nastanka prirodne i druge nesreće obezbijeden je u općinskim operativnim centrima civilne zaštite: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Iliča i Vogošća, dok u ostalim općinskim centrima civilne zaštite takav rad nije obezbijeden.

- Svi općinski operativni centri civilne zaštite imaju adekvatne uslove za rad koji se odnose na prostor (po jednu prostoriju), osim u općini Trnovo.

- Komunikacija općinskih operativnih centara civilne zaštite sa Kantonalnim operativnim centrom civilne zaštite se vrši putem: sistema radio veza, tele-komunikacijskih i informacijskih veza (telefon, faks, e-mail).

- U svim općinskim operativnim centrima civilne zaštite KUCZ je instalirala po jednu fiksnu radio stanicu (DMR Motorola Solutions DM4600) čime su općinski operativni centri civilne zaštite, odnosno općinske službe civilne zaštite uključeni u digitalni sistem radio veza KUCZ (KUCZ je napravila plan rada po kojem se svakodnevno vrše provjere veze sa općinskim operativnim centrima civilne zaštite, dok je u svim vanrednim okolnostima rad po tom planu permanentan).

- Sve općine su napravile odgovarajuće projekte sistema za radio komunikacijsku i informacijsku podršku za svoje službe civilne zaštite, odnosno operativne centre civilne zaštite, osim Općine Trnovo. Ti projekti su do sada u potpunosti realizovani u općinama Centar, Novo Sarajevo i Iliča, dok su u općinama Stari Grad, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš djelomično realizovani, a u Općini Hadžići planirana je njegova realizacija u narednom periodu.

- Općinski operativni centri civilne zaštite: Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Iliča imaju rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije, dok ostali općinski operativni centri civilne zaštite navedeno napajanje nemaju.

- Općine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Iliča i Ilijaš napravile su odgovarajuće projekte sistema za uzbunjivanje, dok su općine Novi Grad i Vogošća u fazi izrade tog projekta, a općine Hadžići i Trnovo planiraju izradu navedenog projekta u narednom periodu. Projekti sistema uzbunjivanja su do sada u potpunosti realizovani u općinama Centar, Novo Sarajevo i Iliča.

Da bi općinski operativni centri civilne zaštite mogli pravovremeno i kvalitetno izvršavati poslove iz svoje nadležnosti, potrebno je da:

- Općine koje nisu osigurale neprekidan rad 24 sata svaki dan svojih operativnih centara civilne zaštite u uslovima proglašenja stanja prirodne i druge nesreće ili postojanja

opasnosti nastanka prirodne i druge nesreće, to u što kraćenom roku (2021. - 2022. godina) obezbijede.

- Općine koje nisu realizovale projekte sistema za radio komunikacijsku i informacijsku podršku za svoje operativne centre civilne zaštite u periodu 2021. - 2025. godina, realizuju navedeni projekat.

- općine koje nisu realizovale projekte sistema za uzbunjivanje u periodu 2021. - 2025. godina, realizuju navedeni projekat.

- Općine koje nisu osigurale rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije za svoje operativne centre civilne zaštite, to u što kraćem roku (2021. - 2022. godina) obezbijede.

- U periodu 2021. - 2025. godina izvršiti stručnu i specijalističku obuku osoblja koje radi u općinskim operativnim centrima civilne zaštite, koju će organizovati KUCZ u saradni sa Federalnom upravom civilne zaštite.

### **2.3.2. Organizacija vatrogastva u općinama**

Vezano za vatrogasne snage u općinama s područja Kantona, treba istaći, da nijedna općina u Kantunu nema formiranu svoju profesionalnu vatrogasnou jedinicu. Sve općine u Kantunu su se još 2011. godine izjasnile, da želi u skladu sa članom 63. Zakona o zaštiti od požara, sa Kantonom formirati zajedničku profesionalnu vatrogasnou jedinicu. Međutim, procedura formiranja zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice Kantona i svih općina s područja Kantona nije okončana jer nije usuglašen konačni tekst sporazuma o formiranju zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice. Zbog navedenog, sve poslove koje bi trebale obavljati profesionalne vatrogasne jedinice općina, trenutno obavlja Profesionalna vatrogasnou jedinicu Kantona, koja se nalazi u sastavu KUCZ.

Kao dopunske snage za vatrogastvo u općinama s područja Kantona egzistira osam dobrovoljnih vatrogasnih društva (u dalnjem tekstu: DVD) i to:

- u Općini Stari Grad DVD "Vratnik",
- u Općini Centar DVD "Bjelave",
- u Općini Novo Sarajevo DVD "Novo Sarajevo 1934",
- u Općini Novi Grad DVD "Alipašin Most",
- u Općini Iliča DVD "Iliča",
- u Općini Hadžići DVD "Tarčin",
- u Općini Vogošća DVD "Vogošća",
- u Općini DVD "Trnovo".

U svim navedenim DVD općine su formirali svoje službe zaštite od požara, osim u DVD "Alipašin Most".

S obzirom da je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, svaka općina dužna osnovati svoju ili zajedničku profesionalnu vatrogasnou jedinicu, a imajući u vidu da sve općine s područja Kantona ugrožene od požara, potrebno je da:

- U što kraćem roku (u periodu 2021. - 2022. godina) općine u saradnji sa Kantonom formiraju zajedničku profesionalnu vatrogasnou jedinicu Kantona i općina ili da osnuje svoju vlastitu profesionalnu vatrogasnou jedinicu i da osiguraju redovna budžetska sredstva za njenu finansiranje.

- Općine iz redovnih budžetskih sredstava finansiraju opremanja i rad DVD koja egzistiraju na području njihovih općina jer su namjenska sredstva koja se prikupljaju po osnovu naknade iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila (član 137. Zakona o zaštiti od požara), koja pripadaju DVD veoma mala i nedovoljna za materijalno opremanje DVD.

- Općine koje nemaju dovoljno finansijskih sredstava, zatraže pomoć od Kantona da iz redovnih budžetskih sredstava Kantona finansira dobrovoljne vatrogasne jedinice osnovane u DVD.

#### **2.4. Organizacija zaštite i spašavanja u privrednim društvima i drugim pravnim licima, javnim ustanovama i institucijama**

Odredbama člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju, određena su osnovna prava i dužnosti pravnih lica koja oni imaju u oblasti zaštite i spašavanja. To se odnosi na sva privredna društva, javna preduzeća, ustanove i druge institucije koje se bave poslovima navedenim u odredbi člana 32. stav (1) Zakona o zaštiti i spašavanju, a to su poslovi iz oblasti: zdravstva, veterinarstva, stambenih i komunalnih poslova, vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, hemijske i petrohemijске industrije, rudarstva, građevinarstva, transporta, snabdijevanja, ugostiteljstva, vatrogastva, hidrometeorologije, seismologije, ekologije i drugih oblasti u kojima se obavljaju poslovi od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Privredna društva, javna preduzeća, ustanove i druge institucije koje se bave navedenim poslovima, imaju veliki značaj i ulogu u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od raznih vrsta prirodnih i drugih nesreća jer oni raspolažu ljudstvom i velikim materijalnim potencijalima (proizvodnim objektima, zgradama, materijalno-tehnička sredstvima, opremom, kao i drugim sredstvima i imovinom), koja mogu biti ugrožena raznim prirodnim i drugim nesrećama. Stoga je veoma važno, da oni poslove zaštite i spašavanja obavljaju kvalitetno kao dio svojih redovnih poslova, svakodnevno, kao i ostale poslove iz svoga djelokruga za koje su registrovani, odnosno osnovani.

Na osnovu iskustava stečenih u prethodnim godinama (2012. godine visoki snijeg i snježni nanosi, 2014. godine poplave i klizišta, koronavirus - COVID-19 iz 2020. godine, te u drugim kriznim situacijama), može se reći da znatan broj privrednih društva i drugih pravnih lica, javnih ustanova i institucija koje se bave poslovima navedenim u odredbi člana 32. stav (1) Zakona o zaštiti i spašavanju, nije bio spremno, opremljeno i obučeno da adekvatno odgovorio u tim kriznim situacijama.

Da bi privredna društva i druga pravna lica, javne ustanove i institucije koje obavljaju djelatnosti iz oblasti: zdravstva, veterinarstva, stambenih i komunalnih poslova, vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, hemijske i petrohemijске industrije, rudarstva, građevinarstva, transporta, snabdijevanja, ugostiteljstva, vatrogastva, hidrometeorologije, seismologije, ekologije i drugih oblasti u kojima se obavljaju poslovi od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, mogli efikasno odgovoriti na sve potencijalne prijetnje od prirodnih i drugih nesreća i time zaštiti vlastito ljudstvo i materijalna dobra i pomoći drugim ugroženim osobama na širem području, neophodno je da sva pravna lica, javne ustanove i institucije:

- u kontinuitetu u okviru svoje redovne djelatnosti provoditi sve mjere zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća;

- u periodu 2021. - 2022. godina organizuju svoje snage zaštite i spašavanja (jedinice, povjerenike ili štabove civilne zaštite) i iste opreme sa minimalnim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom potrebnim za izvršenje mjerza zaštite i spašavanja iz svoje nadležnosti, kao i zaštitu vlastitog ljudstva i materijalnih dobara, te ljudstva koji boravi u njihovim objektima;

- u periodu 2021. - 2022. godina izrade svoje planove zaštite i spašavanja ili ako ih već imaju da ih ažuriraju po kojim će djelovati u svim kriznim situacijama izazvanim prirodnim i drugim nesrećama.

- koja obavljaju djelatnost u poslovnim objektima, a posebno u: zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim, trgovinskim i ugostiteljsko-turističkim objektima, kao i u proizvodnim halama, željezničkim i autobuskim stanicama, aerodromima i drugim sličnim poslovnim objektima, da u periodu 2021. - 2022. godina nabave i čuvaju u funkcionalnom stanju sredstva i opremu za sprovođenje lične i kolektivne zaštite ljudi u tim objektima, propisanu Odlukom o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za sprovođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 58/06);

- da u svojim budžetima svake godine osiguraju sredstva za finansiranje svih navedenih mjera.

#### **2.5. Udrženja građana i humanitarne organizacije od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje**

Odredbama člana 33. Zakona o zaštiti i spašavanju, određeno je mjesto i uloga humanitarnih organizacija i udruženja građana u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Određena udruženja građana i humanitarne organizacije imaju posebno značenje za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, jer se bave poslovima koji su u cijelosti u funkciji zaštite i spašavanja i koja svojim angažovanjem mogu pridonijeti zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. To su prije svega Crveni križ i druge humanitarne organizacije, kao i udruženje građana u sljedećim djelatnostima: gorska služba spašavanja, planinari, izviđači, gorani, speleolozi, radioamateri, ronioci, protivpožarna zaštita i dr., kao i njihovi savezi čiji su oni članovi.

KUCZ i općinske službe civilne zaštite s područja Kantona imaju vrlo dobru saradnju sa navedenim udruženjima građana i humanitarnim organizacijama, tako da su u nekim od njih formirane kantonalne i općinske službe zaštite i spašavanja, a sa nekim su potpisani sporazumi o muđusobnoj saradnji u ostvarivanju zadataka u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Na osnovu iskustava stečenih u proteklom nekoliko godina, kada je području Kantona bilo zahvaćeno raznim prirodnim i drugim nesrećama (poplave, klizišta, visoki snijeg i snježni nanosi, olujno nevrijeme, suša, požari i dr.), može se reći, da su udruženja građana i humanitarne organizacije, provodeći mјere zaštite i spašavanja koje je naređivao nadležni štab civilne zaštite, dali veliki doprinos u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i na oticanju nastalih posljedica na područjima koja su bila pogodena navedenim prirodnim i drugim nesrećama. U tim aktivnostima posebno su se istakli pripadnici Gorske službe spašavanja, DVD, Crvenog križa Kantona i općinskih organizacija Crvenog križa zahvaljujući finansijskoj i materijalnoj pomoći od strane KUCZ i pojedinih općinskih službi civilne zaštite s područja Kantona.

Da bi cijelokupni sistem zaštite i spašavanja Kantona bio još učinkovitiji i efikasniji, neophodno je da KUCZ i općinske službe civilne zaštite u periodu 2021.-2025. godina, preduzmu mјera i aktivnosti da sa svim udruženjima građana i humanitarnim organizacijama koje obavljaju djelatnost koja u direktnoj funkciji zaštite i spašavanja, ostvare saradnju i da ih uključe u sistema zaštite i spašavanja Kantona. Tom saradnjom KUCZ i općinske službe civilne zaštite trebaju dogovoriti sa udruženjima građana posebno slijedeća pitanja:

- način angažovanja tih udruženja na zadacima zaštite i spašavanja;

- mјere zaštite i spašavanja za koje bi se trebale osposobljavati udruženje građana;

- potrebna sredstva i oprema koja bi se trebala osigurati za provedbu tih mjer;
- način iznalaženja sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana koja su od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje od prirodnih nepogoda i drugih nesreća;
- način i vidovi pomoći što ih udruženjima može osigurati Kanton, odnosno općine i druga pitanja.

### **2.6. Dostignuti stepen zaštite i spašavanja od pojedinih prirodnih i drugih nesreća**

U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i Zakonom o zaštiti od požara, kao provedbenim propisima donesenim na osnovu navedenih zakona, na nivou Kantona i općina su doneseni propisi iz oblasti zaštite i spašavanja i oblasti zaštite od požara i vatrogastvu, kao i planska dokumenta iz oblasti zaštite i spašavanja i oblasti zaštite od požara i vatrogastvu (procjene ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (mapiranje rizika), čije su sastavni dio i procjene ugroženosti od požara, programi razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja i planovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća). KUCZ je izvode iz navedenih planskih dokumenata Kantona, dostavila svim kantonalnim ministarstvima i drugim organima Kantona, javnim preduzećima i svim općinama s područja Kantona, dok su općinske službe civilne zaštite izvode iz planskih dokumenata općina, dostavile svim općinskim organima uprave i subjektima od značaja za zaštitu i spašavanje općina.

Zakonom o zaštiti i spašavanju i drugim zakonskim propisima, u Kantunu i općinama za praćenje rizika i mapiranje rizika od prirodnih i drugih nesreća zadužena su resorna ministarstva i drugi organi Kantona, odnosno općinski organi uprave koji su dužni o svim situacijama redovno obavještavati KUCZ, odnosno općinske službe zaštite i spašavanja o poduzetim mjerama i aktivnostima za sprečavanje, odnosno ublažavanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća.

Međutim, sadašnja organizovanost i međusobna koordinacija subjekata u sistemu zaštite i spašavanja nije na zadovoljavajućem nivou iz razloga što nisu osigurani mehanizmi za praćenje rizika i pravljenje mape rizika.

Na osnovu dosadašnjih iskustava i analiza prirodnih i drugih nesreća koje su ugrozile područje Kantona i šire, kao i dobivenih znanja kroz različite oblike učešća na seminarima, okruglim stolovima i vježbama, stečena su značajna iskustva o organizovanosti i međusobnoj koordinaciji svih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja u fazi pripreme, odgovora i oporavka, o mehanizmima za praćenje i pravljenje mapa rizika i druga značajna iskustva, koja je nužno, kao naučene lekcije, ugraditi u sva planska dokumenta na svim nivoima organizovanja zaštite i spašavanja.

Iako su Kanton i općine uradili zakonski okvir, kojim su trasirali put ka postizanju postavljenog cilja, funkcionalnoj zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, trenutno stanje organizovanosti civilne zaštite i dostignuti stepen zaštite i spašavanja od pojedinih prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, ukazuje na to da postoji dovoljno prostora za unapređenje i poboljšanje organizovanosti civilne zaštite na nivou Kantona i na nivou svih općina u Kantunu.

Nedostatak je i kadrovske prirode, osim toga što nije izvršena fizička popuna sistematiziranih radnih mesta u organima civilne zaštite na svim nivoima ona je i neodgovarajuća. Veliki broj mjesta naročito na nivoima općina, popunjavaju kadrovi bez odgovarajuće stručne spreme, znanja i radnog iskustva potrebnog za obavljanje najsloženijih poslova u

državnoj službi ili organima civilne zaštite. Također, općine: Centar, Hadžići i Trnovo nisu osnovale samostalne službe civilne zaštite već su im pridodate i druge općinske službe, pa se poslovni zaštite i spašavanja ne tretiraju i ne provode kako je to propisano Zakonom o zaštiti i spašavanju, čime su izgubile i svoju upravnu i stručnu nadležnost.

Slabosti i nedostaci u funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, prisutni su iz razloga što u prethodnom periodu u Kantunu i u općinama nije vršen inspekcijski nadzor iz oblasti civilne zaštite i zaštite od požara i vatrogastva od strane nadležnih inspekcijskih organa Federacije BiH u Kantunu i to zbog nepopunjenoći tih organa.

Jedna od slabosti koja je uočena u prethodnom periodu u sistemu zaštite i spašavanja na području Kantona, je i ta, što Kanton i općine ne planiraju redovna budžetska sredstva koja bi se trošila u fazi pripreme, odgovora i oporavka na prirodne i druge nesreće jer se pokazalo u praksi da su namjenska sredstva koja se prikupljaju po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nedovoljna da bi se moglo pravovremeno i efikasno odgovoriti na sve moguće prirodne i druge nesreće i pružiti neophodna pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Također, finansiranje sistema zaštite i spašavanja na području Kantona, dodatno usložnjava i prisutna pojava nemamjenskog usmjeravanja i trošenja prikupljenih sredstva po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u proteklom periodu

### **3. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KOJE ĆE SE PROVODITI**

S obzirom na činjenicu, da je prema svim relevantnim procjenama područje Kantona u znatoj mjeri izložen opasnostima od prirodnih i drugih nesreća i s njima vezanim rizicima, a imajući u vidu da se primjenom odgovarajućih preventivnih mjeri ti rizici mogu ublažiti do nivoa socijalne prihvatljivosti njihovih posljedica, ukazuje na potrebu, da preventivne mjeru zaštite i spašavanje moraju imati središnje mjesto i prednost nad svim drugim oblicima organizovane i planirane zaštite od prirodnih i drugih nesreća.

Preventivne mjeru zaštite i spašavanja su usmjerene na ostvarivanje sigurnosnih i zaštitnih funkcija u svim područjima društvenih aktivnosti, koje trebaju da provode svi subjekti sistema zaštite i spašavanja od pojedinca (građanina), svih organa vlasti od lokalnog do državnog nivoa, javnih ustanova i institucija, javnih preduzeća i drugih pravnih lica, te udruženja građana i humanitarnih i drugih organizacija jer je to prepostavka učinkovitog, znači i uspješnog sistema zaštite i spašavanja.

U sistemu zaštite i spašavanja, prevencija obuhvata planiranje mjeru koje su kao redovne planske aktivnosti usmjerene na umanjenje mogućnosti nastanka prirodne i druge nesreće i njenih posljedica, a ako se nesreća ipak desi, determiniše se kao skup mjeru koje će umanjiti štetne učinke po ljudi i materijalna dobra.

Vrlo važan segment mjeru prevencije je faza smanjenja rizika koji prethodi prirodoj ili drugoj nesreći, odnosno vrijeme prije nastanka prirodne ili druge nesreće. Prije nastanka prirodne ili druge nesreće potrebno je provođenje određenih mjeru zaštite i spašavanja kojima se može uticati na sprječavanje nastanka prirodne i druge nesreće, odnosno kojima se može uticati na smanjenje djelovanja prirodne ili druge nesreće za što su posebno odgovorni organi vlasti svih nivoa vlasti i pravna lica.

Posebno treba podvući obavezu svih nosilaca planiranja da u planirane preventivne mjeru zaštite i spašavanja ugrade strateške pravce sa akcionim planovima u kojima su sadržani

konkretni programi, projekti i inicijative za provođenje tih mjera, s utvrđenim nosiocima, saradnicima, rokovima i izvorima finansiranja. To znači da se moraju izabrati ostvarivi ciljevi za predviđeno vrijeme realizacije Programa razvoja, odnosno isti moraju biti u potpunosti realni.

Na osnovu zaključaka iz Procjene ugroženosti Kantona i politike razvoja zaštite i spašavanja, prioritetno se nameću odredene preventivne mjere zaštite i spašavanja od ključnih opasnosti, koje određujemo kao programske prioritete kroz strateške pravce sa akcijskim planovima u ovim ili budućim programima razvoja.

### **3.1. Preventivne mjere zaštite od zemljotresa**

Procjenom ugroženosti Kantona već su utvrđene moguće posljedice po ljudi i materijalna dobra u slučaju zemljotresa na teritoriji Kantona. Na osnovu Procjene ugroženosti Kantona može se zaključiti da postojeća struktura stambenog fonda i koncentracija građevina na određenim područjima, bespravna gradnja i klizišta, ne pružaju mogućnost primjene efikasne zaštite od zemljotresa, osim građevina građenih savremenim otpornim konstruktivnim sistemima u urbanim dijelovima Kantona.

U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od zemljotresa, potrebno je u periodu 2021. - 2025. godina preduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:

- Prilikom projektovanja i izgradnje stambenih, poslovnih, industrijskih, infrastrukturnih (puteva, željeznica, mostova, vijadukta, vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) i drugih građevinskih objekata treba poštovati sve propisane zakonske i podzakonske propise o građenju, kao i postojeće tehničke propise i druge norme za izgradnju navedenih objekata u seizmički ugroženom području. Treba obavezno sagledavati maksimalne moguće veličine seizmičkih intenziteta i posljedica koje oni mogu izazvati. Ovu mjeru provoditi i prilikom izrade novih i izmjenju postojećih prostornih i urbanističkih planova. Izvršioci: Zavod za planiranje razvoja Kantona, Zavod za izgradnju Kantona, nadležna kantonalna ministarstva i nadležne općinske službe za upravu.

- Prilikom projektovanja i izgradnje svih vrsta građevinskih objekata, potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svim vrstama pomoći u skladu s važećim propisima. Izvršioci: Zavod za planiranje razvoja Kantona, Zavod za izgradnju Kantona, nadležna kantonalna ministarstva i nadležne općinske službe za upravu.

- Građevine društvene infrastrukture, obrazovne, zdravstvene, sportsko-rekreativne i slične građevine koji koristi veći broj različitih korisnika, javne saobraćajne površine, moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera. Također, u navedenim građevinama, treba osigurati prijem obavještenja nadležnih operativnih centara civilne zaštite o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno preduzeti. Izvršioci: Zavod za planiranje razvoja Kantona, Zavod za izgradnju Kantona, nadležna kantonalna ministarstva i nadležne općinske službe za upravu, te institucije iz oblasti obrazovanja, zdravstva, sporta i kulture.

- Utvrđivanja stanja, karakteristika i strukture postojećeg stambenog fonda i ostalih vrsta građevinskih objekata, te cijelokupne infrastrukture na području Kantona u cilju procijene posljedice za ljudi i materijalna dobra u slučaju zemljotresa jačeg intenziteta na teritoriji Kantona. Izvršioci: nadležna kantonalna ministarstva i organi, te nadležne općinske službe za upravu.

- Organizovanje, opremanje (sa neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima za pretragu i spašavanje zatrpanih: specijalnim instrumentima za otkrivanje zatrpanih, mašinama

za uklanjanje ruševina i drugom opremom) i osposobljavanje svih struktura civilne zaštite Kantona i općina, da u slučaju događanja zemljotresa, preduzmu neophodne mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Kantona. Izvršioci: KUCZ i općinske službe civilne zaštite u saradnji sa Vladom Kantona i općinskim načelnicima.

- Organizovanje, opremanje i osposobljavanje privrednih društava i pravnih lica koja obavljaju djelatnosti iz oblasti: zdravstva, obrazovanja, stambenih i komunalnih poslova, vodoprivrede, industrije, građevinarstva, transporta, opskrbe, ugostiteljstva i drugih pravnih lica iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju, da u slučaju događanja zemljotresa na području Kantona, preduzmu neophodne mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u skladu sa svojim nadležnostima. Izvršioci: Sva prava lica i institucija iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju.

- Obučavanje i osposobljavanje građana za preduzimanje mjera samogaštite i međusobne pomoći u slučaju zemljotresa. Izvršioci: općinske službe civilne zaštite u saradnji sa KUCZ.

- U planovima zaštite i spašavanja (kantonalm i općinskim) potrebno je razraditi planove za spašavanje iz ruševina, evakuaciju, smještaj i zbrinjavanje lica iz područja ugroženog zemljotresom, kao i planove za medicinsko zbrinjavanje lica povrijedjenih u zemljotresu. Izvršioci: KUCZ i općinske službe civilne zaštite.

- S obzirom na to da će u akcijama potrage i spašavanja zatrpanih biti potrebno angažovati i druge snage i sredstva (pse tragače, specijalne instrumente za otkrivanje zatrpanih, specijalnih mašina za uklanjanje ruševina i sl.) potrebno je kroz planove zaštite i spašavanja planirati traženje pomoći od susjednih općina i kantona ili šire društvene zajednice, pa i međunarodne zajednice. Izvršioci: KUCZ i općinske službe civilne zaštite.

- Obezbjedenje, u okviru robnih rezervi Kantona i općina, odgovarajućih količina životnih namirnica, higijenskih sredstava, odjeće, obuće i drugih potrepština za stanovništvo koje bi bilo u stanju potrebe za tim sredstvima uslijed djelovanja zemljotresa. Izvršioci: Direkcija za robne rezerve Kantona u sadržanji sa Vladom Kantona i općine.

### **3.2. Preventivne mjere zaštite od poplava i spašavanje na vodi i pod vodom**

Područje Kantona je ugroženo od poplava manjeg ili većeg intenziteta, većih ili manjih vodotoka i što je posebno izraženo ciklično pojavljivanje u kratkim vremenskim razmacima. Uz ovu pojavu uglavnom se uvijek izražava potreba evakuacije stanovništva i provođenje mjeru spašavanja na vodi i pod vodom. To zahtijeva ostvarivanje neprekidne saradnje i uvezivanja redovnih djelatnosti svih nadležnih nosilaca zaštite i spašavanja u ovoj oblasti.

Kantonalm operativnim planom odbrane od poplava utvrđeno je provođenje mjeru aktivne odbrane od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava na vodotocima II kategorije na području Kantona, dok je Federalnim operativnim planom odbrane od poplava utvrđeno provođenje mjeru aktivne odbrane od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, na vodnom području rijeke Save uz površinske vode I kategorije, pri čemu su vode I kategorije na području Kantona vodotoci: Bosna i Željeznica.

U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od ove prirodne nesreće, potrebno je u periodu 2021.-2025. godina preduzeti slijedeće mjeru i aktivnosti:

- Administrativnim mjerama osigurati poštivanje propisanog upravljanja i korištenja objekata i prostora u cjelini, a koji utiču na nastanak poplava i to:

- Prvenstveno, treba zabraniti i spriječiti dalju bespravnu (nelegalnu) izgradnju stambenih, industrijskih i drugih objekata neposredno na obalama vodotoka, odnosno u zoni propagacije vodnog vala.

- Treba uspostaviti odgovarajuće uslove vezano za izgradnju bilo kojih objekata (posebno objekata infrastrukture) iznad i pored korita vodotoka (njihova izgradnja ne smije uticati na smanjenje proticajnog profila vodotoka, prilikom izgradnje takvih objekata treba dosljedno primijeniti sve predviđene mјere i postupke vezeno za vodni režim i sl.).

- Za sve vodotoke (rijike i veće potoke) na području Kantona, a u svrhu tehničkog održavanja vodotoka i radova građenja vodnih građevina treba osigurati inundacijski pojas.

- Provoditi mјere zaštite u slivnom području (kontrolisati sjeću šuma, vršiti plansko pošumljavanje, kontrolisati način korištenja i obrade poljoprivrednog i drugog zemljišta i druge odgovarajuće mјere).

- Preduzimanje mјera i aktivnosti od strane inspekcijskih i drugih nadležnih organa na spriječavanju odlaganja raznog otpadnog materijala u koritu vodotoka i u njihovoj neposrednoj blizini, kao i na spriječavanju kopanja zemlje, pijeska i šljunka na objektima za zaštitu od poplava i obavljanja i drugih radnji kojima se može ugroziti sigurnost ili stabilnost tih građevina.

Izvršioci: Nadležno kantonalna ministarstva i organi, kao i nadležne općinske službe za upravu, te inspekcijski organi.

- Izgradnja i održavanje objekata za zaštitu od poplava: odbrambenih nasipa, obalotvrdila, odbrambenih zidova, kaskada, rasteretnih i lateralnih kanala (odvodnih i dovodnih kanala), retencionog prostora u akumulacijama za prihvrat valova velikih voda i dr.). Izvršioci: Ministarstvo privrede Kantona u saradnji sa Vladom Kantona, Grad Sarajevo, općine i Agencija za vodno područje rijeke Save.

- Preduzimanje neophodnih mјera i aktivnosti na stalnoj regulaciji korita svih vodotoka na području Kantona i to prije svega, na njihovim najkritičnijim mjestima. Izvršioci: Ministarstvo privrede Kantona u saradnji sa Vladom Kantona, Grad Sarajevo, općine i Agencija za vodno područje rijeke Save.

- Redovno čišćenje i održavanje korita svih vodotoka (rijeka i potoka), kao i kanala za prihvrat i odvođenje površinskih i podzemnih voda od nanosa, naplavina, drveća i drugog raznog rastinja, otpadnog materijala i sl. Izvršioci: Ministarstvo privrede Kantona i KUCZ u saradnji sa Vladom Kantona, Grad Sarajevo, općine i Agencija za vodno područje rijeke Save.

- Nabavka neophodne opreme i materijala za sve subjekte koji učestvuju u provođenju mјera zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom. Izvršioci: Svi subjekti koji učestvuju u provođenju mјera spašavanja na vodi i pod vodom.

- Planiranje, uspostavljanje i održavanje sistema veza između svih subjekata koji učestvuju u provođenju mјera zaštite i spašavanja od poplava na području Kantona. Izvršioci: KUCZ, općinske službe civilne zaštite i drugi subjekti koji učestvuju u provođenju ove mјere.

- Kontinuirano praćenje hidrometeoroloških, tehničkih i ostalih podataka potrebnih za predlaganje i provođenje mјera zaštite od poplava. Izvršioci: Ministarstvo privrede Kantona, KUCZ, općinske službe civilne zaštite i druge nadležne općinske službe za upravu, te Agencija za vodno područje rijeke Save.

- Putem medija podsticati stanovništvo da osiguraju svoju imovinu od poplava kod osiguravajućih kuća, što bi im

omogućilo da naplate štete uzrokovane poplavama. Izvršioci: Ministarstvo privrede Kantona i nadležne općinske službe za upravu.

### 3.3. Preventivne mјere zaštite od odrona i klizanja tla

Klizišta i nestabilne padine jedan su od trajnih problema s obzirom na geološke karakteristike područja Kantona. Obično se aktiviraju posle velikih kiša ili naglih otapanja snijega. Na nastanak klizišta utiču brojni faktori kao što su: sastav tla, nagib padine, nivo podzemnih voda, stepen oštećenja tla tektonskim kretanjima ili ljudskim aktivnostima, opterećenost padine vještačkim objektima (putevi, zgrade i dr. objekti).

Klizišta se u posljednje vrijeme (period poslijе rata) na području Kantona sve više pojavljuju kao rezultat: intenzivne nezakonite i neplanske gradnje na područjima koja nisu ispitana geološki; nestručnog zasijecanja padina tokom izgradnje objekata; nekontrolisane sjeće šume; kontinuiranog curenja vode iz vodovodnih i kanalizacionih instalacija i neadekvatne regulacije odvođenja oborinskih i otpadnih voda, što dovodi do intenzivnijeg napajanja padina vodom, a to uzrokuje slabljenje fizičko-mehaničkih karakteristika zemljišta, odnosno dovodi do klizanja tla padine.

U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od odrona i klizišta, potrebno je u periodu 2021. - 2025. godina preduzeti slijedeće mјere i aktivnosti:

- Primjenjivati sve propise o građenju i tehničke mјere kod izgradnje stambenih i poslovnih objekata, vodovodnih, kanalizacionih i drugih infrastrukturnih objekata. Izvršioci: Zavod za izgradnju Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona, nadležna kantonalna ministarstva i organi, te nadležne općinske službe za upravu.

- Izraditi i voditi katastar klizišta i odrona u svim općinama na području Kantona na osnovu jedinstvene metodologije i uvezivanje katastara klizišta i odrona u jedinstven informacioni sistem na nivou Kantona. Izvršioci: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona, Zavod za izgradnju Kantona, nadležne općinske službe za upravu i općinske službe civilne zaštite.

- Provoditi stalni monitoring klizišta na području Kantona. Izvršioci: Zavod za izgradnju Kantona, nadležne općinske službe za upravu i općinske službe civilne zaštite.

- Izraditi inženjersko-geološke karte (1:25000) klizišta, za svaku općinu u Kantonu, na kojima će biti ucrtane granice zona rizika klizišta. Izvršioci: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona, Zavod za izgradnju Kantona i općine.

- Ograničiti izgradnju stambenih, poslovnih i drugih građevina na područjima bilo potencijalnih ili postojećih klizišta. Izvršioci: Zavod za izgradnju Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona, nadležna kantonalna ministarstva i organi, te nadležne općinske službe za upravu.

- Na mjestima gdje to dozvoljava konfiguracija terena primijeniti mјere zaštite stabilnosti tla uređenjem erozijskih područja i spriječavanjem ispiranja tla, pošumljivanjem i izgradnjom regulacijskih građevina (odgovarajućih instalacija za dreniranje, prihvrat i odvođenje površinskih, podzemnih i otpadnih voda, potpornih zidova i sl.). Ove mјere bi prvenstveno, trebalo provoditi u naseljenim mjestima. Izvršioci: Zavod za izgradnju Kantona, nadležna kantonalna ministarstva i organi, te nadležne općinske službe za upravu.

- S obzirom da se u posljednjim godinama klizišta sve više pojavljuju kao rezultat kontinuiranog curenja vode iz vodovodnih i kanalizacionih instalacija, potrebno je preduzeti mјere i aktivnosti na saniranju oštećene vodovodne i kanalizacione mreže. Izvršioci: Zavod za izgradnju Kantona,

KJKP Vodovod i kanalizacija, nadležna kantonalna ministarstva, te nadležne općinske službe za upravu.

- Sprječavati nekontrolisano razlijevanje fekalnih voda iz nestručno izgrađenih septičkih jama, kao i nasipavanja ili zasijecanja terena, te nekontrolisane sjeće šuma. Izvršioc: kantonalni i općinski inspekcijski organi.

- Izraditi planove sanacije klizišta prema prioritetima. Izvršioc: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona, Zavod za izgradnju Kantona, nadležne općinske službe za upravu i općinske službe civilne zaštite.

- Obezbediti finansijskih sredstava u budžetima općina i Kantona, za sanaciju klizišta, posebno onih koja ugrožavaju najviše stambenih i infrastrukturnih objekata. Izvršioc: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona, Zavod za izgradnju Kantona, KUCZ i općine.

- Organizovati i provesti edukaciju stanovništva o načinu prepoznavanja osnovnih znakova pojave klizišta i opasnostima koje mogu prouzrokovati klizišta. Izvršioc: Općine u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona.

#### **3.4. Preventivne mjere zaštite od visokog snijega i snježnih nanosa**

Obilne snježne padavine, visok snježni pokrivač, snježni nanosi i hladnoća mogu izazvati teške posljedice po ljudi i materijalna dobra, odnosno mogu izazvati kratkotrajni prekid u normalnom funkcionisanju i odvijanju nekih od vitalnih funkcija na području Kantona. Osim što izazivaju velike materijalne štete, navedene prirodne nesreće, mogu izazvati i ozbiljne posljedice po zdravlje i život ljudi. Obilne snježne padavine, visok snježni pokrivač, snježni nanosi, hladnoća i mraz na području Kantona, mogu izazivati slijedeće posljedice:

- prekide u odvijanju saobraćaju u svim općinama na području Kantona, prije svega na lokalnim, zatim regionalnim i magistralnim putevima, a također i u odvijanju gradskog saobraćaja;

- ugroziti normalno odvijanja života i rada na pogodenom području, što se ogleda u otežanom snabdijevanju stanovništva životnim namirnicama i drugim neophodnim potrepštinama, otežanom pristupu školskim, zdravstvenim, poslovnim, privrednim i raznim javnim objektima (može doći do prekida u radu škola i drugih obrazovnih institucija, privrednih preduzeća i drugih institucija zbog nemogućnosti dolaska učenika na nastavi, radnika na posao i sl.);

- prekide u snabdijevanju potrošača sa električnom energijom, prirodnim gasom i drugim energentima za grijanje (mazut, ugalj i drvo);

- kratkotrajne prekide telefonskih veza zbog kvarova na telekomunikacionoj infrastrukturi i otežanih uslova na otklanjanju kvarova;

- rušenje i oštećenje krovova na objektima od pravnih i fizičkih lica zbog velike težine-mase snježnog pokrivača;

- snježne lavine u planinskim predjelima, koje predstavljaju veliku opasanost za turiste;

- mraz može izazvati velike štete u poljoprivredi i voćarstvu.

U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od ove prirodne nesreće, potrebno je u periodu 2021. - 2025. godina preduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:

- Izraditi program i plan redovnog i vanrednog zimskog održavanja puteva na području Kantona (za puteve koje su u nadležnosti Kantona), kao i programe i planove redovnog i vanrednog zimskog održavanja puteva na području općina (za puteve koji su u nadležnosti općina). Izvršioc: Ministarstvo saobraćaja Kantona, Direkcija za puteve Kantona i općine.

- Izraditi procjenu ugroženosti saobraćajnica (posebno vitalnih) na području svih općina u Kantunu od visokog snijega, snježnih nanosa i hladnoće (niskih temperatura) na osnovu koje bi se tačno odredila vrsta mehanizacije, opreme i drugih sredstva neophodnih za blagovremeno i efikasno održavanje saobraćajnica, te napravio plan za angažovanje tih kapaciteta. Izvršioc: Ministarstvo saobraćaja Kantona, Direkcija za puteve Kantona i nadležne općinske službe za upravu.

- Potrebno je da sva kantonalna i općinska JKP izvrše nabavku adekvatne mehanizacije, opreme i druga sredstva za rad u uslovima visokog snijega, snježnih nanosa i hladnoće, posebno KJKP Gras, koji treba prioritetsko nabaviti neophodnu mehanizaciju i opremu za održavanje tramvajske pruge u uslovima visokog snijega i niskih temperatura. Također, navedena JKP trebaju da pripreme planove za angažovanje ljudstva i navedenih kapaciteta, što bi doprinijelo njihovom efikasnijim odgovoru u situacijama visokog snijega, snježnih nanosa i hladnoće. Izvršioc: sva kantonalna i općinska JKP.

- Pravna lica iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju, posebno iz oblasti zdravstva (bolnice, domovi zdravlja i ambulante) i obrazovanja (osnove i srednje škole, fakulteti i vrtići), kao i iz oblasti sporta i kulture, te javnih ustanova i institucija, trebaju da izvrše adekvatne pripreme po pitanju njihovog organizovanja za provođenja poslova zaštite i spašavanja u uslovima visokog snijega, snježnih nanosa i hladnoće, a koji su Zakonom o zaštiti i spašavanju stavljeni u njihovu nadležnost. Izvršioc: Sva prava lica, ustanove i institucije iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju.

- Plansko osiguranje robnih rezervi za ovakve namjene, te definisati način i pripremiti planove za hitno obezbjeđivanje životnih namirnica, lijekova, energenata, kao i drugih potrepština neophodnih za očuvanje funkcionisanja vitalnih funkcija društva u situacijama visokog snijega, snježnih nanosa i hladnoće. Izvršioc: Direkcija za robne rezerve Kantona u saradnji sa Vladom Kantona, nadležnim kantonalnim ministarstvima, nadležnim KJKP i općinama.

- Ospozobiti i opremiti organizovane strukture civilne zaštite (organe civilne zaštite, kantonalne i općinske štabove civilne zaštite, štabove i povjerenike civilne zaštite u mjesnim zajednicama), da pravovremeno i efikasno obavljaju zadataka iz nadležnosti civilne zaštite za vrijeme visokog snijega, snježnih nanosa i hladnoće. Izvršioc: KUCZ i općinske službe civilne zaštite.

- Ospozobiti i tehnički opremiti kantonalne i općinske gorske službe zaštite i spašavanja. Izvršioc: KUCZ i općinske službe civilne zaštite.

- Informisati stanovništva, vlasnika poslovnih i drugih objekata, upravitelja zgrada, da su u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, dužni uklanjati snijeg i ledenece sa objekta koja su njihovom vlasništvu ili kojim upravljaju, te uklanjati snijeg ispred ulaza u navedene objekte. Izvršioc: Nadležno kantonalno ministarstvo i nadležne općinske službe za upravu, te nadležni kantonalni i općinski inspekcijski organi.

- Organizovati i provesti edukaciju poljoprivrednih proizvođača i voćare o mjerama i postupcima koje se preduzimaju u poljoprivredi i voćarstvu na zaštiti od hladnoće i mraza. Izvršioc: Ministarstvo privrede Kantona i nadležne općinske službe za upravu.

#### **3.5. Preventivne mjere zaštite od olujnog nevremena s jakom kišom, grmljavinom, olujnim ili orkanskim vjetrom i gradom (ledom)**

Prema Procjeni ugroženosti Kantuna, na području Kantona olujno nevrijeme pojavljuje se dva do tri puta godišnje tokom ljetnih mjeseci (juni - septembar) i može izazvati vrlo ozbiljne posljedice po ljudi i materijalna dobra. Olujno

nevrijeme se po pravilu javlja s jakom kišom (prolomom oblaka), grmljavinom, jakim vjetrom, a vrlo često i gradom (ledom) i može da traje od 10 do 30 minuta.

U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od ove prirodne nesreće, potrebno je u periodu 2021. - 2025. godina preduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:

- Pri projektovanju i gradnji svih vrsta građevinskih objekata (stambenih, poslovnih i industrijskih), posebno krovnih konstrukcija i pokrova, voditi računa o mogućem učinku najjačih zabilježenih vjetrova na području gradnje i shodno tome iste projektovati prema važećim propisima s otpornošću na uticaje vjetra, te graditi te objekte u skladu s građevinskim zahtjevima za takve uslove. Izvršioci: Zavod za planiranje razvoja Kantona, Zavod za izgradnju Kantona, nadležna kantonalna ministarstva i nadležne općinske službe za upravu.

- Prilikom sadnje visokog zelenila u sklopu građevinskih čestica pridržavati se važećih propisa vezano za minimalno propisane površine. Izvršioci: KJKP Park i općinska JKP.

- Uklanjanje slabo ukorijenjenih i trulih stabala iz blizini svih vrsta građevinskih objekata. Izvršioci: KJKP Park i općinska JKP.

- Redovno kontrolisati i čistiti šahtove, kao i odvodne kanale uz saobraćajnice. Izvršioci: nadležna kantonalna ministarstva, nadležne općinske službe za upravu, te kantonalna i općinska JKP.

- Pripremiti i opremiti općinske strukture civilne zaštite, da mogu pravovremeno odgovoriti i pomoći stanovništvu koje bude pogodeno ovom prirodnom nesrećom. Izvršioci: općinske službe civilne zaštite.

- Putem medija podsticati poljoprivredne proizvođače da osiguraju svoje poljoprivredne i voćarske kulture od ove prirodne nesreće kod osiguravajućih kuća, što bi im omogućilo da naplate štete uzrokovane ovom prirodnom nesrećom. Izvršioci: Ministarstvo privrede Kantona i nadležne općinske službe za upravu.

- Uvezati sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom u cilju praćenja informacija, obavlještenja i upozorenja o prognozama vremena i mogućim olujnim nevremenom, te na osnovu istih izdavati odgovarajuće preporuke i upozorenja pravnim i fizičkim licima da na vrijeme preduzme neophodne mјere zaštite od ove prirodne nesreće. Izvršioci: KUCŽ putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i općinske službe civilne zaštite putem svojih operativnih centara civilne zaštite.

### **3.6. Preventivne mјere zaštite od suše**

Dugotrajna suša i toplinski valovi mogu izazvati veoma velike materijalne štete, kao i štetne posljedice po zdravlje i život ljudi na pogodenom području. Pripe svega, posljedice djelovanja suše i toplinskih valova najvidljivije su u poljoprivredi i voćarstvu gdje dolazi do velikih šteta, kao posljedica drastičnog smanjenja prinosa poljoprivrednih kultura, stočne hrane i voća. Suša izaziva i drastično smanjenje ili potpuno presušivanje izvorišta voda iz kojih se snabdijevaju vodom za piće gradski i lokalni vodovodi zbog čega se uvođe redukcije u snabdijevanju potrošača sa vodom. Usljed suše također, dolazi do smanjenja ili potpunog presušivanja mnogobrojnih lokalnih vodnih objekta (bunari i pumpe) iz kojih se vodom za piće, pored stanovništva napaja i stoka.

Za vrijeme trajanja dugog sušnog perioda, znatno je povećana opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru, te dolazi do drastičnog smanjenja nivoa vodotoka i hidroakumulacija, što može imati vrlo štetne posljedice za riblj fond, kao i za kompletan biljni i životinjski svijet u vodotocima, a indirektno se negativno odražava na energetski sistem. Kao

krajnja i najteža posljedica suše može biti, zbog nedostatka vode za piće i higijenske potrebe stanovništva, izbijanje zaraznih bolesti odnosno epidemija kod stanovništva.

Zbog svega navedenog, nametnula se potreba da se u periodu 2021. - 2025. godina u cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od suše, preduzmu slijedeće mјere i aktivnosti:

- Izvršiti sanacione radeve na rekonstrukciji vodovodne mreže u cilju smanjenje gubitaka u vodovodnim sistemima. Izvršioci: KJKP Vodovod i kanalizacija u sardanji sa Vladom Kantona i Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona, te općinska JKP u sardanji sa općinama.

- Planski raditi na zaštiti i razvoju postojećih izvorišta i pronalasku novih, radi osiguranja dodatnih količina vode u ugroženim područjima. Izvršioci: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona u sardanji sa Vladom Kantona i općine.

- Osiguravanjem dodatnih količina voda iz raspoloživih ili pripremljenih novih izvorišta poboljšati opskrbljeno stanovništvo kroz već obuhvaćene javne vodovode i proširivanjem istih na veći broj naselja u kojima je dolazilo do smanjenja priliva u rezervoare. Izvršioci: KJKP Vodovod i kanalizacija u sardanji sa Vladom Kantona i Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona, te općinska JKP u sardanji sa općinama.

- Planirati i osigurati cisterne za pitku vodu i druga transportna sredstva za prevoz vode radi snabdijevanja najugroženijih kategorija stanovništva sa pitkom vodom. Izvršioci: KJKP Vodovod i kanalizacija i KUCŽ u sardanji sa Vladom Kantona i Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona, te općinska JKP i općinske službe civilne zaštite u sardanji sa nadležnim općinskim službama za upravu.

- Potrebno je na područjima pod šumama, osigurati dovoljne rezervne količine vode, izgradnjom ili postavljanjem rezervoara, spremnika za vodu i sl. za efikasnu zaštitu od požara na otvorenom prostoru. Izvršioci: Uprava za šumarstvo i KJP "Sarajevo-sume" u sardanji sa Ministarstvom privrede Kantona.

- Osposobiti i opremiti sa neophodnim uređajima i opremom laboratorije za ispitivanje higijenske ispravnosti vode. Izvršioci: JU Zavod za javno zdravstvo Kantona u sardanji sa Valdom Kantona, nadležnim kantonalnim ministarstvima i općinama.

- Putem medija podsticati poljoprivredne proizvođače da osiguraju svoje poljoprivredne i voćarske kulture od suše kod osiguravajućih kuća, što bi im omogućilo da naplate štete uzrokovane sušom. Izvršioci: Ministarstvo privrede Kantona i nadležne općinske službe za upravu.

### **3.7. Preventivne mјere zaštite epidemije**

Prema epidemiološkim procjenama zasnovanim na statističkim podacima kroz desetogodišnji period najvjerojatniji rizik kojeg u ovom trenutku možemo predviđjeti za područje Kantona je epidemiska, odnosno pandemiska pojava nekih infektivnih bolesti uzrokovanih novim ili već poznatim uzročnicima poput influence H1N1, H5N1, SARS-a, te novi koronavirus (2019-nCoV) i drugih.

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti ostvaruje se mjerama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje mogu biti: opće mјere, posebne mјere i ostale mјere, a koje su definisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05). Navedene mјere se provode u skladu sa navedenim Zakonom, kao i

drugim propisima iz oblasti zdravstva, a nosioci njihovog provođenja su organi i službe redovne djelatnosti iz oblasti zdravstva.

Pored mjera i aktivnosti propisanih zakonom, potrebno je u periodu 2021. - 2025. godina preduzeti i slijedeće preventivne mjere i aktivnosti:

- Jačati i održavati kapacitete za rano otkrivanje, procjenu, prijavljivanje i izvještavanje o pojavi zaraznih bolesti, te kapacitete za brz i djelotvoran javno-zdravstveni odgovor u koordinaciji svih relevantnih zdravstvenih ustanova u pravovremenu preduzimanju preventivnih mjeru kako bi se sprječilo širenje i smanjio teret zaraznih bolesti (higijensko-sanitarne mjere, vakcinacija, terapija, jačanje laboratorijske dijagnostike i bolničkih kapaciteta, izolatorija i sl.). Izvršioci: Ministarstvo zdravstva Kantona, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona, domovi zdravlja, ambulante i bolnice i druge zdravstvene ustanove.

- Izvršiti edukaciju zdravstvenih radnika za krizne situacije (planiranje, alokacija resursa), kao i edukaciju stanovništva o prevenciji zaraznih bolesti. Izvršioci: Ministarstvo zdravstva Kantona u saradnji sa JU Zavod za javno zdravstvo Kantona i drugim zdravstvenim ustanovama.

- Unaprijediti i ubrzati procedure nabavke vakcina, testova za dijagnostiku i neophodnih lijekova. Izvršioci: Sve zdravstvene ustanove u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona.

- Opremiti sve zdravstvene ustanove sa neophodnom medicinskom i zaštitnom opremom i sredstvima. Izvršioci: Sve zdravstvene ustanove u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona.

- Neophodno je izraditi detaljan plan za zaštitu od zaraznih bolesti (planiranje resursa), mikroplanovi (općinski, regionalni/kantonalni), da se u svakom trenutku zna organizacija medicinske službe (osoblje, oprema, prostorije i druge resursi). Izvršioci: Ministarstvo zdravstva Kantona u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama.

- Izraditi plan za krizne situacije u slučaju pojave javno-zdravstvenog problema, kojim treba precizirati sve mjeru u zbrinjavanju oboljelih, (npr. prijem, izolacija, karantin, izolatorij, liječenje, transport i put oboljelih), kao i druge neophodne mjeru (dezinfekcija, deratizacija, dezinfekcija, kontrola putnika na ulasku/izlasku i dr.). Izvršioci: Ministarstvo zdravstva Kantona u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama.

- Opremiti sve ustanove iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta sa neophodnom zaštitnom opremom i dezinfekcijskim sredstvima. Izvršioci: Sve ustanove iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima.

- Opremiti sva kantonalna, gradska i općinska JP, kao i druga pravna lica sa neophodnom zaštitnom opremom i dezinfekcijskim sredstvima. Izvršioci: Sva kantonalna, gradska i općinska JP, kao i druga pravna lica.

- Unaprijediti komunikaciju zdravstvenih ustanova sa medijima i stanovništvom (izraditi planove za krizno komuniciranje). Izvršioci: Ministarstvo zdravstva Kantona u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama.

- Vršenje preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u: objektima za snabdijevanje vodom za piće; objektima za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće upotrebe; objektima i sredstvima javnog saobraćaja; objektima zdravstvenih ustanova i nosioca privatne prakse; odgojno-obrazovnim objektima; objektima ustanova iz oblasti socijalne zaštite, kulture i sporta i drugim javnim objektima; objektima svih pravnih lica, te stambenim objektima i javnim površinama.

Izvršioci: vlasnici, upravitelji i korisnici objekata, ustanova, sredstva i površina u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona.

- Opremiti kantonalne i općinske službe zaštite i spašavanja koje su formirane u zdravstvenim ustanovama sa neophodnom medicinskom i zaštitnom opremom i dezinfekcijom sredstvima. Izvršioci: KUCZ i općinske službe civilne zaštite.

- Poboljšati komunikaciju i koordinaciju javno-zdravstvenog sektora, civilne zaštite i policije. Izvršioci: Ministarstvo zdravstva Kantona i sve zdravstvene ustanove, te organi civilne zaštite i policije.

### **3.8. Preventivne mjeru zaštite epizootije (zarazne bolesti životinja)**

Epizootije većeg obima, osim što mogu izazvati uginuće velikog broja domaćih i divljih životinja, mogu prouzrokovati opasnost po zdravlje ljudi u slučaju pojave zoonoza kao što su brucelzoza, tuberkuloza i dr., te velike materijalne štete (neophodno je osigurati dodatna finansijska sredstva za resurse koji su potrebni za kontinuiranu implementaciju mjeru na ublažavanju i otklanjanju posljedica od zaraznih bolesti životinja). S obzirom na navedeno, a imajući vidu činjenicu da su se pojavila nova oboljenja kao što je, avijarna influenzna (ptičja gripa), epizootije zahtijevaju posebnu pažnju i planiranje preventivnih mjeru u ovom programskom periodu.

U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od ove prirodne nesreće, potrebno je u periodu 2021.-2025. godina preduzeti sljedeće mjeru i aktivnosti:

- Provoditi stalni zdravstveni nadzor nad životinjama, te mjeru na ranom otkrivanju i sprečavanju pojave zaraznih, parazitskih i drugih oboljenja kod životinja. Izvršioci: KJP Veterinarska stanica u saradnji sa vlasnicima životinja.

- Osigurati kvalitetnu kontrolu uvoza i prometa životinja, roba životinjskog porijekla i stočne hrana na području Kantona. Izvršioci: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i drugi nadležni organi i institucije.

- Vršenje preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije. Izvršioci: KJP Veterinarska stanica u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona.

- Pravovremenog osiguranja zaštitnih cjepiva za životinje i provođenje zaštitnog cijepljenja životinja. Izvršioci: KJP Veterinarska stanica u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona.

- Jačati i održavati osnovne kapacitete za odgovor na veterinarske rizike (opremanje veterinarskih službi sa neophodnom opremom i sredstvima, opremanje odgovarajućih veterinarskih laboratorija i ustanova radi ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti, edukacija veterinarskih radnika i vlasnika stoke, priprema planova za krizne situacije i sl.). Izvršioci: KJP Veterinarska stanica i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona.

- Opremiti kantonalne i općinske službe zaštite i spašavanja koje su formirane u veterinarskim ustanovama sa neophodnom opremom za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti. Izvršioci: KUCZ i općinske službe civilne zaštite.

### **3.9. Preventivne mjeru zaštite od biljnih bolesti i štetočina**

Prema Procjeni ugroženosti Kantona, utvrđeno je stalno prisustvo određenog broja biljnih bolesti i štetočina, koje mogu izazvati ozbiljne posljedice po ljudi, biljni i životinjski svijet u neposrednoj ili široj okolini i to: mogu negativno uticati na zdravlje ljudi i životinja; uslijed njih dolazi do znatnog smanjenja prinosa i pogoršavanja kvaliteta biljnih proizvoda što u najtežoj varijanti, može prouzrokovati nedostatak biljnih

proizvoda i proizvoda od bilja za ishranu ljudi i životinja; mogu prouzrokovati i velike ekonomske štete.

Zbog svega navedenog, nametnula se potreba da se u cilju sprječavanja nastanka i širenja biljnih bolesti i štetočina u periodu 2021. - 2025. godina, preduzmu sljedeće mjere i aktivnosti:

- Vršiti redovnu kontrolu zemljišta (uzimanje uzoraka zemljišta), kao i kontrolu skladišta i drugih prostorija za čuvanje i uzgoj biljaka. Izvršioci: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona i nadležni inspekcijski organi.

- Redovno praćenje meteoroloških uslova (temperatura, vlažnost zraka, količina padavina i sl.) i drugih pokazatelja bitnih za pojavu biljnih bolesti i štetočina. Izvršioci: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona.

- Stalna edukacija individualnih poljoprivrednih proizvođača o vrstama, izboru, načinu korištenja i vremenu upotrebe sredstava za zaštitu bilja. Izvršioci: Ministarstvo privrede Kantona i nadležne općinske službe za upravu.

### **3.10. Preventivne mјere zaštite od tehničko-tehnoloških nesreća**

S obzirom da na području Kantona postoji nekoliko privrednih subjekata koje u svom radu upotrebljavaju, skladište i prevoze opasne materije: eksplozivne, zapaljive, otrovne i dr., kao i da na području Kantona postoji gasovod i gasna mreža, te da se prirođeni gas koristi u industriji i u domaćinstvima, postoji potencijalna opasnost da na teritoriji Kantona dođe do tehničko-tehnoloških nesreća, koje mogu imati katastrofalne posljedice s određenim brojem stradalih, te uništavanjem materijalnih dobara i zagadivanjem okoliša.

U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od tehničko-tehnoloških nesreća, potrebno je u periodu 2021. - 2025. godina preduzeti sljedeće mјere i aktivnosti:

- Izraditi operativne planove djelovanje u slučaju izbjivanja akcidenta sa opasnim materijama i u slučaju nesreće na gasnoj mreži. Izvršioci: pravna lica koja u procesu proizvodnje koriste, skladište i prevoze opasne materije i KJKP Sarajevagas.

- Izraditi jedinstvenu bazu podataka o svim pravnim licima koje u svom radu koriste, skladište, prevoze ili obavljaju druge radnje s opasnim materijama, sa tačnim lokacijama na kojima se nalaze opasne materije. Izvršioci: nadležna kantonalna ministarstva.

- Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne materije, potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona). Izvršioci: Zavod za planiranje razvoja Kantona i Zavod za izgradnju Kantona.

- Upozoravati potrošače koji koriste gas kao energet, pred svaku sezonu grijanja, na obavezno servisiranje gasnih bojlera i dimovodnih instalacija. Izvršilac: KJKP Sarajevagas.

- Izraditi planove sklanjanja stanovništva u skloništa u slučaju velikih tehničko-tehnoloških nesreća. Izvršioci: općinske službe civilne zaštite.

- Uspostaviti odgovarajući sistem za obavljevanje operativnih centara civilne zaštite u slučaju akcidenta sa opasnim materijama i nesreće na gasovodu-gasnoj mreži, kako bi se mogle na vrijeme preduzeti odgovarajuće efikasne mјere zaštite života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara. Izvršioci: pravna lica koja u procesu proizvodnje koriste, skladište i prevoze opasne materije i KJKP Sarajevagas u saradnji sa KUCZ i općinskim službama civilne zaštite.

### **3.11. Preventivne mјere zaštite od požara**

U zaključcima Procjene ugroženosti od požara Kantona, koja je sastavni dio Procjene ugroženosti Kanton, je između

ostalog, navedeno da Kanton svojim geografskim položajem, veličinom urbanih sredina, brojem stanovnika, površinom šumskih predjela, razmještajem gasnog sistema unutar i u neposrednoj blizini urbanih naselja, velikim brojem starih građevina, pozicijom elektroenergetskih postrojenja i drugim bitnim faktorima sa aspekta zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, spada među najugroženije prostore unutar Bosne i Hercegovine.

U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od požara, potrebno je u periodu 2021. - 2025. godina preduzeti sljedeće mјere i aktivnosti:

- Izraditi sva potrebna akta, planska i druga dokumenta iz oblasti zaštite od požara i redovno ih ažurirati. Izvršioci: kantonalni, gradski i općinski organi uprave, kantonalne, gradske i općinske ustanove i institucije, kantonalna, gradska i općinska JP, kao i druga pravna lica.

- Prilikom izrade prostornih planova obavezno utvrditi odredbe kojim se osigurava odgovarajuća zaštita od požara građevina i prostora, sigurnost susjednih građevina u odnosu na širenje požara, te pristupačnost građevini odnosno lokaciji za potrebe intervencije (pristup na javni put), te druge odredbe bitne za zaštitu od požara. Izvršioci: Zavod za planiranje razvoja Kantona i Zavod za izgradnju Kantona.

- Redovno provoditi vizuelnu kontrolu opreme za gašenje požara u zidnim hidrantima i omogućiti ispitivanje unutrašnje hidrantske mreže za gašenje požara, kao i redovno provoditi vizuelni pregled postojanja aparata za gašenje požara i njihovu propisanu kontrolu, te kontrolu i ispitivanje nužne rasvjete (panik). Izvršioci: nadležni općinski organi za upravu i upravitelji zgrada.

- Hidrantsku mrežu na području Kantona, nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima i pravilima tehničke prakse, odnosno važećeg Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/11), a pravna lica koje se bave djelatnošću vodosnabdijevanja dužne su napraviti registar hidrantske mreže s ucertanim položajima hidranata te isto dostaviti na korištenje vatrogasnim jedinicama. Izvršioci: KJKP Vodovod i kanalizacija i općinska javna preduzeća koja se bave djelatnošću vodosnabdijevanja.

- Organizovati, planirati i kontinuirano provoditi preventivne mјere zaštite od požara u šumama: zabranu unošenja ili korištenja izvora paljenja u šumama ili u neposrednoj blizini šuma (što se odnosi i na zaštićena područja prirode i kulturno historijska nasljeđa); izgradnju protivpožarnih putova i prosjeka, kaptaža i spremnika za vodu, osmatračnica, protivpožarnih punktova u kojima se čuva oprema za gašenje požara i njihovo održavanje; formiranje svojih snaga za gašenje požara, njihovo opremanje i obučavanja i druge neophodne mјere. Izvršioci: Ministarstvo privrede Kantona, Uprava za šumarstvo, KJP Sarajevo šume i KJU za zaštićena prirodna područja.

- Planirati i osiguravati finansijska sredstva za nabavku potrebnih softvera i opreme za monitoring šumskih požara u Kantonu, s ciljem uvođenja najnovije tehnologije za ranu detekciju dima na otvorenom prostoru (FIRE WATCH system). Navedeni sistem omogućava svakodnevno praćenje pojave šumskih požara za potrebe brzog djelovanja u smislu zaustavljanja daljeg širenja. Izvršioci: Ministarstvo privrede Kantona, Uprava za šumarstvo, KJP Sarajevo šume i KJU za zaštićena prirodna područja.

- Opremanje Službe za zaštitu od požara u šumama Kantona, koja je formirana u KJP Sarajevo šume sa neophodnom vatrogasnog opremom i sredstvima za gašenje požara. Izvršilac: KUCZ.

- Putem printanih, elektronskih i svih drugih medija, kontinuirano upozoravati građane o opasnostima prilikom pojave šumskih požara i posljedicama po ljudi i materijalna dobra, kao i zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i kaznjenim odredbama koje se primjenjuju za nepoštivanje propisa i počinioce izazivanja požara. Izvršioc: Izvršioc: Uprava za šumarstvo, KJP Sarajevo šume, KJU za zaštićena prirodna područja, i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, KUCZ i općinske službe civilne zaštite.

- Organizovati i izvršiti stručnu obuku iz oblasti zaštite od požara, putem kojih se zaposlenici u pravnom licu/privrednom društvu, organu uprave ili drugoj instituciji, upoznaju sa fizičko-hemijskim karakteristikama zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija, koje se koriste u određenom tehničko-tehnološkom procesu, te sa svim potrebnim preventivnim mjerama zaštite od požara koje je neophodno primjenjivati pri radu sa takvim materijama u građevinama i prostorima. Izvršioc: kantonalni, gradski i općinski organi uprave, kantonalne, gradske i općinske ustanove i institucije, kantonalna, gradска i općinska JP, kao i druga pravna lica.

- Obrazovne aktivnosti na povećavanju svjesnosti o razvoju lične i uzajamne zaštite od opasnosti od požara kod građana, u mjestima i prostorima gdje žive i rade. Izvršioc: općinske službe civilne zaštite.

- Organizovanje, planiranje i kontinuirano vršenje nadzora u organima uprave svih nivoa vlasti, ustanovama i institucijama, javnim preduzećima i drugim pravnim licima u izvršavanju njihovih obaveza propisanih Zakonom o zaštiti od požara. Izvršioc: nadležni inspekcijski organi za zaštitu od požara i vatrogastvo iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona, KUCZ i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

- Izvršiti prijem novih profesionalnih vatrogasca u Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kantona. Izvršioc: Vlada Kantona i KUCZ.

- Kontinuirano svake godine vršiti prijem određenog broja pripravnika, koji poslije završenog pripravničkog staža, stiču pravo da polažu ispit za profesionalnog vatrogasca. Izvršioc: Vlada Kantona i KUCZ.

- Pokrenuti inicijativu prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona, da se u srednjoškolskom obrazovnom sistemu, u što kraćem roku u okviru nekih od srednjih škola uvede smjer za zanimanje vatrogasac/vatrogasni tehničar, gdje bi učenici tog smjera praktični dio nastave pohađali u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantona. Izvršioc: Vlada Kantona i KUCZ.

- Kontinuirano raditi na opremanju Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona sa nedostajećim vatrogasnim vozilima, opremom i drugim sredstvima i to iz redovnih budžetskih sredstava jer su namjenska sredstva koja se prikupljaju po osnovu naknade iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila (član 137. Zakona o zaštiti od požara), veoma mala i nedovoljna za materijalno opremanje Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona. Izvršioc: Vlada Kantona i KUCZ.

- Kontinuirano provoditi stručno obučavanje, osposobljavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca iz Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona. Izvršilac: KUCZ.

- Postojeću Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kantona, formirati kao zajednička profesionalna vatrogasna jedinica Kantona i svih općina. Izvršioc: Vlada Kantona i općinski načelnici.

- Kontinuirano raditi na opremanju općinskih službi za zaštitu od požara, koje su formirana u DVD sa neophodnom

opremom i sredstvima za gašenje požara. Izvršioc: općinske službe civilne zaštite.

- Obezbijediti redovna sredstva u budžetima Kantona i općina za finansiranje i rad svih DVD na području Kantona. Izvršioc: Vlada Kantona i općinski načelnici.

- Provesti odgovarajuće obuke za osposobljavanje nadležnih organa Kantona i općina, te Štaba civilne zaštite Kantona i općinskih štabova civilne zaštite, kojima će se postići dosljedna primjena odredbi Zakona o zaštiti od požara i podzakonskih propisa, kojima je utvrđen mehanizam djelovanja i postupanja nadležnih organa u uslovima povećane opasnosti od velikih šumskih i drugih požara, posebno kod upućivanja zahtjeva za pomoć u gašenju požara, od nadležnih organa u okviru BiH, Federacije BiH, OSBiH ili međunarodnu pomoći (traženje međunarodne pomoći putem Federalne uprave civilne zaštite i Ministarstva sigurnosti BiH). Izvršioc: KUCZ u sardanji sa Federalnom upravom civilne zaštite.

### **3.12. Preventivne mjere zaštite od radioaktivnog i drugog zagadivanja zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla**

Prema Procjeni ugroženosti Kantona, područje cijelog Kantona može biti ugroženo od radioaktivnog zagadivanja zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla u slučajevima većih havarija u nuklearnim elektranama koje se nalaze najbliže našoj zemlji i od eventualne upotrebe nuklearnog oružja u ratu u blizini granica Bosne i Hercegovine.

U poslijeratnom periodu područje Kantona (posebno njegovi urbani dijelovi, područja u blizini industrijskih postrojenja i blizini deponija smeća), sve više je ugroženo od zagadenosti zraka, vode i zemljišta uslijed ispuštanja štetnih zagadjujućih materija (lebdećih/suspendovanih čestica, prašine, čadi, pepela, ugljen monoksida, sumpor dioksida, oksida azota i dr.) iz industrijskih i energetskih postrojenja, motornih vozila, kotlovnica i domaćinstava koja za loženje koriste fosilna goriva, kao i uslijed neodgovarajućeg tretmana otpadnih voda i kontaminacije zemljišta komunalnim čvrstim i drugim otpadnim materijalom, kao i tehnološkim otpadom.

Radioaktivno i drugo zagadivanje zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla, može izazvati vrlo teške posljedice po stanovništvo i materijalna dobra na području Kantona.

U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od radioaktivnog i drugog zagadivanja zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla, potrebno je u periodu 2021. - 2025. godina preduzeti sljedeće mjere i aktivnosti:

- Planirati i graditi nova skloništa i vršiti sanaciju postojećih skloništa. Izvršioc: Zavod za planiranje razvoja Kantona, Zavod za izgradnju Kantona, nadležne općinske službe za upravu, investitori objekata i općinske službe civilne zaštite.

- Izraditi planove sklanjanja stanovništva u skloništa u slučaju upotrebe RHB sredstava. Izvršioc: općinske službe civilne zaštite.

- Opremanje organizovanih struktura zaštite i spašavanja Kantona sa specijalističkom opremom za RHB zaštitu, te provođenje obuke njihovih pripadnika. Izvršilac: KUCZ.

- Organizovanje registra industrijskih zagađivača na području Kantona s podacima o vrsti zagađenja i potencijalnoj opasnosti za okoliš, kao i provođenja kontinuiranog nadzora nad njima. Izvršilac: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona.

- Kontrola poštovanje propisanih ekoloških normi (sa aspekta zaštite od zagađivanja zraka, vodotoka i zemljišta) od strane industrijskih, termoenergetskih i drugih privrednih preduzeća, ugostiteljskih objekata, benzinskih pumpi, hemijskih čistiona i drugih zanatskih radnji. Izvršioci: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredjenja, građenja i zaštite okoliša Kantona.

- Redovna kontrola higijenske ispravnosti vode za piće u gradskim i lokalnim vodovodima, javnim česmama, bunarima, izvoristima i drugim individualnim vodnim objektima, kao i vode na kupalištima i u vodotocima, te kontrola namirnice biljnog i životinjskog porijekla. Izvršilac: JU Zavod za javno zdravstvo Kantona u sardanji sa KJKP Vodovod i kanalizacija, općinska JKP za vodosnabdijevanje i nadležne općinske službe za upravu.

- Subvencirati građane da koriste ekološki prihvatljiva goriva. Izvršioci: Vlada Kantona putem resornih ministarstava i općine.

- Inspekcijski nadzor i preduzimanje zakonom predviđenih sankcija kod odlaganja otpadnog materijala na divljim depozitima. Izvršioci: nadležni kantonalni i općinski inspekcijski organi.

- Opremanje laboratorije u JU Zavodu za javno zdravstvo Kantona sa neophodnom opremom kako bi se stvorili uslovi za kvalitetno ispitivanje zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla. Izvršioci: nadležna kantonalna ministarstva, JU Zavodu za javno zdravstvo Kantona i KUCZ.

- Edukacija stanovništva o preventivnim mjerama zaštite, ličnoj i uzajamnoj zaštiti, potencijalnim opasnostima i postupanja u slučajevima radioaktivnog i drugog zagadivanje zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla. Izvršioci: općinske službe civilne zaštite.

### **3.13. Preventivne mjere zaštite od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava**

Kanton se i nakon 25 godina od završetka ratnih dejstava još suočava sa problemom visoke zagađenosti minskoeksplozivnim sredstvima (u dalnjem tekstu: MES) i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u dalnjem tekstu: NUS). I pored mnogo uloženih npora na identifikaciju i čišćenju minski zagađenih područja, kao i na uklanjanju NUS-a i značajnog napretka u rješavanju minskog problema u prethodnom periodu, činjenica je da se zaostala minска polja iz prethodnog rata i NUS-a i dalje mogu naći na skoro cijelom prostoru Kantona gdje su bile linije razdvajanja, šumska i planinska prostranstva, livade, poljoprivredne površine, industrijski i turistički kapaciteti, te u neposrednoj blizini objekata za stanovanje.

S obzirom na navedeno, a imajući u vidu činjenicu, da je protekli rat vođen na samim rubovima naseljenih mesta, a najčešće i u samim gradovima i selima, kao i da su gusta naseljena mesta bila granatirana raznim artiljerijskim oruđima, te da je na tim mestima prisutna određena količina artiljerijske municije koja nije eksplodirala i da se još uvijek uz glavne željezničke i drunske saobraćajnice pronalaze neeksplodirane avionske bombe velikog kalibra iz Drugog svjetskog rata, govorи nam da postoji potencijalna opasnost od nastanka nesreća uslijed eksplozija zaostalih MES-a i NUS-a na području Kantona.

Nesreće od MES-a i NUS-a izazivaju tragične posljedice po život i zdravlje ljudi. U većini slučajeva osobe koje se nađu u neposrednoj blizini nesreće smrtno stradaju ili zadobiju teže povrede (invalidnost). Također, nesreće izazvane MES-a i NUS-a mogu prouzrokovati i štete na materijalnim dobrima koja se nalaze u blizini nesreće.

U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od MES-a i NUS-a, potrebno je u periodu 2021. - 2025. godina preduzeti slijedeće mјere i aktivnosti:

- U cilju razvijanja svijesti kod građana o opasnostima od mina i potrebe da svaki nepoznati predmet ili sredstvo koje primijete odmah prijave Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite KUCZ na broj 121 ili najbližoj policijskoj stanici, potrebno je organizovati i provoditi edukaciju stanovništava, posebno onog rizičnog (koje živi u neposrednoj blizini nekadašnjih linija razdvajanja, poljoprivrednih proizvođača i stočara, školske djece i omladine i dr.) i to putem slijedećih aktivnosti:

- prezentacija i predavanja u školama, javnim poduzećima i udruženjima građana, održavanjem javnih tribina od strane stručnih lica iz civilne zaštite, aktivista Crvenog križa/krsta i drugih nevladinih organizacija;

- TV/radio spotova i džinglova;

- štampanjem edukacijskih bilježnica, posebnih brošura i slikovnika, informativnih letaka i dr.

Izvršioci: obrazovne ustanove, općinske službe civilne zaštite, Crveni križ Kantona i općinske organizacije Crvenog križa, te druge nevladine organizacije.

- Obilježavanje sumnjih površina, postavljanjem znakova upozorenja na opasnost od mina. Izvršioci: općinske službe civilne zaštite u saradnji sa BHMAC-om.

- Kontinuirano provoditi projekte deminiranja. Izvršioci: općinske službe civilne zaštite u saradnji sa BHMAC-om, Federalnom upravom civilne zaštite i stranim humanitarnim organizacijama.

- Izraditi pregledne minske karte za područja svih općina u Kantonu i iste dostaviti mjesnim zajednicama, KUCZ, policijskim stanicama, javnim preduzećima (federalnim, kantonalnim i općinskim), resornim ministarstvima u Vladi Kantona, JU za zaštićena prirodna područja Kantona, Turističkoj zajednici Kantona, lovačkim i ribolovačkim udruženjima, kao i udruženjima gorskih službi spašavanja, planinara i gorana. Izvršioci: općinske službe civilne zaštite u saradnji sa BHMAC-om.

- Osigurati održivost timova za deminiranje i timova za uklanjanje eksplozivnih sredstava, koji se nalaze u sastavu Federalne uprave civilne zaštite i nakon vremena utvrđenog izlaznom strategijom deminiranja. Izvršilac: Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Vladom Federacije BiH.

### **4. OSNOVNI CILJEVI, ZADACI I NAČIN OSTVARIVANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA SA SMJERNICAMA ZA ORGANIZOVANJE SNAGA I SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE, ODNOŠNO SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

#### **4.1. Osnovni ciljevi zaštite i spašavanja**

Da bi se obezbijedio daljnji razvoj sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, potrebno je definisati najvažnije razvojne ciljeve i zadatke sistema zaštite i spašavanja u Kantonu za period 2021. - 2025. godina. Na osnovu determinisanih ključnih opasnosti i rizika od prirodnih i drugih nesreća u Procjene ugroženosti Kantona, a uvažavajući sva dosadašnja teoretska i praktična iskustva o pojавama, događajima i trendovima koji imaju uticaj na organizaciju i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, definišu se za period 2021. - 2025. godina slijedeći osnovni ciljevi zaštite i spašavanja u Kantonu:

1. Izgradnja jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i njegovo jačanje, koji će se ostvariti kroz slijedeće aktivnosti:

- Unaprjeđenjem normativno-pravnog okvira u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u skladu s praksom Evropske unije, kao i pozitivnim praksama.

- Realizacijom jednog od osnovnih načela sistema zaštite i spašavanja - načela sveobuhvatnosti, da se na zaštiti i spašavanju angažuju svi nosioci - subjekti zaštite i spašavanja: građani, organi vlasti (federalni, kantonalni, gradski i općinski), privredna društva i druga pravna lica (zadruge, ustanove, mjesne zajednice, udruženja građana, samostalni privrednici itd.), te sve organizovane snage civilne zaštite (službe zaštite i spašavanja, štabovi, jedinice i povjerenici civilne zaštite) i to sa svim ljudskim potencijalima i svom opremom i materijalno-tehničkim sredstva koja se mogu koristiti u zaštiti i spašavanju života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara.

- Uspostavljanjem sinhronizovanog sistema koordinacije između različitih nivoa upravljanja (federalnog, kantonalnog i općinskih), te putem koordinacije i komandovanja u svim zajednicama osigurati provođenje principa supsidijarnosti kojim se planski utvrđuje kada i kako se koriste lokalne, regionalne, entitetske i državne snage i sredstva za zaštitu i spašavanje.

- Izgradnjom i razvojom preventive u zaštiti i spašavanju u skladu sa praksom Evropske unije (razvoj sposobnosti iz Mekhanizma civilne zaštite EU, implementacijom Direktive EU o poplavama 2007/60/EC procjeni i upravljanju rizicima od poplava i drugim dokumentima EU), u kombinaciji sa provođenjem politika prilagođavanja klimatskim promjenama i zaštite životne okoline.

- Izgradnjom sistema ranog upozoravanja koji pružaju relevantne informacije pojedincima, zajednicama i različitim sektorima (uvođenjem jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112 i razvojom sistema ranog upozoravanja).

- Formiranjem novih organizovanih struktura zaštite i spašavanja (službi zaštite i spašavanja, specijalizovanih jedinica civilne zaštite i jedinica civilne zaštite opće namjene), na osnovu novo iskazanih potreba u Procjeni ugroženosti Kantona i procjenama ugroženosti općina.

- Opremanjem službi zaštite i spašavanja Kantona i specijalizovanih jedinica civilne zaštite Kantona u skladu sa njihovim materijalnim formacijama i pružanjem pomoći općinama u opremanju njihovih organizovanih struktura civilne zaštite (službi zaštite i spašavanja, štabova, jedinica i povjerenika civilne zaštite).

- Daljnjom implementacijom projekta: "Sistem za komunikacijsku i informacijsku podršku Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite u KUCZ Kantona", te uvezivanjem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite sa svim davaocima informacija i razvijanjem sistema ranog upozoravanja.

- Pružanjem pomoći općinama koje imaju veoma mali priliv namjenskih sredstava od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u opremanju općinskih operativnih centara civilne zaštite sa radio komunikacijskom i informacijskom opremom i u realizaciji projekata sistema za uzbunjivanje.

- Obučavanjem svih subjekata civilne zaštite za izvršavanje poslova i zadatka zaštite i spašavanja iz njihove nadležnosti, te njihovo uvježbavanje putem zajedničkih pokazanih vježbi.

- Organizacijom i kontinuiranim provođenjem inspekcijskog nadzora nad provođenjem mjera zaštite i spašavanja.

- Edukacijom i informisanjem stanovništva iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

- Obezbijedenjem finansiranja sistema zaštite i spašavanja iz redovnih budžetskih sredstava Kantona i općina i namjenskih sredstava od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Provođenjem navedenih aktivnosti, bit će uspostavljen sistema zaštite i spašavanja koji će biti u mogućnosti odgovoriti na sve potencijalne opasnosti, na način da cijelovito, dugoročno i u najvećoj mjeri zadovolje potrebe Kantona i njegovih građana, na smanjenju uticaja prirodnih i drugih nesreća na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš, a ako se dogode nesreće da bude što manje posljedica i efikasnije oticanje posljedica tih nesreća

2. Razvoj kapaciteta za upravljanje rizicima od prirodnih i drugih nesreća, koji će se ostvariti kroz slijedeće aktivnosti:

- Organizacijom i provođenjem stručne obuke za članove Štaba civilne zaštite Kantona i općinskih štabova civilne zaštite, iz oblasti rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja i angažovanje i upotreba snaga i sredstava civilne zaštite u akcijama zaštite i spašavanja.

- Organizacijom i provođenjem komandnih vježbi za članove Štaba civilne zaštite Kantona i općinskih štabova civilne zaštite.

- Učestvovanjem komandanata i načelnika Štaba civilne zaštite Kantona i općinskih štabova civilne zaštite na seminarima i radionicama iz oblasti razvoja kapaciteta za upravljanje rizicima od katastrofa, koje organizuju međunarodne organizacije.

- Organizacijom i provođenjem obuke za rukovodioce kantonalnih i općinskih službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, kao i odgovornih osoba u subjektima od značaja za zaštitu i spašavanja i pravnim licima iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju, te rukovodioce kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i javnih ustanova i institucija iz oblasti razvoja kapaciteta za upravljanje rizicima od prirodnih i drugih nesreća.

Provođenjem navedenih aktivnosti stvorit će se obučen komandni kadar, u organizovanim kantonalnim i općinskim strukturama zaštite i spašavanja, subjektima od značaja i pravnim licima iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju, kantonalnim, gradskim i općinskim organima uprave, javnim ustanovama i institucijama, koji će biti sposobljen da pravovremeno i kvalitetno odgovoriti na potencijalne rizike od prirodnih i drugih nesreća unutar svojih struktura, pravnih lica, organa, javnih ustanova i institucija.

3. Jačanje zaštite od požara i vatrogastva kao dijela jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja, koji će se ostvariti kroz slijedeće aktivnosti:

- Izgradnjom i razvojom normativno-pravnog okvira u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, kao i u oblasti šumarstva, po pitanju zaštite šuma od požara (unaprijeđenje zakonske regulative).

- Organizacijom i načinu vršenja statističkih istraživanja iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva.

- Organizovanjem, planiranjem i kontinuiranim provođenjem odgovarajućih preventivnih mjere zaštite šuma i građevina od požara.

- Formiranjem zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice Kantona i svih općina s područja Kantona u skladu sa procedurama propisanim odredbama članom 63. Zakona o zaštiti od požara.

- Popunom zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice Kantona i svih općina sa profesionalnim vatrogascima u skladu sa njenom ličnom formacijom (određenom Procjenom ugroženosti od požara Kantona).

- Opremanjem zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice Kantona i svih općina sa vatrogasnim vozilima, opremom i drugim sredstvima u skladu sa njenom materijalnom formacijom.

- Organizovanjem kontinuiranog stručnog obučavanja, osposobljavanja i kondicioniranja profesionalnih vatrogasaca u zajedničkoj profesionalnoj vatrogasnoj jedinice Kantona i svih općina.

- Obezbijedenjem redovnih sredstva u budžetima Kantona i općina za finansiranje i rad svih DVD na području Kantona, kao dopunskih snaga vatrogastva.

- Opremanjem općinskih službi zaštite od požara, koje su formirane u DVD sa neophodnim vatrogasnim vozilima, opremom i sredstvima.

- Unapređenjem saradnje između svih nosioca-subjekata zaštite od požara i vatrogastva.

- Unapređenjem inspekcijskog nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara i vatrogastva.

- Kontinuiranim informisanjem građana o postojanju rizika od požara na svim mjestima gdje žive, borave ili rade, kao i po pitanju razumijevanja rizika i požarnih opasnosti, a posebno o propisanim preventivnim mjerama zaštite šuma od požara, opasnostima prilikom pojave šumskih požara i posljedicama po ljudi i materijalna dobra, kao i kaznenim odredbama koje se primjenjuju za nepoštivanje propisa i počinioce izazivanja požara.

Provodenjem navedenih aktivnosti, stvorit će se prepostavke da se zaštita od požara i vatrogastvo, kao dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, podigne na veći nivo, odnosno organizuje na bolji i efikasniji način na području Kantona.

#### **4.2. Zadaci i način ostvarivanja zaštite i spašavanja**

Zadaci zaštite i spašavanja se ostvaruju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, te odredbama provedbenih propisa iz oblasti zaštite i spašavanja.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanja, te podzakonskim propisima na nivou Kantona izvršeni su slijedeći zadaci:

- Osnovana je KUCZ kao samostalna kantonalna uprava, u čijem sastavu je od formiran Kantonalni operativni civilne zaštite, a od 01.02.2013. godine i Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona. U okviru KUCZ uspostavljen je Inspektorat, kao posebna organizaciona jedinica koji obavlja poslove iz oblasti inspekcijskog nazora civilne zaštite, te zaštite od požara i vatrogastva. KUCZ nije adekvatno kadrovska i materijalno popunjena.

Doneseni su slijedeći propisi iz oblasti zaštite i spašavanja:

- Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kojim je između ostalog, određena nadležnost Skupštine Kantona, Vlade Kantona, kantonalnih ministarstava i drugih organa uprave i KUCZ u oblasti zaštite i spašavanja.

- Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu, kojim je između ostalog, određena nadležnost Skupštine Kantona, Vlade Kantona, kantonalnih ministarstava i drugih organa uprave i KUCZ u oblasti zaštite od požara i vatrogastva.

- Uredba o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, kojim je osnovan Štab civilne zaštite Kantona, kao operativno-stručni organ Kantona za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i zaštitu od požara, čija je osnovna funkcija da rukovode svim akcijama zaštite i spašavanja na području koje je ugroženo ili je

nastradalod od prirodne i druge nesreće i da obavljaju druge poslove. U upravljanu akcijama zaštite i spašavanja Štab civilne zaštite Kantona obavlja slijedeće poslove:

- odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuje na ona područja koja su ugrožena;

- nalaže provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuje snage i sredstva koje će provoditi te mjere;

- usmjerava, koordinira i upravlja akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažovanih na zaštiti i spašavanju na svome području;

- tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja dužan je provoditi odluke i naređenja Federalnog štaba civilne zaštite;

- nalaže općinskim štabovima civilne zaštite, štabovima civilne zaštite pravnih lica u kojima su ti štabovi osnovani i službama zaštite i spašavanja koje osniva Vlada Kantona da učestvuju u preduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju na određenome području;

- nalaže angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite sa područja jedne općine na ugroženo područje druge općine na području Kantona;

- u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi odgovarajuće akte (naredbe, odluke, zaključke i dr.);

- predlaže Vladi Kantona proglašenje stanja prirodne i druge nesreće;

- rješava sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi angažovanja snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana.

- Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo, kojom je u pravnim licima i udruženjima građana formirano deset službi zaštite i spašavanja i jedna jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene. Navedene službe zaštite i spašavanja se formiraju, opremanju i osposobljavaju kao organizovane snage civilne zaštite, koje raspolažu savremenim sredstvima i opremom, te obučenim ljudstvom radi neposrednog angažovanja na izvršavanju složenijih i istovrsnih zadataka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

- Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, čiji zadatak je između ostalog, da:

- prati, objedinjava, usmjerava i vrši nadzor nad radom općinskih komisija na području Kantona, te pruža stručnu pomoć u pravilnom primjenjivanju Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14);

- vrši provjeru realnosti procjene šteta koju utvrde općinske komisije uvidom u dokumentaciju i stvarno stanje nastale štete;

- izrađuje zbirni izvješaj o procjeni šteta na području Kantona, koje su utvrđene od strane općinskih komisija na području Kantona i isti u roku od 15 dana od dana dobijenih izvještaja dostavlja Vladi Kantona na razmatranje i usvajanje, a Federalnom zavodu za statistiku i Federalnoj komisiji za procjene šteta u roku od 15 dana od dana usvajanja;

- predlaže Vladi Kantona visinu sredstava koja bi trebalo obezbijediti za otklanjanje šteta nastalih na području Kantona.

- Donesena su sva planska dokumenta iz oblasti zaštite i spašavanju, osim Plana zaštite od požara Kantona, čija je procedura donošenja u toku.

- Opremanje organizovanih struktura civilne zaštite sa materijalno-tehničkim sredstvima i opremom je vršeno u skladu

sa raspoloživim finansijskim sredstvima, tako da iste nisu sve adekvatno opremljene.

- Obuka organizovanih struktura zaštite i spašavanja nije izvršena na zadovoljavajućem nivou.

- KUCZ ima vrlo dobru saradnju sa udruženjima građana i humanitarnim organizacijama, tako da su u nekim od njih formirane kantonalne službe zaštite i spašavanja, a sa nekim su potpisani sporazumi o muđusobnoj saradnji u ostvarivanju zadataka u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju u svim općinama s područja Kantona formirane su službe civilne zaštite, koje imaju status općinskih službi za upravu. Službe civilne zaštite u općinama: Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Iličići, Vogošća i Ilijas su samostalne općinske službe za upravu, dok su službama za civilnu zaštitu u općinama: Centar, Hadžići i Trnovo pridodati i drugi poslovi, tako su Službi za civilnu zaštitu Centar i Hadžići pridodati poslovi mjesnih zajednica, a Službi za civilnu zaštitu Trnovo pridodati inspekcijski poslovi.

U svim općinama u Kantona u okviru službi za civilnu zaštitu formirani su operativni centri civilne zaštite, dok nijedna općina u Kantunu nema formiranu svoju profesionalnu vatrogasnju jedinicu.

Sve općine su donijele odgovarajuće propise o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i zaštite od požara i vatrogastvu, te propise o organizovanju (formiranju, osnivanju, imenovanju) općinskih struktura zaštite i spašavanja (štabova, povjerenika i jedinica civilne zaštite, kao i službi zaštite i spašavanja, te komisija za procjenu šteta) i planska dokumenta iz oblasti zaštite i spašavanja, koja na osnovu iskazane potrebe ažuriraju.

U narednom periodu potrebno je da se na nivou Kantona i općina realizuju zadaci na popuni KUCZ i općinskih službi civilne zaštite sa stručnim kadrovima i na njihovom opremanje sa neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, kao i na opremanju kantonalnih i općinskih organizovanih struktura zaštite i spašavanja sa nedostajecom opremom i sredstvima, te na obučavanju i osposobljavanju pripadnika svih organizovanih kantonalnih i općinskih struktura zaštite i spašavanja.

Zaštita i spašavanje ostvaruje se prije svega dosljednim provodenjem Zakona o zaštiti i spašavanju i provedbenim propisima donesenim na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju, te zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulisana ova oblast. Da bi se ovo ostvarilo potrebno je u što kraćem roku:

- izvršiti međuresorno uskladištanje svih zakonskih i podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,

- na svim nivoima donijeti programi razvoja se trebaju međusobno uskladiti i koordinirati,

- donijeti nove ili ažurirati postojeće planove zaštite i spašavanja, najkasnije godinu dana nakon donošenja Programa razvoja Kantona,

- osigurati punu transparentnost i odgovornost u trošenju finansijskih sredstava namijenjenih za zaštitu i spašavanje.

#### **4.3. Smjernice za organizovanje snaga i sredstava civilne zaštite, odnosno snaga zaštite i spašavanja**

Smjernicama za organizovanje snaga civilne zaštite Kantona, utvrđit će se pravci njihovog razvoja kao kontinuirani i kreativni proces u smislu planiranja vrste tih snaga, njihovog osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti kojima će se u narednom periodu razvijati i na višu razinu

podizati kompletan sistem zaštite i spašavanja, a u cilju dostizanja najviših standarda potrebnih za provođenje pravovremenih i efikasnih mjeri svih organizovanih snaga zaštite i spašavanja Kantona.

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju, smjernice za organizovanje snaga i sredstava civilne zaštite, odnosno snaga (struktura) zaštite i spašavanja Kantona i općina, sadržane su slijedećim propisima:

- Zakonom o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, utvrđene se nadležnosti kantonalnih organa vlasti u obavljanju poslova iz oblasti zaštite i spašavanja;

- Zakonom o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu, utvrđene se nadležnosti kantonalnih organa vlasti u obavljanju poslova iz oblasti zaštite od požara i vatrogastvu;

- Odlukama o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, općine su odredile nadležnosti općinskih organa vlasti u obavljanju poslova iz oblasti zaštite i spašavanja,

- Odlukama o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu, općine su odredile nadležnosti općinskih organa vlasti u obavljanju poslova iz oblasti zaštite od požara i vatrogastvu;

- Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite, Federalna uprava civilne zaštite je propisala način rada i djelovanja štabova civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite;

- Pravilnikom o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada, Federalna uprava civilne zaštite je utvrdila uslove za organizovanje, poslove i zadatke i način rada službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite;

- propisima Federalnog ministarstva finansija, utvrđen je način prikupljanja, evidentiranja i namjenskog trošenja posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na osnovu člana 180. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Procjenom ugroženosti Kantona, iskazana je potreba da se obavezno planira organizovanje slijedećih snaga (struktura) zaštite i spašavanja:

- specijalizovanih jedinica civilne zaštite Kantona;
- jedinica opće namjene u općinama;
- službi zaštite i spašavanja Kantona i općina.

Pri planiranju mjera za prevenciju, odnosno ublažavanje prirodnih i drugih nesreća, unapređenja naučno-istraživačkog rada i osposobljavanja u zaštiti od prirodnih i drugih nesreća, potrebno je pažnju usmjeriti na:

- osmatranje i praćenje, prognoziranje i predviđanje mogućih opasnosti i prirodnih i drugih nesreća;
- planiranje zajedničkih mjera prevencije;
- informacijsko-komunikacijski sistem kao podršku u upravljanju prirodnim i drugim nesrećama;
- povećanje lične zaštite građana;
- provođenje sistema edukacije o podizanju svijesti o mogućnostima nastanka katastrofe i postupanjima u slučajevima iste;
- razvoj i proizvodnju zaštitne i spasilačke opreme.

#### **5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA OBUCAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU**

##### **5.1. Uvodne napomene o obučavanju i osposobljavanju u sistemu zaštite i spašavanja**

Obučavanje i osposobljavanje je aktivnost kojom građani, pripadnici organizovanih struktura zaštite i spašavanja (štabova,

jinica i povjerenika civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja) i druge osobe (kadrovi iz ministarstava i drugih organa uprave, ustanova, zavoda, institucija i pravnih lica, te nevladinih organizacija) stiču određena stručna znanja i vještine iz oblasti zaštite i spašavanja. Na taj se način te osobe osposobljavaju za uspješno i efikasno izvršavanje zadataka u oblasti zaštite i spašavanja za koje su zaduženi. Ostvarivanje toga cilja postiže se tako da se putem obuke, tj pohađanjem odredene nastave (usmeno obrađivanje teme) stiču stručna saznanja o načinu obavljanja određenih poslova zaštite i spašavanja, da bi se potom putem praktičnih vježbi pristupilo praktičnom izvršavanju određenih zadataka i postiglo osposobljavanje za praktično obavljanje tih zadataka. Prema tome, može se reći, da je obučavanje i osposobljavanje prvi i osnovni uslov da učesnici u zaštiti i spašavanju mogu uspješno izvršavati zadatke iz oblasti zaštite i spašavanja za koje su zaduženi.

Odredbama člana 164. Zakona o zaštiti i spašavanju između ostalog, utvrđeno je da se obučavanje i osposobljavanje navedenih struktura zaštite i spašavanja, vrši se po nastavnim planovima i programima koje donosi direktor Federalne uprave civilne zaštite, koji sadrže: konkretnе teme obuke, način njihovog provođenja, lica koja prisustvuju obuci, mjesto i vrijeme provođenja obuke, materijalno tehnička sredstva potrebna za izvođenje obuke, kao i druga pitanja potrebna za organizaciju i izvođenje obuke i osposobljavanja u oblasti zaštite i spašavanja.

U skladu sa odredbama člana 129. Zakona o zaštiti od požara, svi profesionalni vatrogasci vatrogasnih jedinica kantona i općina podliježu obavezi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje organizuju i provode kantonalne uprave civilne zaštite i službe civilne zaštite općine za vatrogasne jedinice u svom sastavu.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje profesionalnih vatrogasaca provodi se putem obuke, seminara, savjetovanja, vježbi, kurseva ili drugih oblika stručnog osposobljavanja koja se organizuju i provode prema planu i programu koji donosi Federalna uprava civilne zaštite, a koji realiziraju starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica iz organa uprave civilne zaštite kantona i općine. Profesionalni vatrogasci mogu se uputiti i na stručnu obuku i osposobljavanje koje organiziraju druge institucije kada se radi o pitanjima iz oblasti vatrogastva.

Profesionalne vatrogasne jedinice kantona i općina dužne su da u okviru svoje redovne djelatnosti organizuju i stalno provode stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje vatrogasaca svoje jedinice, radi održavanja i usavršavanja njihove spremnosti za vršenje operativnih poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili eksplozijom i pružanja pomoći u akcidentnim situacijama. Navedeno stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca se provodi po godišnjem planu i programu obuke, kojeg utvrđuju kantonalne uprave civilne zaštite i službe civilne zaštite općina na prijedlog starješine (komandanta) profesionalne vatrogasne jedinice, a na osnovu Plana i programa obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/13).

## 5.2. Finansiranje obučavanja i osposobljavanja za zaštitu i spašavanje

Finansijska sredstva za obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje osigurava Federacija BiH, kantoni, jedinice lokalne samouprave, udruženja i druge nevladine organizacije, privredna društva i druge organizacije. Svaki od navedenih subjekata planira i osigurava sredstva za obuku onih jedinica i službi čiji su osnivači.

Kanton osigurava finansijska sredstva za obučavanje i osposobljavanje i vježbe struktura zaštite i spašavanja od značaja za Kanton, kao i predavače za izvođenje obuke za strukture zaštite i spašavanja jedinica lokalne samouprave sa svog područja, iz Budžeta i na osnovu člana 183. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Općine osiguravaju finansijska sredstva za obučavanje i vježbe svojih struktura zaštite i spašavanja iz budžeta i u skladu sa članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Udruženja i druge nevladine organizacije organizovane kao službe zaštite i spašavanja svih nivoa vlasti planiraju troškove izvođenja osnovnog osposobljavanja za svoje jedinice i službe, a sredstva za uvodno i dopunsko obučavanje i osposobljavanje osigurava Federalna uprava civilne zaštite, Uprava i službe civilne zaštite prema nivoima organizovanja odgovarajućih službi zaštite i spašavanja, na osnovu posebnih ugovora o učestvovanju ovih struktura u zaštiti od prirodnih i drugih nesreća.

Priprivredna društva i druge organizacije pokrivaju troškove izvođenja obuke i osposobljavanja za jedinice i službe koje su dužne formirati prema Zakonu o zaštiti i spašavanju.

## 5.3. Analiza mjera i aktivnosti preduzetih na obučavanju i osposobljavanju za zaštitu i spašavanje u prethodnom periodu

Analizirajući mjere i aktivnosti koje su preduzete u prethodnom periodu na obučavanju i stručnom osposobljavanju za zaštitu i spašavanja na nivou Kantona i općina, može se reći slijedeće:

- Da su prethodni Nastavni planovi i programi obučavanja i osposobljavanja struktura sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i način organizovanja i realizaciju tih planova u Federaciji BiH, koji je donio direktor Federalne uprave civilne zaštite, samo djelomično realizovani iz razloga što Federalni centar za obuku struktura zaštite i spašavanja nije adekvatno kapacitiran (kadrovski i materijalno-tehnički).

- Da su u najvećem broju slučajeva navedeni Nastavni planovi i programi, realizovani putem pokaznih vježbi u kojima su učestvovali organizovane strukture (snage) zaštite i spašavanja: štabovi, jedinice i povjerenici civilne zaštite i službe zaštite i spašavanja, a takve vježbe su organizovali: KUCZ i općine: Centar, Novo Sarajevo, Ilička i Vogošća. Posebno treba istaći, simulaciono-terensku vježbu "Zaštita od poplava" na području Općine Ilička u kojoj je učestvovalo oko 250 pripadnika struktura zaštite i spašavanja Kantona i Općine Ilička (štabova, jedinica i povjerenika civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja), kao i pratećih službi za reagovanje u slučaju poplava. Navedena vježba izvedena je u okviru projekta: "Zajedničko upravljanje procjenama rizika i pripravnosti dunavskog makroregiona - SEERISK", u čijoj realizaciji ispred Kantona zajednički učestvuju KUCZ i Sarajevska razvojna agencija SERDA. Inače, SEERISK je zajednički projekt zemalja istočne Europe, podržan od SOUTH EAST EUROPE i Delegacije Evropske unije, a tiče se zajedničkog predviđanja i procjene rizika, u preventivnom smislu te praćenja i upravljanja u kriznim situacijama.

- Da su od struktura zaštite i spašavanja najbolje obučeni i osposobljeni pripadnici službi zaštite i spašavanja za izvršavanja poslova i zadatka iz svoje nadležnosti jer oni izvršavaju te poslove i zadatke u svom svakodnevnom radu u okviru pravnih lica ili udruženja građana u kojima su službe osnovane.

- Da je u prethodnom periodu jedan broj zaposlenika KUCZ i općinskih službi civilne zaštite, prošao proces osposobljavanja za upravljanje i odgovore u kriznim

situacijama i katastrofama kroz učešće na stručnim seminarima, obukama i radionicama, kao i učešće u okviru raznih projekata, čije su teme između ostalih, bile: "Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mechanizam civilne zaštite Evropske Unije", "Prevencija rizika u urbanim sredinama", "Uspostava sistema 112 i upravljanje rizicima u BiH", "Podizanje svijesti o prirodnim katastrofama", "Procedure za civilno planiranje za vanredne situacije i partnersku saradnju", "Naučene lekcije u odgovoru na poplave - Bosna i Hercegovina 2014", "Zajedničko upravljanje procjenama rizika i pripravnosti dunavskog makroregiona - SEERISK" i dr. Navedeni stručni seminari, obuke i radionice, te projekti su bili u organizaciji Federalne uprave civilne zaštite i Ministarstva sigurnosti BiH i u saradnji sa raznim međunarodnim organizacijama i visokoškolskim ustanovama (fakultetima).

- Da veliki broj trenutnih članova Štaba civilne zaštite Kantona i općinskih štabova civilne zaštite nije imao nikakvu obuku iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća jer je u većini navedenih štabova došlo do promjena u sastavu u prethodnih nekoliko godina.

- Da u prethodnih nekoliko godina nije organizovana nikakva specijalistička obuka za zaposlene u općinskim operativnim centrima civilne zaštite zbog čega je obučenost zaposlenih u navedenim centrima civilne zaštite na niskom nivou.

- Da znatan broj odgovornih osoba u subjektima od značaja za zaštitu i spašavanja i rukovodioca pravnih lica i javnih ustanova i institucija, nije prošao nikakav vid obuke iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, uslijed čega su veoma malo upoznati sa svojim obavezama i nadležnostima, koje su im odredene propisima iz oblasti zaštite i spašavanja.

- Da većina građana nije upoznata o pravima i dužnostima koje oni imaju u oblasti zaštite i spašavanja iz razloga što u prethodnom periodu nisu prošli kroz značajniji proces obučavanja i osposobljavanja.

- Da se stručno osposobljavanje i usavršavanje profesionalnih vatrogasaca u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantona u skladu sa Planom i programom obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca, provodilo u veoma malom obimu zbog nepotpunjenosti radnog mesta instruktora za stručnu nastavu.

- Da glavni problem u procesu obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja iz nadležnosti KUCZ i općinskih službi civilne zaštite, predstavlja neadekvatan broj predavača-instruktora zaštite i spašavanja koje imaju odgovarajuće certifikate, kao i neshvatljana u dovoljnoj mjeri značaja koje ima obuka i osposobljavanja u ukupnom sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

#### **5.4. Mjere i aktivnosti koje je potrebno preduzeti u narednom periodu na obučavanju i osposobljavanju za zaštitu i spašavanje**

Na osnovu iskustava stecenih u implementaciji prethodnih Nastavnih planova i programa obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i način organizovanja i realizaciju tih planova u Federaciji BiH, kao i mjeru i aktivnosti preduzetih na obučavanju i osposobljavanju za zaštitu i spašavanje i zaštitu od požara i vatrogastva na području Kantona, a u cilju oticanja uočenih slabosti, problema i nedostataka u realizaciji navedenih Nastavnih planova i programa, kao i poboljšanja, odnosno unaprijeđenja planova i programa obučavanja i osposobljavanja za zaštitu i spašavanja i zaštitu od požara i vatrogastvo,

potrebitno je u periodu 2021.-2025. godina preduzeti sljedeće mjeru i aktivnosti:

- KUCZ treba inicirati aktivnosti prema Federalnoj upravi civilne zaštite, da u što kraćem roku donose nove nastavne planove i programe obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH, u koje treba obavezno uvrstiti planove i programe obuke potencijalnih predavača-instruktora iz kantona i općina, kao i planove i programe iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva (profesionalnih vatrogasaca, inspektora za zaštitu od požara i inspektora za vatrogastvo, te dobrovoljnih vatrogasaca i zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara).

- KUCZ treba inicirati aktivnosti prema Federalnoj upravi civilne zaštite, da u što kraćem roku kadrovski i materijalno-tehnički opremi Federalni centar za obuku struktura zaštite i spašavanja, kako bi isti mogao izvršavati poslove iz svoje nadležnosti.

- Na osnovu novih nastavnih planova i programe obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH, KUCZ i općinske službe trebaju donijeti odgovarajuće godišnje programe i planove obučavanja i osposobljavanja pripadnika svih kantonalnih i općinskih struktura zaštite i spašavanja.

- Odmah po donošenju novih nastavnih planova i programe obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH, KUCZ i općinske službe civilne zaštite trebaju u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, da organizuje i provede obuku potencijalnih predavača-instruktora iz Kantona i svih općina s područja Kantona, jer će se na takav način stvoriti dobre pretpostavke (dobro obučeni i certificirani predavači-instruktori), koje će osigurati jednoobraznost u pristupu i realizaciji planiranih sadržaja obuke iz novih nastavnih planova i programa obuke struktura zaštite i spašavanja.

- Odmah po donošenju novih nastavnih planova i programe obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH, KUCZ i općinske službe civilne zaštite trebaju u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, da organizuje i provede obuku Štaba civilne zaštite kantona i svih općinskih štabova civilne zaštite na sljedeće teme:

- prava i obaveza štabova civilne zaštite (Federalnog, kantonalnih i općinskih);

- koordinacija i rukovođenje u akcijama zaštite i spašavanja, posebno za vrijeme trajanja stanja prirodne i druge nesreće;

- način upotrebe snaga i sredstava civilne zaštite u akcijama zaštite i spašavanja;

- provođenje akcije mobilizacije snaga i sredstava struktura civilne zaštite i drugih subjekata koji učestvuju u zaštiti i spašavanju;

- primjena i provođenje dokumenta plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;

- donošenje i izvršavanje naredbi u vezi sa provođenjem odgovarajućih mjer zaštite i spašavanja i načina korištenja snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje;

- korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 4/12, 80/13 i 20/20).

Kada se realizuje sve navedene teme, organizovati i provesti zajedničku pokaznu vježbu Štaba civilne zaštite Kantona i svih općinskih štabova civilne zaštite.

- Odmah po donošenju novih nastavnih planova i programe obučavanja i ospozobljavanja struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH, KUCZ i općinske službe civilne zaštite trebaju u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, da organizuje i provede obuku kantonalnih i općinskih službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i komisija za procjenu šteta.

- Odmah po donošenju novih nastavnih planova i programe obučavanja i ospozobljavanja struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH, KUCZ i općinske službe civilne zaštite trebaju u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, da organizuje i provede stručnu obuku zaposlenika Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i općinskih operativnih centara civilne zaštite.

- Odmah po donošenju novih nastavnih planova i programe obučavanja i ospozobljavanja struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH, KUCZ treba u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, da organizuje i provede stručnu obuku inspektora za civilnu zaštitu, inspektora za zaštitu od požara i inspektora za vatrogastvo iz KUCZ.

- Odmah po donošenju novih nastavnih planova i programe obučavanja i ospozobljavanja struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH, KUCZ, treba da organizuje i kontinuirano provodi obuku profesionalnih vatrogasaca u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantona.

- KUCZ treba da u saradnji sa Vladom Kantona, da stvor uslove za kontinuirano provođenje obuke profesionalnih vatrogasaca u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantona (izvrši popunu upražnjenog radnog mesta instruktora za stručnu nastavu).

- Na kantonalm i općinskom nivou organizovati i provesti obuku iz oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva odgovornih osoba u subjektima od značaja za zaštitu i spašavanja; odgovornih osoba za zaštitu i spašavanje iz ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave i općinskih službi za upravu; rukovodioca kantonalnih i općinskih javnih preduzeća i drugih pravnih lica; te rukovodiova javnih ustanova i institucija iz oblasti zdravstva, veterinarstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugih ustanova i institucija.

- Organizovati i kontinuirano provoditi obuku građana o njihovim pravima i dužnostima koje oni imaju u oblasti zaštite i spašavanja, kao i obuku građana za provođenje lične i uzajamne zaštite. Navedenu obuku bi trebali realizovati općinske službe civilne zaštite u saradnji sa KUCZ i Federalnom upravom civilne zaštite i to putem: predavanja, publikacija, skripta, prigodnih spotova i sl., uputstava o ponašanju u slučaju pojedinih prirodnih i drugih nesreća (zemljotresi, požari, klizište, poplave, NUS i dr.).

## **6. SMJERNICE ZA ISTRAŽIVAČKU I RAZVOJNU DJELATNOST OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**

### **6.1. Smjernice za istraživačku i razvojnu djelatnost**

Ubrzani razvoj naučnih istraživanja i dostignuća, tehnoloških unapređenja raznih procesa proizvodnje i stvaralaštva, komunikoloških globalizacijskih procesa i klimatske promjene, s jedne strane i kontinuiranog porasta opasnosti po živote ljudi, materijalna i kulturna dobra s druge strane, nameće potreba planiranja, provođenja i primjene naučnih i stručnih istraživanja u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a posebno radi preduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja i mjera zaštite od požara.

Opredjeljenja za potrebe planiranja, provođenja i primjenu naučnih i stručnih istraživanja u sistemima zaštite i spašavanju i zaštiti od požara i vatrogastvu nameće sveobuhvatan pristup rezultatima istraživanja i podrazumijeva:

- naučnu analizu svjetskih dostignuća i iskustava u pogledu dogradnje ovih sistema, a posebno prevencije;
- planiranje i provođenje vlastitih istraživanja u ovim oblastima;
- primjenu vlastitih iskustava i saznanja;
- međunarodnu saradnju u multidisciplinarnim istraživanjima, razmjeni stručnog i naučnog potencijala, te naučnu, komunikacijsku i druge vrste transparentnosti;
- zakonsku i opće-pravnu regulativu koja će omogućiti višeznačna naučna istraživanja, te obavezu naučnih i drugih ustanova i institucija i pojedinaca, da rezultate svojih istraživanja učine dostupnim subjektima civilne zaštite u cilju unapređenja sistema, odnosno spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
- naučni, stručni, inspekcijski i drugi nadzor nad građevinskim objektima u toku i nakon izgradnje;
- naučne i ekološke standarde prihvaćene od regionalnih i drugih međunarodnih institucija koje nas politički, pravno i na druge načine obavezuju;
- obuku na različitim nivoima koja je zasnovana na naučnim i drugim istraživanjima i dostignućima.

Sve visokoškolske ustanove i pravna lica koja se bave naučnoistraživačkim radom dužni su kontinuirano obavještavati organe civilne zaštite (KUCZ i općinske službe civilne zaštite) o naučnim saznanjima i davati im podatke i informacije o svojim istraživanjima, a koja su od značaja za zaštitu i spašavanje. Institucije za istraživačko-razvojne poslove koji su od značaja za zaštitu i spašavanje trebaju, u svom radu, imati multidisciplinarni pristup kako bi se dobili optimalno svrshodni i upotrebljivi rezultati istraživanja. Kroz multidisciplinarni rad istraživačko-razvojnih timova treba težiti dobijanju rezultata koji su primjenjivi u praksi.

Istraživanja treba usmjeriti prvenstveno u smjeru unapređenje preventivne zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća. Istraživačko-razvojne poslove treba usmjeriti i prema tematiki koja treba da rezultira zaključcima o uzrocima nastanka prirodnih i drugih nesreća, kao i zaključcima o uticaju objektivnih i subjektivnih faktora na nastanak navedenih nesreća.

Istraživačku i razvojnu djelatnost u oblasti zaštite i spašavanja u narednom periodu (2021. - 2025. godina) treba organizovati u skladu sa slijedećim smjernicama:

- KUCZ i općinske službe civilne zaštite trebaju obezbijediti organizacione, finansijske i druge uslove za kontinuirano i kvalitetno praćenje rezultata iz oblasti istraživačke i razvojne djelatnosti, koji su od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

- KUCZ i općinske službe civilne zaštite će u okviru svojih potreba, te finansijskih i drugih mogućnosti podsticati, organizovati i finansirati one istraživačko-razvojne projekte iz oblasti koje su od značaja za unapređenje zaštite i spašavanja, posebno za one projekte koji doprinose unapređenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

- KUCZ će u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima organizovati stručne seminare i savjetovanja na kojima će predstavnici institucija iz oblasti naučnoistraživačke i razvojne djelatnosti prezentirati rezultate vlastitih i svjetskih dostignuća iz oblasti koje su od značaja za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, kako bi organi civilne zaštite, na pristupačan i

cjelovit način, bili upoznati sa najnovijim dostignućima iz tih oblasti.

## **6.2. Projekti istraživačke i razvojne djelatnosti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva**

Strateški pravci razvoja zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva, odnosno nazivi projekata istraživačke i razvojne djelatnosti u Programu razvoja Kantona proizašli su iz općih zaključaka Procjene ugroženosti Kantona. Nazivi projekata mogu doživjeti prilagodavanje naučnoj i drugoj formulaciji, ali one u suštini moraju pokrivati utvrđene oblasti koje su od šireg značaja za razvoj zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva.

### **6.2.1. Razvoj novih sistema komunikacijsko informacijske podrške štabovima civilne zaštite koji rukovode akcijama zaštite i spašavanja**

U kriznim situacijama mora hitno da se donese ispravna odluka, čiji je cilj zaustavljanje ili umanjivanje gubitaka ljudskih života i/ili materijalnih dobara, zaštita kritične infrastrukture i zbrinjavanje stradalih. U uslovima nejasnih okolnosti, u kojima nema dovoljno podataka, kada u kratkom roku počinju pristizati brojne, ponekad i kontradiktorne informacije, dosta je teško domijeti ispravnu odluku. Dakle, pored nedovoljnog uvida u ono što se trenutno događa, rukovodilac akcije zaštite i spašavanja odnosno nadležni štab civilne zaštite često nema ni dovoljno vremena za analizu situacije i traženje najboljih rješenja, ali, s druge strane, ima ogromnu odgovornost jer od njegove ispravne i pravovremene odluke, zavisi dalji tok događaja i razmjere posljedica. Zbog toga je potrebno pristupiti razvoju novih sistema komunikaciono-informacijske podrške koji treba da olakšaju donošenje odluka onima koji rukovode akcijama zaštite i spašavanja. Izgradnjom prikladnih aplikacija poput web baziranog okruženja preko kojeg je moguće izdavati naredbe i upravljati incidentom olakšati će se saradnja između učesnika u akcijama zaštite i spašavanja. Integracijom informacija treba osigurati neophodne podloge za proces vizuelnog prikaza i analize situacije na terenu. Na taj način moguće je efikasno i pravovremeno informisanje o trenutnom stanju relevantnih parametara, kao i stanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite.

### **6.2.2. Formiranje baze podataka o resursima zaštite i spašavanja**

Jedinstvena baza podataka onoga čime raspolaže sistem zaštite i spašavanja na području Kantona, može pružiti jasnu sliku resursa kojima raspolaže zajednica, što omogućava realnije planiranje u kriznim situacijama. Potrebno je dizajnirati bazu podataka, napuniti bazu sa podacima te je redovno ažurirati, kako bi se u svakom trenutku imali tačan pregled onoga čime se raspolaže, u kojem obimu je dostupno, u kojem vremenskom roku, gdje se nalazi i slično.

### **6.2.3. Organizovanje vazdušnog izviđanja i nadzora**

Operacije izviđanja i nadzora iz vazduha mogu prikupiti snimke i podatke te obavijestiti sistem upravljanja akcijama zaštite i spašavanja u stvarnom ili u približno stvarnom vremenu. Prikupljeni podaci omogućavaju sistemu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja da pravovremeno reaguje na opasnosti, daju informaciju za rano upozorenje i za aktiviranje snaga odgovora. Najkritičnija faza za upravljanje u katastrofama je na samom početku, nakon nastanka neželenog događaja, kada podaci i informacije o događaju nisu dostupni u dovoljnoj količini, kvaliteti i u potrebnom vremenu. Mogući primjeri katastrofalnih događaja su: veliki i dugotrajni požari vegetacije na nepristupačnim terenima i u minskim poljima, poplave katastrofalnih razmjera, veliki hemijski akcidenti, pad aviona u teško pristupačnom terenu, zemljotresi i sl. Ovo se

može postići izradom i realizacijom odgovarajućeg projekta "Vazdušno izviđanje i nadzor", koji bi omogućio da se postojeći materijalni i stručni resursi stave u funkciju sistema zaštite i spašavanja. Realizacijom ovog projekta osigurat će se sistemu zaštite i spašavanja raspolaganje pravovremenim i kvalitetnim informacijama o situaciji na ugroženom području.

### **6.2.4. Istraživanja o ugroženosti od zemljotresa**

Nadležna kantonala ministarstva i organi u saradnji sa općinama, trebaju da iniciraju kod nadležnih federalnih organa istraživanja o ugroženosti od zemljotresa na mikrolokacijama, prije svega u urbanim sredinama. Treba, sagledati aspekt donošenja urbanističkih i prostornih planova, te izgradnje po tim planovima, stepena otpornosti već izgrađenih objekata (prema starosti objekta, primjene tehničkih standarda i dr.) sa prijedlozima mjera osiguranja od rušenja. U navedena istraživanje treba obavezno uključiti eksperte iz ove oblasti.

### **6.2.5. Istraživanja o opasnostima od odrona i klizanja tla**

Nadležna kantonala ministarstva i organi u saradnji sa općinama, trebaju da iniciraju kod nadležnih federalnih organima pokretanja istraživanja o opasnosti od odrona i klizanja tla na mikronivoima uz primjenu dosadašnjih naučnih istraživanja, s koordinacijom u provođenju jedinstvenih urbanističko-tehničkih mjera na području Kantona. U navedena istraživanje treba obavezno uključiti eksperte iz ove oblasti.

### **6.2.6. Istraživački projekt zaštite od poplava**

Nadležno kantonalo ministarstvo u saradnji sa Gradom Sarajevom, općinama i nadležnim organima Federacije BiH, treba da izradi istraživački projekt zaštite od poplava sa zadacima adekvatnog uređenja vodotoka u vlasništvu Kantona, Grada Sarajeva, općina i Federacije BiH na području cijelog Kantona. Potreba jedinstvenog uređenja vodotoka i pritoka i puna koordinacija u planiranju i provođenju mjera. U izradi navedenog projekta treba obavezno uključiti eksperte iz ove oblasti.

### **6.2.7. Istraživački projekt zaštite šuma od požara**

Nadležno kantonalo ministarstvo i drugi organi i pravna lica koja gazduju šumama, potrebno je da izrade istraživački projekt zaštite šuma od požara u kojem treba predvidjeti sve preventivne mjere zaštite šuma od požara (izgradnja i redovno održavanje protupožarnih puteva i prosjeka, sistema ranog upozorenja od požara u šumama, osmatračnica, potreba pošumljavanja, kao i druge mjere).

### **6.2.8. Projekt osiguranja minimuma robnih rezervi za potrebe funkcionisanja vitalnih funkcija društva u vanrednim situacijama**

Direkcija za robne rezerve u sardanji sa kantonalnim ministarstvima i drugim organima, treba da izradi projekt, kojim će se precizirati program osiguranja minimuma sredstava robnih i drugih rezervi, dovoljne količine životnih namirnica, lijekova, energetika, opreme i drugih potrepština neophodnih za očuvanje funkcionisanja vitalnih funkcija društva u vanrednim situacijama (u slučajevima proglašenja stanja prirodne i druge nesreće).

### **6.2.9. Istraživanje i procjena mogućnosti angažmana nevladinih organizacija, udruženja i fondacija (domaćih i stranih u Bosni i Hercegovini) u aktivnostima zaštite i spašavanja**

S obzirom da nevladine organizacije, udruženja i fondacija (domaće i strane) raspolažu sa znatnim ljudskim i materijalnim kapacitetima, koji bi se mogli iskoristiti u kriznim situacijama izazvanim prirodnim i drugim nesrećama, potrebno je istraživačkim projektom, izraditi stručnu procjenu svih resursa sa kojima raspolažu nevladine organizacije, udruženja i fondacije i operacionalizaciju procedura njihovog angažovanja

u aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

## **7. ZADACI I NAČIN REALIZACIJE ZADATAKA UTVRĐENIH U PROGRAMU RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Odredbama člana 173. Zakona o zaštiti i spašavanju, između ostalog, utvrđena je obaveza za kantone, da svoje program razvoja zaštite i spašavanja usklade sa Federalnim programom razvoja zaštite i spašavanja.

Usklađivanje se odnosi samo na ona pitanja koja su u Federalnom programu razvoja zaštite i spašavanju, utvrđena kao obaveze kantona. Naime, u cilju izgradnje jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na području cijele Federacije BiH, u Federalnom programu razvoja zaštite i spašavanja mogu se utvrditi određene obaveze za kanton.

U odnosu na te obaveze, kanton je dužan u svom programu razvoja zaštite i spašavanja, utvrditi organizaciju, odrediti mјere i aktivnosti i snage i sredstva koji su potrebni da bi se obaveze iz Federalnog programa razvoja zaštite i spašavanja, mogle realizirati na području kantona.

Na osnovu politike razvoja, određeni su strateški pravci razvoja i isti su razrađeni u akcionim planovima koji se odnose na sve oblasti koje čine sistem zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zadaci i način realizacije zadataka utvrđenih u Programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2018. - 2025. godine, koji se odnose na kantone realizovat će se, kroz strateške ciljeve i projekte iz Programa razvoja Kantona (koji su navedeni u tački 4.1. Osnovni ciljevi zaštite i spašavanja). Ti strateški ciljevi i projekti su od strateškog značaja na svim nivoima vlasti (Federalnim, Kantonalnom i općinskim), pa je dobar mehanizam koordinacije ključan faktor za njihovo učinkovito ostvarenje.

## **8. PREGLED OČEKIVANIH TROŠKOVA SA IZVORIMA FINANSIRANJA**

### **8.1. Uvodne napomene o finansiranju zaštite i spašavanja**

Prvi sistemski odgovor finansiranja sistema zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Kantonu, sadržan je Zakonu o zaštiti i spašavanju u kome su definisani izvori koji služe za namicanje finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje zaštite i spašavanja od prirodnih nepogoda i drugih nesreća.

Prema odredbama članu 179. Zakona o zaštiti i spašavanju, civilne zaštita, odnosno zaštita od prirodnih i drugih nesreća se finansira iz sljedećih izvora:

- 1) budžeta Federacije, kantona i općina;
- 2) sredstava pravnih lica;
- 3) osiguranja;
- 4) dobrovoljnijih priloga;
- 5) međunarodne pomoći;
- 6) drugih izvora utvrđenih ovim i drugim zakonom.

U članu 180. Zakona o zaštiti i spašavanju, propisana je posebna naknada za finansiranje zadataka u oblasti zaštite i spašavanja (posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća). Naknada je utvrđena u visini 0,5% na zbirni iznos od neto plaća svih zaposlenika. Obračunava je i plaća poslodavac istovremeno sa isplatom neto plaća. Ova naknada se obračunava i plaća i na primanja od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada u visini 0,5% na zbirni iznos isplaćenih neto primanja.

Ta naknada je veoma bitna, iako ne može zadovoljiti sve potrebe u toj zaštiti, redovan je i siguran izvor jednog dijela sredstava potrebnih za finansiranje zaštite i spašavanja. Ta

sredstva, zajedno sa sredstvima koja se trebaju osigurati u budžetu Federacije BiH, kantona i općina prema odredbi člana 179. tačka 1) Zakona o zaštiti i spašavanju, osnovna su sredstva za finansiranje potreba u zaštiti i spašavanju.

Odredbama člana 180. Zakona o zaštiti i spašavanju, između ostalog, propisano je da se sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, vode na posebnom transakcijskom računu budžeta Federacije, kantona i općina, kao i da od ista ne gase istekom kalendarske godine već se akumuliraju sa sredstvima koja se prikupljaju u toku naredne godine, te je određen način raspodjele tih sredstava na Federaciju, kanton i općine u slijedećem omjeru:

- 15% pripada Federaciji i služe isključivo za namjene iz člana 182. tač. 2) do 7) Zakona o zaštiti i spašavanju;
- 25% kantonu i služe isključivo za namjene iz člana 183. tač. 2), 3), 5), 6), 7) i 8) Zakona o zaštiti i spašavanju;
- 60% općini u kojoj su ta sredstva ostvarena i služe isključivo za namjene iz člana 184. tač. 2), 3), 5), 6) i 7) Zakona o zaštiti i spašavanju.

U odredbama člana 183. Zakona o zaštiti i spašavanju, utvrđeni su poslovi zaštite i spašavanja iz nadležnosti Kantona koje finansira Kanton, a to su:

- opremanje, obučavanje i rad KUCZ;
- pripremanje, opremanje, finansiranje i obuku Štaba civilne zaštite Kantona, službi zaštite i spašavanja, operativnog centra, centra za obuku i jedinica civilne zaštite koje organizuje Kanton, kao i troškove koji nastaju tokom njihovog učešća u provođenju mјera zaštite i spašavanja po naređenju kantonalnog štaba civilne zaštite;
- opremanje i osposobljavanje privrednih društava i drugih pravnih lica u dijelu kada postavljene zadatke tim društвima nadilaze njihove materijalne mogućnosti;
- saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom, u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima;
- istraživačke i razvojne projekte od značaja za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća;
- obuka stanovništva;
- prema potrebi, pružanje finansijske podrške općinama u ostvarivanju njihovih zadataka zaštite i spašavanja, a naročito za opremanje i obuku općinskih štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite, operativnih centara civilne zaštite, pomoć u saniranju posljedica prirodnih i drugih nesreća i udruživanje sredstava posebne naknade sa općinama, kantonima i Federacijom u zajedničkim projektima razvoja sistema zaštite i spašavanja;
- druge potrebe zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom ili drugim propisima.

Sredstava za opremanje, obučavanje i rad KUCZ, osiguravaju se na način predviđen u odredbama čl. 107. do 113. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) - iz Budžeta Kantona (redovna budžetska sredstava), dok se za ostale navedene poslove zaštite i spašavanja, sredstva osiguravaju iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (iz člana 180. stav (4) Zakona o zaštiti i spašavanju), te iz Budžeta Kantona (redovna budžetska sredstva).

U odredbama člana 183. Zakona o zaštiti i spašavanju, također, je predviđen izuzetak kada se dio sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća može koristiti kao interventna mјera za financiranje preventivnih mјera zaštite i spašavanja. To se odnosi na slučajeve ako području Kantona zaprijeti opasnost od nastanka određene prirodne i druge nesreće, ili je ona već nastala, pa treba hitno preuzeti određene

nužne preventivne mjere, a nema dovoljno sredstava u Budžetu Kantona za finansiranje tih mera. U tom se slučaju može koristiti i dio sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, ali samo pod uslovom da je dio tih sredstava osiguran u Budžetu Kantona i da su te mjeru predviđene u Programu razvoja Kantona, što znači da su navedeni uslovi nerazdvojni i da svi moraju biti ispunjeni da bi se mogla koristiti sredstva posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za preventivne mjeru zaštite i spašavanja.

Uslovi i način korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, regulisani su posebnim

propisom - Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koju je donijela Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite.

Raspored korištenja sredstva posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (iz tekućeg godišnjeg priliva i kumuliranih z prethodnih godina) u procentima za namjene utvrđene u Zakonu o zaštiti i spašavanju, prema Odluci o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, prikazan je u slijedećoj tabeli:

R. br.	PRAVNI OSNOV	NAMJENA	SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA	
			Iz tekućeg godišnjeg priliva dozvoljeni utrošak u %	Kumulirana iz prethodnih godina dozvoljeni utrošak u %
1.	Član 183. stav (1) tačka 5) Zakona o zaštiti i spašavanju i tačka VI Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	Saniranje dijela šeta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom, u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima i to: 1) finansiranje hitnih mjeru zaštite i spašavanja koje se moraju provoditi na spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne ili druge nesreće, te sprečavanje širenja opasnosti od nepogoda i njihovih posljedica; 2) pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica prirodnih i drugih nesreća, nakon procjene šeta, provedbu zdravstvenih i higijensko-epidemioloških mjeru, provedbu veterinarskih mjeru zaštite i mjeru zaštite od biljnih bolesti i štetočina, te organizaciju minimuma komunalnih potreba stanovništva do normalizacije života na ugroženom području; 3) finansiranje i isplatu naknade za rad i neophodne troškove izlaska na teren komisije za procjenu šeta od prirodnih i drugih nesreća.	Do 40%	Do 20% (sredstva za koje nije određena namjena ili donesena odluka o utrošku)
2.	Član 183. stav (2) Zakona o zaštiti i spašavanju i tačka VII Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	Finansiranje provođenja preventivnih mjeru zaštite i spašavanja	Ne mogu biti veća od 20%	20%
3.	Člana 183. stav (1). tač. 2), 3), 6) i 8) Zakona o zaštiti i spašavanju i tačka VIII Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	Za opremanje struktura civilne zaštite: - opremanje kantonalnog štaba, službi zaštite i spašavanja, operativnog centra, centra za obuku i jedinica civilne zaštite koje organizira kanton, - opremanje privrednih društava i drugih pravnih lica u dijelu kada postavljene zadatke tim društvima nadilaze njihove materijalne mogućnosti; - istraživačke i razvojne projekte od značaja za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća; - prema potrebi, pružanje finansijske podrške općinama u opremanje općinskih štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite, operativnih centara civilne zaštite.	Najmanje 30%	Do 50%
4.	Člana 183. stav (1). tač. 2), 7) i 8) Zakona o zaštiti i spašavanju i tačka IX Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	Za pripremanje, obuku i vježbe: - kantonalnog štaba, službi zaštite i spašavanja, operativnog centra, centra za obuku i jedinica civilne zaštite koje organizira kanton; - obuka stanovništva; - prema potrebi, pružanje finansijske podrške općinama za obuku općinskih štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite, operativnih centara civilne zaštite.	Do 5%	Do 5% (ako u prethodnim godinama nije bilo utroška sredstava za obuku i vježbe u vrijednosti od 5%).
5.	Člana 183. stav (1) tačka 2) Zakona o zaštiti i spašavanju i tačka X Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	Finansiranje troškova učešća u provođenju mjeru zaštite i spašavanja (kantonalnog štaba, službi zaštite i spašavanja, operativnog centra i jedinica civilne zaštite, uključujući i angažovanje drugih učesnika u zaštiti i spašavanju iz zemlje i inostranstva kada je to regulisano posebnim propisima, kao i gradane dobrovolje iz člana 15. i lica iz člana 18. Zakona o zaštiti i spašavanju, a izuzetno i za isplatu naknada za rad članovima štaba civilne zaštite.	Do 5%	Do 5% (sredstva za koja nije određena namjena, odnosno donesena odluka o utrošku).
UKUPNO U %			100%	100%

Korištenje sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća vrši se na osnovu godišnjeg plana korištenja tih sredstava posebne naknade Federacije, kantona i općine, kojeg donose organe civilne zaštite (Federalna i kantonalna uprava civilne zaštite i služba civilne zaštite općine) na pribavljeni mišljenje štabova civilne zaštite (Federalnog, kantonalnog i općinskog).

Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća donosi se za svaku budžetsku godinu i sadrži:

- sve zadatke iz programa razvoja zaštite i spašavanja i plana zaštite i spašavanja koji se tokom godine planiraju finansirati;

- sva sredstva i opremu po vrsti i količini, koja se planiraju nabaviti za opremanje struktura zaštite i spašavanja iz ovih finansijskih sredstava;

- sve projekte preventivnih mjeru zaštite i spašavanja koji su odobreni od Vlade Federacije, vlade kantona ili općinskih načelnika, koji se sufinansiraju iz ovih sredstava, a za koje je

glavnina sredstava osigurana u budžetu Federacije, kantona ili općine;

- iznos sredstava koji se planira upotrijebiti u slučaju nastanka prirodne ili druge nesreće za provođenje hitnih mjera na spašavanju ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne ili druge nesreće i saniranje posljedica i nadoknadu dјjela šteta nakon prirodne ili druge nesreće;

- potrebna finansijska sredstva za troškove učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja po naredbi štaba civilne zaštite;

- aktivnosti koje su planirane u tekućoj budžetskoj godini u cilju pripremanja, obuke i vježbi struktura civilne zaštite i iznos finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju tih aktivnosti;

- sve druge aktivnosti koje se namjeravaju tokom godine finansirati iz sredstava posebne naknade u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;

Veoma je važno, imati u vidu činjenicu da sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, predstavljaju strogo namjenska sredstva i da se zbog toga mogu koristiti samo (isključivo) za namjene utvrđene u odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, a pod uslovima i na način određenim Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i da odgovornost za korištenje tih sredstava imaju organi civilne zaštite i to: za sredstva koja pripadaju Federaciji - odgovorna je Federalna uprava civilne zaštite, za sredstva koja pripadaju kantonu - odgovorna je kantonalna uprava civilne zaštite, a za sredstva koja pripadaju općini - odgovorna je služba civilne zaštite općine.

## 8.2. Finansiranje sistema zaštite i spašavanja Kantona

Članom 179. Zakona o zaštiti i spašavanju, između ostalog, određeno je da se civilna zaštita Kantona, odnosno sistem zaštite i spašavanja finansira iz: Budžeta Kantona, kantona i općina, sredstava pravnih lica, osiguranja, dobrovoljnih priloga, međunarodne pomoći i drugih izvora utvrđenih navedeni Zakonom i drugim propisima.

Članom 180. Zakona o zaštiti i spašavanju, propisano je da su sva privredna društva i građani koji obavljaju samostalnu djelatnost dužni plaćati posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5% od osnovice koju čine isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih osoba angažovanih po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova i po ugovoru o djelu.

Odredbama navedenog člana Zakona o zaštiti i spašavanju također, je propisano da od ukupno prikupljenih sredstava posebne naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, 25% pripada Kantonu i da služi isključivo za namjene iz člana 183. tač. 2), 3), 5), 6), 7) i 8) Zakona o zaštiti i spašavanju.

Na osnovu planske projekcije priliva sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2021., 2022. i 2023. godinu, procjenjuje se da će u narednom periodu na godišnjem nivou tekući priliv sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u Budžetu Kanona (KUCZ) biti u iznosu od 2.500.000,00 KM.

KUCZ će uz pribavljenje mišljenja Štaba civilne zaštite Kantona svake godine, donositi Godišnji plan korištenje sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugi nesreća, kojim će se izvršiti raspored tih sredstava (iz tekućeg godišnjeg priliva i kumuliranih z prethodnih godina) za namjene utvrđene u Zakonu o zaštiti i spašavanju, a u procentima propisanim Odlukom o uslovima i načinu korištenja

sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Godišnji plan korištenje sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugi nesreća, će sadržavati sve projekte (prevencije, opremanja struktura zaštite i spašavanje i obučavanja njihovih pripadnika) iz Programa razvoja Kantona koji se tokom godine planiraju finansirati iz sredstava posebne naknade.

Za realizaciju projekata (prevencije, opremanja struktura zaštite i spašavanje i obučavanja njihovih pripadnika) iz Programa razvoja Kantona, potrebno je obavezno osigurati i redovna sredstva iz Budžeta Kantona, kao i iz drugih izvora po članu 179. Zakona o zaštiti i spašavanju.

## 8.3. Finansiranje zaštite i spašavanja u pravnim licima

U odredbama člana 185. Zakona o zaštiti i spašavanju, određeno je da pravna lica iz vlastitih sredstava, finansiraju troškove koji se odnose na pripremanje i opremanje štaba, povjerenika i jedinica civilne zaštite koje osnivaju radi zaštite i spašavanje vlastitog ljudstva, imovine i drugih materijalnih dobara od opasnosti i djelovanja prirodnih i drugih nesreća.

Navedena odredba odnosi na sva pravna lica iz odredbe člana 32. (privredna društva i druga pravna lica koja obavljaju djelatnosti iz oblasti: zdravstva, veterinarstva, stambenih i komunalnih poslova, vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, hemijske i petrohemijске industrije, rудarstva, građevinarstva, transporta, opskrbe, ugostiteljstva, vatrogastva, hidrometeorologije, seismologije, ekologije i drugih oblasti u kojima se obavljaju djelatnosti od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća) i udruženja građana iz člana 33. (organizacije Crvenog krsta i druge humanitarne organizacije i udruženja građana gorska služba spašavanja, planinari, speleolozi, alpinisti, radioamatери, ronjoci i dr.) Zakona o zaštiti i spašavanju.

Prema odredbi člana 185. Zakona o zaštiti i spašavanju, vrijedi načelo, da svako pravno lice i udruženje građana osigurava vlastita finansijska sredstva za finansiranje vlastitih zadataka u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih nepogoda i drugih nesreća. To znači da ta pravna lica i udruženja građana trebaju, u okviru svog godišnjeg finansijskog plana, planirati i dio sredstava potreban za finansiranje zadataka koji se odnose na zaštitu i spašavanje za njihove potrebe. U obzir se uzimaju zadaci što su ih pravna lica i udruženja građana utvrđili u svojim dokumentima iz oblasti zaštite i spašavanja, kao što je vlastiti program razvoja i plan zaštite i spašavanja, a i drugi dokumenti u kojima su riješena pitanja iz te oblasti. Sredstva se osiguravaju za finansiranje sljedećih zadataka: snaga civilne zaštite koje finansiraju pravna lica i udruženja građana (štabovi, jedinice i povjerenici civilne zaštite), zatim za obuku i osposobljavanje tih snaga, za nabavku opreme i sredstava potrebnih za provođenje zajedničke zaštite uposlenika, te za nabavku opreme i sredstava potrebnih za provođenje mjera zaštite i spašavanja i druge potrebe.

Odgovornost za osiguranje tih sredstava i njihovo namjensko korištenje snosi rukovodilac, a i organ upravljanja koje postoji u pravnom licu.

## 8.4. Finansiranje zaštite od požara i vatrogastva

Izvori i načini finansiranja zaštite od požara i vatrogastva, na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH utvrđeni su odredbama čl. 131. do 141. Zakona o zaštiti od požara.

Iz razloga što zaštita od požara predstavlja preventivu i što je njena osnovna funkcija u sprječavanju nastajanja požara i njegovog širenja, sva pravna lica, državni organi i druge institucije na području cijele Federacije BiH su obvezni da tu zaštitu organizuju i provode i u tom cilju moraju da preduzimaju sve mjere i aktivnosti utvrđene odredbama Zakona

o zaštiti od požara i podzakonskim propisima donesenim na osnovu tog Zakona, te da osiguraju određenu opremu i sredstva koja su neophodna da bi se te mјere i aktivnosti mogle izvršavati. Iz navedenog proizlazi, da su za organizovanje i provođenje preventivne zaštite od požara potrebna i finansijska sredstva.

U odredbi člana 131. stav (1) Zakona o zaštiti od požara, utvrđen je princip da svaki subjekt (pravno lice, državni organ i druga institucija) planira i osigurava potrebna finansijska sredstva iz vlastitih izvora za organiziranje, provođenje i unapređenje mјera zaštite od požara, kao i za obučavanje i ospozobljavanje svojih zaposlenika iz oblasti zaštite od požara.

Taj princip je predviđen zbog toga što se ovdje radi o zaštiti od požara građevina/objekata, prostora i zaposlenih lica koja pripadaju subjektu (pravnom licu, organu, instituciji). U suštini, ovdje se radi o vlastitoj zaštiti tih subjekata od požara, pa ti subjekti moraju osigurati vlastita sredstva za finansiranje te zaštite.

Finansijska sredstva za finansiranje preventivne zaštite od požara pravno lice, državni organ i druga institucija moraju planirati svake kalendarske godine, a visina sredstava određuje se prema zadacima (mјerama i aktivnostima) koji se u toku godine trebaju izvršiti i za čije izvršenje su potrebna finansijska sredstva. Planiranje tih sredstava se vrši u okviru finansijskog plana koji se odnosi na finansiranje njihove redovne djelatnosti, jer preventivna zaštita od požara spada u dio redovne djelatnosti. Polazište za planiranje finansijskih sredstava za te namjene predstavljaju zadaci utvrđeni u općem aktu (pravilniku zaštite od požara) pravnog lica, državnog organa i druge institucije, koji se donosi na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti od požara, kao i zadaci utvrđeni u njihovoj procjeni ugroženosti od požara i planu zaštite od požara. Planiranje finansijskih sredstava daje garanciju da će se u svakom od navedenih subjekata moći organizovati i provoditi preventivna zaštita od požara.

Prema odredbama članu 132. Zakona o zaštiti od požara, vatrogasna djelatnost se finansira iz sljedećih izvora:

- 1) budžeta Federacije, kantona, općine i grda;
- 2) sredstava pravnih lica i vatrogasnih društava;
- 3) premija osiguranja;
- 4) dobrovoljnih priloga ili poklona pravnih i fizičkih lica;
- 5) međunarodne pomoći;
- 6) drugih izvora utvrđenih ovim i drugim zakonom.

U članu 133. Zakona o zaštiti od požara između ostalog, određeno je da se u Budžetu Kantona osiguravaju finansijska sredstva potrebna za finansiranje obaveza utvrđenih za Kanton u članu 135. Zakona o zaštiti od požara, a to su:

- obavljanje poslova zaštite od požara i vatrogastva iz čl. 14. i 15. Zakona o zaštiti od požara, koju su u nadležnosti Kantona i KUCZ;

- organizovanje, pripremanje, materijalno opremanje, obuku i ospozobljavanje i usavršavanje i rad zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice koju osniva Kanton;

- pružanje materijalne pomoći općinama za finansiranje profesionalnih vatrogasnih jedinica koje osnivaju općine;

- učešće u saniranju posljedica na području Kantona koje su nastale požarom, preduzeto radi stvaranja uslova za život ljudi na području nastrandalom požarom;

- istraživačke i razvojne projekte od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo iz nadležnosti Kantona;

- naknade za učešće profesionalnih vatrogasnih jedinica općina u slučaju pružanja pomoći drugim općinama i gradu u gašenju požara koje angažuje Štab civilne zaštite Kantona;

- organizovanje i provođenje stručne obuke i ospozobljavanja vatrogasaca i drugih lica za obavljanje vatrogasne djelatnosti iz nadležnosti Kantona;

- pružanje pomoći dobrovoljnim vatrogasnim društvima osnovanim na području Kantona za finansiranje određenih poslova iz njihove nadležnosti od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo, a posebno za finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih jedinica osnovanih u tim društvima;

- naknade plaće i druge naknade predviđene Zakonom o zaštiti od požara za građane i lica u radnom odnosu za njihovo učešće u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, kao i naknade za korištenje njihovih prevoznih, tehničkih i drugih sredstava i opreme koja se koriste u gašenju požara po naredbi Štaba civilne zaštite Kantona;

- učešće u sufinsaniranju jedinice za zračni transport iz člana 134. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti od požara u skladu sa sporazumom Vlade Federacije i Vlada Kantona;

- druge potrebe u oblasti zaštite od požara i vatrogasne djelatnosti iz nadležnosti Kantona.

Finansijska sredstva za finansiranje navedenih zadataka i obaveza, planiraju se i osiguravaju u Budžetu Kantona na prijedlog KUCZ.

U članu 137. Zakona o zaštiti od požara, utvrđen je dodatni izvor finansiranja vatrogastva (iz premija osiguranja). U skladu sa navedenim članom Zakona o zaštiti od požara, društva za osiguranje i druga pravna lica koja se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih lica, dužna su izdvajati finansijska sredstva iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila u iznosu od 6%, a 1% sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila. Ta sredstva vode se na posebnom jedinstvenom transakcijskom računu budžeta Federacije, kantona, općine i grada i raspodjeljuju (u kantonima u kojima je formirana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica za potrebe svih ili pojedinih općina na području kantona) se tako što 5% pripada Federaciji, a kantonu 95%, od čega 10% za formirane dobrovoljne vatrogasne jedinice u dobrovoljnim vatrogasnim društvima na nivou kantona.

Prikupljena sredstva po članu 137. Zakona o zaštiti od požara, mogu se koristiti samo za nabavku vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava za vatrogasne jedinice, stručno obučavanje i ospozobljavanje vatrogasaca i održavanje opreme i vatrogasnih sredstava, te investicionu izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasnih jedinica.

Uslove, prioritete i način korištenja sredstava koja se prikupljaju na osnovu dodatnog izvora finansiranja vatrogastva (iz premija osiguranja), za sredstva Kantona u skladu sa odredbama člana 137. stav (6) tačka 2) Zakona o zaštiti od požara, utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog KUCZ. Vlada Kantona je na osnovu navedenih odredbi Zakona o zaštiti od požara, na 31. sjednici održanoj 03.09.2020. godine donijela Odluku o uslovima i načinu korištenja finansijskih sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/20).

Sredstava koja se prikupljaju u skladu sa odredbama člana 137. Zakona o zaštiti od požara, moraju biti sastavni dio planske projekcije Budžeta Kantona, na osnovu kojeg KUCZ donosi Godišnji plan korištenja sredstava koja se prikupljaju na osnovu dodatnog izvora finansiranja vatrogastva Kantona.

Od donošenja Zakona o zaštiti od požara (od 2009. godine), zbog nedovoljne preciznosti odredbe njegovog člana 137., koja se odnosi na prikupljanje dodatnih sredstava za finansiranje vatrogastva (iz premija osiguranja), prisutna su

različita tumačenja te odredbe, pa se zbog toga ona u praksi nije dobro implementirala, tako da je veoma malo prikupljeno dodatnih sredstava za finansiranje vatrogastva na predviđenim posebnim transakcijskim računima Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Iz tog razloga, navedeni izvori dodatnih finansijskih sredstava, koja su predviđena isključivo za namjene utvrđene u članu 137. stav (5) Zakona o zaštiti od požara, nisu mogla poslužiti svrsi radi koje je i propisana ova odredba.

S obzirom da su toku aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara, Federalna uprava civilne zaštite je u cilju stvaranja potrebnih uslova za efikasno prikupljanje dodatnih finansijskih sredstava za potrebe vatrogastva u Federaciji BiH, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, pripremila prijedloge izmjene odredbi člana 137. Zakona o zaštiti od požara.

Uvažavajući značaj DVD, odnosno vatrogasnih jedinica formiranim u DVD koje predstavljaju dopunske snage vatrogastva, neophodno je da Kanton i sve općine u Kantonu u svojim budžetima svake godine planiraju redovna sredstva za finansiranje nesmetanog rada i funkcionisanja svih DVD na području Kantona.

Na osnovu planske projekcije priliva sredstava posebne naknade iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i funkcionalne premije osiguranja motornih vozila za 2021., 2022. i 2023. godinu, procjenjuje se da će u narednom periodu na godišnjem nivou tekući priliv sredstava posebne naknade iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i funkcionalne premije osiguranja motornih vozila u Budžetu Kanona (KUCZ) biti u iznosu od 300.000,00 KM.

Shodno navedenom, a imajući u vidu činjenicu, da područje Kantona prema Procjeni ugroženosti od požara Kantona, spada među najugroženije prostore u BiH, potrebno je da se za realizaciju projekata (prevencije, opremanja zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice Kantona i svih općina i obučavanja njenih pripadnika, opremanje DVD) iz Programa razvoja Kantona, prevashodno koriste redovna sredstva iz Budžeta Kantona i općina, kao i iz drugih izvora po članu 132. Zakona o zaštiti od požara.

### ZAVRŠNI DIO

Vlada Kantona će pratiti realizaciju zadataka utvrđenih u Programu razvoja Kantona i u okviru ovlaštenja iz svoje nadležnosti raditi na njegovoj realizaciji.

Kantonalna ministarstva i drugi organi kantonalne uprave dužni su, svako u pitanjima iz svoje nadležnosti i oblasti za koju su osnovani, u svojim godišnjim planu rada planirati i izvršavati sve zadatke iz Programa razvoja Kantona, koji su utvrđeni za oblast za koju su nadležni na način kako je to utvrđeno u Programu razvoja Kantona, uvažavajući da sredstva iz planiranih i utvrđenih izvora osiguravaju realizaciju svih strateških pravaca.

KUCZ kao osnovni stručni organ za oblast zaštite i spašavanja i kao osnovni stručni organ za oblast zaštite od požara i vatrogastva na nivou Kantona, ima obavezu da prati realizaciju Programa razvoja Kantona i u okviru svojih ovlaštenja, utvrđenih Zakonom o zaštiti i spašavanju i Zakonom o zaštiti od požara, podstiče i koordinira aktivnosti kantonalnih ministarstava i drugih organa kantonalne uprave na njihovom angažovanju u realizaciji zadataka utvrđenih u Programu razvoja Kantona za njihove oblasti i redovno informiše Vladu Kantona o stanju realizacije Programa razvoja Kantona i problemima koji postoje u tim pitanjima.

Zadaci utvrđeni u Programu razvoja Kantona, razrađuju se u Planu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona, koji se izrađuje i

ažurira u skladu sa Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/11), a kojeg donosi Vlada Kantona na prijedlog KUCZ.

Općine s područje Kantona obavezne su da u skladu sa članom 174. stav (2) Zakona o zaštiti i spašavanja, usklade (usaglase) svoje programe razvoja zaštite i spašavanja sa Programom razvoja Kantona.

Na osnovu čl. 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), člana 24, stav (1), tačka e) Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija ("Službene novine Kantona Sarajevo br. 2/12, 8/15), člana 15. stav (3) Zakona o pravobranilaštву ("Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16), Skupština Kantona Sarajevo na 34. Radnoj sjednici, održanoj dana 07.04.2021. godine, donijela je

### ODLUKU

#### O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA O PRODAJI ZEMLJIŠTA PUTEM NEPOSREDNE POGODEBE SA DRUŠTVOM ZA IZDAVAČKU I ŠTAMPARSKU DJELATNOST "AVAZ-ROTO PRESS" D.O.O. SARAJEVO

##### I

Daje se saglasnost Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 283/18 nastala od k.č. 283/5, po kulturi pašnjak, površine 124 m<sup>2</sup>, upisane u zk. ul. 300 k.o. Sarajevo VII, sa upisanim pravom vlasništva Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa 1/1, putem neposredne pogodbe sa kupcem Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost "Avaz-rotor press" d.o.o. Sarajevo radi oblikovanja građevinske parcele.

##### II

Ovlašćuje se direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo da potpiše ugovor iz tačke I ove Odluke sa kupcem označene nekretnine.

##### III

Ovlaštenje se daje u svrhu prodaje neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele prema članu 363, stav 3) tačka 5) Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13).

##### IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-16770/21

07. aprila 2021. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo  
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 5a, stav (4) Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/98, 13/99, 10/05, 20/05 - Ispravka, 26/05 - Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na 34. Radnoj sjednici, održanoj dana 07.04.2021. godine, donijela je